



Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 41/12- Drugi novi prečišćen tekst, 15/13 i 47/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 29.06.2015. godine, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“ br:26/06 i 4/11) sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine i stavlja na javnu raspravu.

2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 60 dana.

3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.

4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine .

Broj:01-05-19102/15
29.06.2015. godine
S A R A J E V O


PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Sejo Bukva





Broj: 09-02-3742/14
Sarajevo, 04.03.2014. godine



KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

PREDMET: Stručno mišljenje na materijale:

- 1. Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (Prednacrt)**
- 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.-**

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Isppravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

M I Š L J E N J E

1. Odredbama člana 48. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/05), propisano je da Prostorni plan Kantona Sarajevo donosi Skupština Kantona Sarajevo po prethodno pribavljenom mišljenju općina i Grada i prethodno pribavljenoj saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša.

S tim u vezi, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema nadležnost da cijeni sadržaj predloženih izmjena i dopuna prednacrtu Prostornog plana Kantona Sarajevo, niti njegovu usaglašenost sa Prostornim planom FBiH, a što je u isključivoj nadležnosti Federalnog resornog ministarstva.

Iz ovih razloga, predmetni materijal neophodno je dopuniti sa mišljenjem općina i Grada, kao i sa saglasnošću nadležnog Federalnog ministarstva.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Isppravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKREJAR

Ahmed Ljubović, dipl. pravnik

web: <http://nz.ks.gov.ba>
e-mail: tured@ks.gov.ba
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1





Broj:02-03-07-11786/14
Sarajevo, 5.maj 2014.godine

MNISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
- OVDJE -

PREDMET: Mišljenje o usaglašenosti nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine B faza sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda


U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12-Prečišćeni tekst i 41/12) i člana 7. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11-Novi prečišćeni tekst i 30/11-Ispravka), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. go 2023. godine B faza i dalje slijedeće

MIŠLJENJE

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine B faza nije u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1.Naslovu
2.Arhivi



MINISTRICA

Velida Mehić
Velida Mehić, dipl. pravnik





KANTON SARAJEVO
SAVJET IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 21.11.2013. godine

Na osnovu člana 41. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05) i člana 2. Odluke o formiranju Savjeta izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine, Savjet izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine, nakon 29. sjednice održane 30.10.2013. godine te 30. sjednice održane 08.11.2013. godine daje

MIŠLJENJE

I.

Na sjednici Savjet plana Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine je od strane Nosioca izrade plana prezentiran materijal vezan za Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine („B faza“). Nacrt plana je urađen u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-19376-17/13, od 16.07.2013. godine.

Pored izlaganja prednacrt plana, Nosilac izrade plana se očitovao i po pitanju podnešenih inicijativa fizičkih i pravnih lica. Sve inicijative su razmatrane u onoj mjeri u kojoj je to neophodno za ovaj nivo planskog dokumenta.


Određene primjedbe će biti predmet rješavanja kroz planove nižeg reda (prostorni i regulacioni planovi) (vezano za tačku 3. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo).

Nosilac izrade je dostavio prostornu osnovu svim općinama Kantona Sarajevo, Gradskoj upravi Grada Sarajeva i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Na dostavljeni materijal su se izjasnile samo 4 općine. Obzirom da Federalno ministarstvo prostornog uređenja nije dostavilo svoje mišljenje smatra se da nemaju primjedbe na dostavljeni materijal i da su saglasni sa istim (vezano za tačku 2. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo).

Nakon diskusije, primjedbi i sugestija prihvaćen je od strane Savjeta plana Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine, uz određene konkretne primjedbe i sugestije članova Savjeta plana, koje će Nosilac izrade razmotriti i ugraditi u nacrt plana. Sastavni dio ovog mišljenja je i zapisnik sa 29. Sjednice Savjeta plana sa detaljno utvrđenim sugestijama i primjedbama od strane članova Savjeta.

Savjet plana Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine predlaže Nosiocu pripreme (Vladi Kantona Sarajevo) da usvoji Prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine u cijelini. Usvajanjem Prednacrt plana Nositelj izrade plana se obavezuje da pristupi Izradi Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine.

PREDSJEDNIK:
Savjeta Prostornog plana
Prof. dr. Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Vlada Kantona Sarajevo,
2. Kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša,
3. Članovima Savjeta plana, Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Arhiva.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 18. Odluke o pristupačju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023., Vlada Kantona Sarajevo je na 62. Sjednici održanoj 17. 08. 2010. donijela odluku o imenovanju Savjeta izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. u sastavu: prof. dr. A. Hadrović, I. Čengić, dipl. arh. Mr. M. Čengić, dr. M. Čero, prof. dr. J. Osmanković, doc. dr. J. Bučo, doc. dr. F. Skopljak, doc. dr. Dž. Bijedić, prof. dr. Z. Langof, F. Jenčiragić, dipl. ing. arh. i R. Mandžo, dipl. ing. arh.

Na 30. sjednici održanoj 08.11.2013. godine, Savjet plana je razmotrao Prednacrt plana i dao pozitivno mišljenje, uz određene primjedbe i sugestije članova Savjeta plana, koje će se kao takve razmotriti i ugraditi u Nacrt plana.

Brj. 02-0-1034-173
Sarajevo, 16.07.2013. godine

Na osnovu čl. 22 i 24 i čl. 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Pročišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 27. sjednici održanoj 16.07.2013. godine, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Prostorna osnova Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B faza" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 26/05 i 4/11).
2. Zadužuje se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da dostavi 13 primjerala Prostorne osnove Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B faza" Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolisa. Ministarstvo će, u ime Vlade Kantona Sarajevo kao nosioca pripreme za izradu plana, odmah po prijemu Prostorne osnove, istu dostaviti Gradskoj upravi Grada Sarajeva i svim općinama Kantona Sarajevo, te traži izjašnjenje na Prostornu osnovu od Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Komisije/Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
3. Zadužuje se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da prilikom izrade nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B faza" postupi po dobijenim izjašnjenjima iz tačke 2. ovog Zaključka, kao i da se očituje o svim podnesenim inicijativama fizičkih i pravnih lica na način da se prihvaćene Inicijative ugrade u nacrt Plana (tekstualni i grafički dio). Za inicijative koje ne budu prihvaćene Zavod će dati obrazloženje u posebnom izvještaju.

PREMIJER


Suad Zeljković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Premijer Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolisa
4. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
5. Evidencija
6. Arhiva





web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

5590

Broj: 02-23-1-79/13 F.Š. - 30
Sarajevo, 04.11.2013. godine



KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Sarajevo, ul. R.Dž. Čauševića br.1
N.r. Zlatko Petrović dipl.prav., Ministar
fax 033 562 177, 033 209 543

Predmet: Mišljenje na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine
(Veza Vaš akt broj 05-23-801/13 od 03.09.2013. godine i akt broj 05-23-801/13-1 od 22.10.2013. godine)

Poštovani,

Nakon detaljnog pregleda tekstualnog i grafičkog dijela Prostorne osnove izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine dostavljene ovom ministarstvu aktom broj 05-23-801/13 od 03.09.2013. godine na CD-u (word i jpeg format dostavljamo Vam mišljenje kako slijedi

1. U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Službene novine FBiH, 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) se navodi slijedeće
 - član 14. stav 1. Prostorni plan kantona radi se na osnovu Prostornog plana Federacije BiH i Programa mjera za odnosni prostor,
 - član 16. stav 2. Prije donošenja prostornog plana kanton je dužan pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
 - član 28. Planski dokument užeg područja usaglašava se sa planskim dokumentom šireg područja, a u slučaju njihove ne usaglašenosti primjenjuje se planski dokument šireg područja.Izuzetno od stava 1. ovog člana, planski dokument užeg područja primjenjuje se ukoliko se njime ne mijenja osnovna koncepcija planskog uređenja prostora utvrđena planskim dokumentom šireg područja, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za provođenje planskog dokumenta šireg područja.
2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja provodi aktivnosti na pripremi i izradi Prostornog plana Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine, prijedlog istog je poslat na utvrđivanje Vladi Federacije BiH, odnosno na donošenje Parlamentu Federacije BiH.

Usaglašavanje planskih dokumenata osigurava se, po pravilu, u postupku izrade dokumenta.

Na osnovu zakonske obavezu usaglašavanja planskih dokumenata užeg područja sa planskim dokumentima šireg područja u postupku izrade, utvrdili smo da se u tekstualnom i grafičkom dijelu Prostorne osnove izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine ne primjenjuju planska rješenja

iz Prijedloga Prostornog plana Federacije BiH koja se odnose na područja i objekte od značaja za Federaciju BiH.

Mišljenje :

Prostorna osnova izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine mora biti usklađena sa Prostornim planom Federacije BiH za period 2008. do 2028. godine, a do njegovog donošenja sa važećim Prostornim planom Bosne i Hercegovine 1981. do 2000. godine.

MINISTAR

mr.sc. Desnica Radivojević

Dostaviti :

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.




31-10-2013

543

Broj: 07.3-35.9-27/13-36
Sarajevo, 30.10.2013. godine

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Kanton Sarajevo
Zlatko Petrović, ministar



Predmet: Izjašnjenje o Prostornoj osnovi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2013. godine, „B“ faza,

Vežano za zahjev Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, broj 05-23-801/13 od 03.09.2013. godine, za *Izjašnjenje* vežano za *Prostornu osnovu izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2013. godine, „B“ faza* („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 i 4/11) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je zaključila da predloženi dokument ne sadrži dovoljan broj elemenata na osnovu kojih bi se mogao zauzeti jasan stav.

Kulturno-historijsko naslijeđe se predočenim dokumentom tretira u okviru tačke 2.8.2. *Područja kulturno-historijskog naslijeđa* (tekstualni dio), gdje se naglašava da je *Studija „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“* potvrdila *Planom precizirani sistem objekata prirodnog naslijeđa, a u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa izvršila novelaciju kao i sistematizaciju podataka.*

Isti predmet se tretira i u grafičkom prilogu broj 8.1. - *Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe – postojeće stanje*, mjerilo 1: 50.000, gdje se u grafičkoj formi sintetski iznose statistički podaci vežani za broj i raspored područja od značaja za Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom Komisija podsjeća da je Vlada Kantona Sarajevo, *Prostornom osnovom izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2013. godine, „B“ faza*, dužna obezbijediti poštovanje mjera i zona zaštite propisanih Odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, u skladu sa odredbama Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, i u skladu sa odredbama Zakona o implementaciji odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika („Službene novine Federacije BiH“ br. 2/02, 27/02 i 6/04).

S poštovanjem,

Predsjedavajuća Komisije
Amra Hadžimuhamedović
Amra Hadžimuhamedović

Dostaviti:
1. Naslovu
2. a/a



Općina Stari Grad Sarajevo
Općinski Načelnik

Municipality of Stari Grad Sarajevo
Municipality Mayor

Služba za urbanizam

Broj: 05-23-55-120/13

Datum: 30.10.2013.god.

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša
Ul. Reisa Dž. Čauševića broj 1
71000 Sarajevo

01-11-2013

23 801/13

01-11-2013

PREDMET: Izjašnjenje na prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godine, "B" faza

Vašim dopisom broj 05-23-801/13 od 03.09.2013.god. tražili ste izjašnjenje na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godina, "B" faza

Nakon analize dostavljenog materijala izjašnjavamo se kako slijedi:

U proteklom periodu dostavljali smo inicijative i prijedloge za izmjenu i dopunu Prostornog plana Kantona Sarajevo, a sve u cilju unapređenja stanja u prostoru, izradu novih ili dopunu postojećih dokumenata.

Uvidom u Prostornu osnovu koja se odnosi na snimanje postojećeg stanja i problema u prostoru i uređenju prostora, njegovu analizu i ocjenu mogućeg daljeg razvoja, opće i posebne ciljeve prostornog razvoja, osnovnu koncepciju prostornog razvoja i ranjivost prostora, uočeno je da su u grafičkom dijelu prilozi nejasni zbog razmjere tematskih karata te se nije moglo uvidjeti da li su tražene izmjene i dopune tretirane i na koji način kroz iste. U fazi izrade prostorne osnove, odnosno osnovnog koncepta plana, u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi plana, predviđeno je usaglašavanje sa subjektima planiranja.

Poseban osvrt dajmo na ocjenu postojećeg stanja i osnovnih ciljeva i koncepcije prostornog razvoja u pogledu saobraćaja.

Općina Stari Grad je uputila Inicijativu Vladi Kantona Sarajevo kao nosiocu priprema izrade Prostornog plana, za preispitivanje planiranih saobraćajnih rješenja u obuhvatu Regulatornog plana "Logavina", a time i kontaktnih zona RP "Mahale -Kovači" i "Mahale -Medrese" i Grada uopće. Iz planova višeg reda tj. Prostornog plana Kantona Sarajevo i Urbanističkog plana grada Sarajeva, u regulatorne planove koji su usvojeni i koji su u izradi preuzete su planirane saobraćajnice uključujući Gradski autoput. Planirana primarna mreža saobraćajnica razara historijsko gradsko tkivo i iziskuje rušenje čak objekata kulturno-historijskog značaja. Ovo se prvenstveno odnosi na Gradski autoput.

Uvažavajući značaj kvalitetnog saobraćajnog rješenja za kompletnu prostornu cjelinu, neophodno je dosadašnja planska opredjeljenja preispitati kroz studijska istraživanja u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023.godine "B" faza u kojoj se navode studijska istraživanja i u tom smislu koncipiranje projekcije prostornog razvoja saobraćaja.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma donijeli su "Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva" (Službene novine Federacije BiH 88/12). U pravilniku se navodi da se sve Odluke o zaštiti izvorišta donesene prije stupanja na snagu navedenog Pravilnika, trebaju uskladiti sa odredbama istog.

Općina Stari Grad je pokrenula Inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša u cilju izmjena i dopuna Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice (Sl. novine Kantona Sarajevo 22/97). Izmjene i dopune navedene Odluke bile bi osnov za definisanje namjene površina pri izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine. Neophodno je da navedeno tretirate kroz Osnovnu koncepciju prostornog razvoja.

U analizi stanja vezano za kulturno-historijsko naslijeđe identificirali ste probleme vezane za proglašenje nacionalnim spomenicima BiH objekata i ambijentalnih cjelina od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Na teritoriji Općine Stari Grad se nalazi 65 Nacionalna spomenika, a na Privremenoj listi, sa statusom nacionalnog spomenika, je i Gradska ambijentalna cjelina - Baščaršija. U svim odlukama o proglašenju nacionalnih spomenika se posebnim članom stavljaju van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odlukama. Za najveći broj prostornih obuhvata nacionalnih spomenika su doneseni provedbeni i razvojno-planski dokumenti što je uveliko uzrokovalo konflikte u prostoru i sukobe nadležnosti. Smatramo da bi osvrt na navedene probleme trebala biti tema Prostornog plana kao planskog dokumenta.

U skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu, izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine "B" faza, uzećemo učešće u slijedećim fazama izrade Plana.

S poštovanjem.

Dostavljeno: -Naslouu
- a/a



POMOĆNICA NAČELNIKA

Mirsada Smajić dipl. iure

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
- Općinski načelnik -
Služba za prostorno uređenje,
urbanizam i građenje

Broj: 07-23-1-7509/2013
Hadžići, 01.10.2013.godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1
SARAJEVO

01-11-2013



Handwritten signature and date: 01.10.2013

01-11-2013

23

801/13

PREDMET: Izjašnjenje na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023.godine "B" faza.

Pregledom Prostornih osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023.godine "B" faza, tekstualno i grafički utvrditi smo da se na teritoriji općine Hadžići nije prihvatio niti jedan prijedlog za promjenu koji smo predložili. Još više smo začuđeni iz razloga što su svi prijedlozi odraz našeg poznavanja terena, prilika, zainteresovanosti građana i investitora i strateških opredjeljenja sadržanih u usvojenoj "Strategiji razvoja općine Hadžići za period od 2011 -2015 godine", iz čije se vizije "Općina Hadžići će težiti razvoju koji će obezbjediti uslove za izgradnju industrijsko energetskih i turističkih kapaciteta, proizvodnju zdrave hrane, uz poštovanje svih standarda zaštite životne sredine, sa ciljem da postane ekološki zaštićena općina ugodna za život svih njenih stanovnika".

Svoje prijedloge smo dostavili vama i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u istovjetnoj formi i očekivali smo da će se ti prijedlozi ozbiljno razmotriti i uvažiti. Po našem mišljenju prijedlozi su vrlo objektivni i oni bi doprinjeli povoljnijem ambijentu za život i razvoj općine Hadžići. Sve to daje nam za pravo da i dalje insistiramo na slijedećim prijedlozima:

1. Insistiramo na provođenju Zaključka skupštine Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo po pitanju granica i statusa Igmana i Bjelašnice, namjerno ga ne nazivajući područjem od posebnog interesa za FBiH, zato što je tu Odluku Ustavni sud poništio a njen oblik i veličina se pojavljuju u konceptu Prostornog planu FBiH.
2. Insistiramo na poništju markice lokaliteta "Pušine", kamenoloma Pandurica, svoje stavove smo iznijeli više puta, a nastali su kao plod niza analiza i zahtjeva građana naseljenih područja ispod predmetne lokacije. Mišljenje i opredjeljenje općine Hadžići da se predmetni lokalitet odnosno markica "kamenoloma" u Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023 godine briše iz više opravdanih razloga: Stanovnici naseljenih mjesta: I uke, Osenik, Buturovići, Dejčići, Sejdanovići, Urduk, Dragovići, Doljani, dijelovi Grivića, Vrančića, Drozgometve i Koščana imaju lokalne vodovode koji se nalaze na obroncima ispod predmetnog lokaliteta i oni su jedini izvor snabdjevanja vodom ovih naselja. U tom smislu, stanovnici naselja Osenik, Buturovići, Sejdanovići, Urduk, Deovići i Trnčići, svojim

potpisima su se pismeno očitovali i upozorili na posljedice koje bi nastale eksploatacijom na predmetnom lokalitetu, koji je vrlo blizu ovih naseljenih mjesta. Drugi opravdani razlog, i to vrlo važan, je strateško opredjeljenje općine Hadžići, da svoje raspoložive prirodne resurse iskoristi u pravcu razvoja turizma, sporta, rekreacije i uzgoja zdrave hrane. Analizom namjene površina u Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023 godine, može se utvrditi da je na lokalitetu Suhodola, Medvjedica, Aleksića planirana velika zona sporta i rekreacije, a pristup lokalitetu Pušine je upravo kroz taj kompleks, što bi u konačnici značilo uništenje jednog od najljepših lokaliteta (pejsažnih) koje smo, zbog svojih karakteristika, kroz prijedloge za izradu plana i predložili. Isto tako, ne treba zanemariti činjenicu da postojeći putevi iz svih pravaca prema lokalitetu Pušine nisu projektovani niti izgrađeni planski za tu namjenu, da bi zadovoljili svakodnevnu eksploataciju i teret koji prevoze teški kamioni. Ovaj lokalitet, sa svojom nadmorskom visinom (1008 mnv) i položajem, dominira iznad Pazarića i Tarčina, eksploatacija proizvodi prašinu koja bi trajno promjenila kvalitet zraka, zemlje i vode. Sami smo svjedoci kako izgledaju lokacije kamenoloma, a naročito kakve su posljedice eksploatacije (prašina, buka i izgled), jer već godinama općina Hadžići ima problem sa prašinom i posljedicama miriranja iz kamenoloma. Ostajemo takođe pri ostalim prijedlozima i nadamo se da će savjet plan ovo prihvatiti kao odraz naše najbolje potrebe i volje građana općine Hadžići u svom daljem razvoju.

S poštovanjem!

DOSTAVLJENO

1. Naslovu,
2. Arhivi



OPĆINSKI NAČELNIK

Hamdo Ejubović dipl.ing.maš.

SEKCIJA PROSTORNOG UREĐENJA 27.08.2013

Dr. F.

SEKCIJA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Ilijaš
OPĆINSKI NAČELNIK




Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Canton
Municipality Ilijaš
MUNICIPALITY MAJOR

Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Broj: 05/1-23-sl/13
Ilijaš, 29.08.2013. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
I ZAŠTITE OKOLIŠA
KANTONA SARAJEVO
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
SARAJEVO
n/r Ministra

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO



Predmet: Zahtjev za saglasnost

Kod ove službe, u toku su aktivnosti na realizaciji izgradnje apartmanskih naselja na ruralnim područjima i to lokalitetima naselja Popovici, Ljubnici i Bloča na lokalitetima koji su prema Prostornom planu Kantona Sarajevo 2003-2023.godine u zoni označenoj kao poljoprivredno zemljište, dijelom šumsko zemljište. Shodno odredbama člana 23. Odluke o provođenju Prostornog plana kantona Sarajevo (Službene novine kantona Sarajevo br. 26/06), van utvrđenog građevinskog zemljišta na ruralnim područjima, Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnih ministarstava, može utvrditi novo građevinsko zemljište za izgradnju građevina i površina u funkciji razvoja široke ponude seoskog turizma.

Za navedene lokalitete u pripremi je Prijedlog Općinskog načelnika (Plan parcelacije sa programom izgradnje naselja) za sjednicu Općinskog vijeća. Stoga Vam se obraćamo zahtjevom za davanje saglasnosti za utvrđivanje novog građevinskog zemljišta na ruralnim područjima općine na gore navedenim lokalitetima.

Prilog:

- ažurna geodetska situacija sa prikazanim obuhvatom x3
- izvod iz plana x3
- obuhvat lokaliteta x3
- izvod iz Odluke o provođenju PPKS 2003-2023.g. pribavljena stručna mišljenja.

S poštovanjem.

Obračun: *[Signature]*

Kontrolisala: *[Signature]*

Dostavljeno:

1. naslovu
2. a/a


Općinski načelnik
Akif Fazlić, dipl. ecc.

[Signature]





Broj: 02-23-1708/13
Sarajevo, 30.10.2013 godine



05 23 807

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
SARAJEVO
Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1

EDINA
20.01.13

PREDMET: Izjašnjenje na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023.godine „B“ faza

Vezano za Vaš dopis broj: 05-23-801/13 od 03.09.2013.godine, za dostavu izjašnjenja na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003.god. do 2023.godine, dostavljamo Vam primjedbu i prijedlog, koji se odnose na Tačku 4. Osnovne koncepcije prostornog razvoja, član 2.4. A. Stanovanje i stambena izgradnja, u kojoj je navedeno da će se tekst uskladiti sa A-fazom Izmjena i dopuna.

Uvažavajući činjenicu da se radi o značajnoj promjeni nanijene određenih zona u radno-poslovno- stambene zone, potrebno je osim usklađivanja teksta i detaljno definisati o kojim zonama je riječ, a sve shodno inicijativama koje smo u periodu monitoringa upućivali Vama kao Nosiocu pripreme i Zavodu kao Nosiocu izrade ovog planskog dokumenta.

Dalje, molimo Vas da preispitate kvalitet rješenja suobraćaja u kretanju, naročito planirane mreže auto puta koja prolazi kroz gusto naseljena područja, između ostalog i ove općine, te pitanje mreže željezničkog suobraćaja i eventualnog izmještanja istog iz užeg gradskog jezgra.

S poštovanjem!

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. U spis



OPĆINSKI NAČELNIK

Klidžo Nedžad



Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100
Općinski načelnik i Kabineta načelnika (387 33) 492 272, fax: (387 33) 614 955
E-mail: nacelnik@novosarajevo.ba
Identifikacioni broj: 4200558710008 PDV broj: 200558710098 Porezni broj: 0170333000



Depozitna račun (za uplatu svih javnih prihoda): 3306002210023038 UniCredit Bank d.d. Sarajevo

Općina Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne br. 55, centrala telefon (387 33) 492 100, fax: (387 33) 614 955, e-mail: nacelnik@novosarajevo.ba, Porezni broj: 0170333000

5497

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA
OPĆINSKI NAČELNIK



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA
MUNICIPALITY MAYOR

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE

CITY PLANNING DEPARTMENT

Broj: 03-23-sl/13
Ilidža, 28.10.2013.god.

31-10-2013

30-10-2013

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša

05 23 801/13

PREDMET: Izjašnjenje na Prostornu osnovu Izmjena i dopuna Prostornog plana
Kantona Sarajevo za period od 2003. – 2023. godine ("B" faza)

U proteklom periodu dostavljali smo svoje sugestije, mišljenja i primjedbe koje su se odnosile na izmjenu pojedinih segmenata Prostornog plana, bilo da su posljedica već izvedenih intervencija u prostoru ili kao potreba prilagođavanja Plana razvojnim ciljevima Općine.

Imajući u vidu etape kroz postupak pripreme i izrade izmjena i dopuna Prostornog plana, izvršili smo uvid u Prostornu osnovu koja se odnosi na snimanje postojećeg stanja i problema u prostoru, njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja; opće i posebne ciljeve prostornog razvoja; osnovnu koncepciju prostornog razvoja; te ranjivost prostora.

Analizom dostavljenog materijala uočeno je da su grafički prilozi nejasni i nepregledni zbog datih razmjera tematskih karata, te se nije moglo ustanoviti da li su sve izmjene koje su tražene s naše strane uvrštene u iste, kako bi se mogla ocijeniti faza daljeg razvoja.

U fazi Prostorne osnove koja se odnosi na snimanje postojećeg stanja prednost treba dati satelitskom snimku, koji daje autentičnu sliku stanja u prostoru (obzirom na datum istog).

Jasno je da razmjera prostornih podataka ne obuhvata specifična stanja na terenu, te da neke od planiranih smjernica prostornog razvoja mogu biti u konfliktu sa interesima lokalne zajednice, pa se nameće potreba permanentnog učešća općina Kantona u svim fazama pripreme i donošenja razvojnih Planova.

Dajemo napomenu da je u toku popis stanovništva, koji je polazni osnov za projekciju prostornog razvoja, imajući u vidu da je na području općine Ilidža evidentna distribucija populacije u posljednjih 10 godina.

Također napominjemo da je u toku izrada Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju, kojom će se ograničiti građevinski prostor, te umanjiti upotrebna vrijednost zemljišta obuhvaćenog pomenutim zonama.

U vezi sa navedenim, a u skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003-2023. godine („B" faza), koji je donijela Vlada Kantona Sarajevo, uzećemo svoje učešće u fazi donošenja Prednacrtu Plana.


S poštovanjem!

Dostavljeno:
1x Naslovu
1x a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Prof. dr. Memić Senjad





BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 KANTON SARAJEVO
 GRAD SARAJEVO
 OPĆINA CENTAR SARAJEVO

PROSTORNO
 Datum: 14.09.2013
 Potpis: [Signature]

Služba za upravljanje za prostorno uređenje i komunalne poslove

BROJ: 07-23-4542/13
 Sarajevo, 19. 09. 2013. godine

LSMET 3.25.09.2013

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolisa, Kantona Sarajevo
 Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
 SARAJEVO

23.09.2013

Predmet: Izjašnjenje - Prostorna osnova - Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003-2013. godine

Poštovani,
 vašim dopisom broj 05-23-801/13 od 03.9.2013. godine koji nam je dostavljen 13.9.2013. godine tražili ste izjašnjenje na Prostornu osnovu - Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003-2013. godine „B“ faza.

Nakon analize dostavljenog materijala - Prostorne osnove konstatovano je da je ista izrađena studiozno, tako da se iz provedenih analiza i ocjena postojećeg stanja mogu uočiti stvarni nedostaci i problemi, odnosno da isti predstavlja izuzetne smjernice za budući razvoj.

Podržavamo prijedlog koji je naveden poglavljju

- Osnovna koncepcija, segment II Inicijative subjekata planiranja

Dobro je obrazloženje koje se odnosi na inicijative za koje je PPKS formalno-pravni osnov rješavanja (režim građenja drugog i drugog stepena) i da se u Odluci o provođenju odredi da se dio ovog režima primjenjuje u Odluci o provedbenom planu i planu parcelacije.

Naša sugestija se odnosi na obrazloženje za Inicijative za koje su urbanistički i provedbeni planovi formalno-pravni osnov rješavanja (režim građenja prvog i drugog stepena).

Smatramo da bi trebalo obrazloženje precizirati na način da se u Odluci o provođenju odredi da li se u ovim slučajevima primjenjuje odredbe člana 6. Tačka 2. Zakona o prostornom uređenju KS, koja glasi "režim građenja drugog stepena - na urbanom području za koje nije utvrđena obaveza donošenja provedbenog plana ili ako provedbeni plan nije donesen, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu urbanističkog plana, plana parcelacije i uvjeta utvrđenih u odluci o provođenju plana" ili odredbe člana 81 istog Zakona kojim se navodi "Ako plan prostornog uređenja propisan kao osnova za donošenje urbanističke saglasnosti nije donesen, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja nosioca izrade plana". Definisanjem ovog postupka ubrzala bi se procedura u upravnom postupku.

AKO IM
 VELIKO
 VAGA
 ODRASA
 PRAVI ST
 SIZI
 URB.
 - PRAVI
 KADA PRAVI
 URB. PLAN
 NIJE LIGNE

-Ranjivost prostora

Dobro je locirana ranjivost prostora izazvana stambenom gradnjom i gradnjom društvene infrastrukture:

- na područjima očuvanja prirode;
- na područjima očuvanja kulturnog naslijeđa;
- na području velikih nagiba terena;
- na području veće udaljenosti od postojećeg naseljenog područja;
- na području velikog potencijala za poljoprivredu.

Dobro jutro
Federation of Bosnia and Herzegovina
Kanton Sarajevo
OPĆINSKI NAČELNIK

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Canton
Municipality of Tuzla
MUNICIPALITY MAJOR

Broj: 02-23-2263
Tmovo 23.09.2013.godine

27.09.2013

Kanton Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja
i zaštite okoliša
K. Dž. Gausvijan 1
71000 Sarajevo

02-23-891
PREDMET: ...

PREDMET: Izmjena i dopuna Prostornog plana
Kantona Sarajevo za period 2003. do 2013. godine „B“ faza

Shodno Vašem dopisu a koji se odnosi na Izvještenje na Prostornu osnovu Izmjena i
dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2013. godine „B“
faza, dostavljamo Vam naše prijedloge i sugestije.

1. Obuhvate građevinskog zemljišta definisanog ...
Osnovna i nova zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (radi
zajednička komisija).

2. Na Bijeloj rijeci predvidjeti tri protodne HE a na Crnoj rijeci i njenim pritokama
pet. (Izrađene studije).

3. Od vododjelnice Bijela ljaska - Hoja - Bičele - Šiljak prema Igmanu te iznad
naselja Govedovići predvidjeti lokacije za istražne radove za izgradnju vjetro
elektrana i solarnih panela.

4. Prostor Presjenice koji je rezervisan za daljni razvoj treba tretirati na način da
se u narednom periodu ne tretira kao prostor za razvoj razvijanja Sarajeva iz
razloga što dosadašnja iskustva ukazuju na otmjenjicu nemoguće realizacije
projekata u dva entiteta (nismo uspjeli realizovati projekat napajanja
električnom energijom). Na ovom prostoru cca 200 stambenih objekata nema
građevinsku dozvolu ni mogućnosti priključka na infrastrukturne objekte.

U cilju dobre saradnje kao i do sada unaprijed Vam se zahvaljujemo.
S poštovanjem

Dostavljeno

Općinski načelnik

Itro Berilo

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi

ZAHVALA
ZINJE
NIZI
TER
POZITIVNI
REZULTAT
ISTRAŽIVANJE
ZAKRETA
KANTON



Broj: 02-3/1300/13
Sarajevo, 20.09.2013 godine

PROSTORNO
broj: 24-09-2013

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića broj 1 Sarajevo

24-09-2013
13 801
ISMET 2. 25.09.2013.

Predmet ovog pisma: Prostorni osnovi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 godina, „B“ faza

1307/1300-21
Nije

Općina Novi Grad Sarajevo, kao jedinica lokalne samouprave, zainteresirana je za planiranje prostora, sa ciljem stvaranja pretpostavki za uspostavljanje novih privrednih zona i pokretanje novih privrednih djelatnosti.

Izdan o takvih planiranih lokaliteta je lokalitet Zilko koji je proglašena neperspektivnom vojnom imovinom.

Uvidom u Prostorni osnovu izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023 godine, „B“ faza, utvrđeno je da je obuhvat namijenjen za centralni gradski uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, smještena obuhvata planiran centralni gradski uređaj Sarajeva za period 1986-2015 godine, što nije obrazloženo u tekstualnom dijelu. Naime u Odluci o usvajanju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023 godine, tačka 2.11.2. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, navedeno je samo stvaranje u funkciji centralnog gradskog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, bez navođenja lokacije. S tim u vezi, Općina Novi Grad Sarajevo, smatra da obuhvat centralnog uređaja treba svesti na prostor na kojemu je izgrađen, kako bi se stvorile preduoslovi da se preostalo zemljište, koje je državno vlasništvo, kroz izradu planske dokumentacije, aktivno uključi u privredni razvoj.

Uvidom u Odluku o usvajanju „A“ faze izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 godina („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 4/11), utvrđeno je da u području obuhvata, na lokaciji, je planirana realizacija stajališta autobusnog i minibusnog saobraćaja.

Općina Novi Grad Sarajevo, na osnovu iskazanih potreba i sagledanih prostornih mogućnosti razvoja, nemože prihvatiti predložene izmjene prostornog plana u dijelu namjene tretiranih obuhvata, obzirom da su programom razvoja Općine predmetni lokaliteti planirani kao dominantni pokretači razvojnih mogućnosti privrede Općine, Grada i Kantona.

S tim u vezi, zainteresovano da se situirati obuhvat namijenjen za centralni gradski uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, kao i da se izgrade nova lokacija za smještaj depoa, a da se unutar obuhvata, uz racionalno korištenje zemljišta, uvođenjem novih tehnologija koje podrazumjevaju reduciranje nepovoljnih uticaja na okoliš stvore mogućnosti da se u ove prostore inkorporiraju sadržaji značajnih faktora razvoja Kantona i šire, kao što su centar za odvikaciju, sport i rekreaciju.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:
1. Nacelu
2. I videnciji
3. I spis

Općinski načelnik
mr. Semir Efendić

U PPKS
Kanton Sarajevo
Zilko 2

SAHO
KOOZ
UP
SE
PPK
Vidjeti se
OSTA
Nadom.

ME
KOOZ
UP
lokacije
KOOZ
UP

KOOZ
UP
UP F



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA
SARAJEVO

B Faza

**Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo
za period od 2003. do 2023. godine
(Nacrt)**



Nosilac pripreme:
VLADA KANTONA SARAJEVO
Nosilac izrade:
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, oktobar/listopad 2013. godine

Nosilac pripreme:	VLADA KANTONA SARAJEVO Premijer Suad Zeljković
Nosilac izrade:	ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO Direktor Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.
Voditelji prostornog plana:	Gordana Memišević, dipl.ecc. Hajrudin Omerbegović, MA-dipl.ing.saobr.
Konsultant:	Veljko Galić, dipl.ing.arh.
Radni tim po oblastima:	
Prirodni izvori i uslovi:	Muhamed Đozić, prof.geografije
Stanovništvo i naselja:	Gordana Memišević, dipl.ecc. Emina Kašmo, dipl.ecc.
Privreda:	Ljiljana Misirača, dipl.ecc. Samira Zubović, dipl.ing.arh.
Stanovanje i stambena izgradnja:	mr. sci. Nataša Tabori Pelja, dipl.ing.arh.
Društvena infrastruktura:	Dubravka Šabić, dipl.ing.arh.
Poljoprivredna, šume i šumska zemljišta:	Hatidža Sirbubalo, dipl.biolog
Kulturno historijsko i prirodno naslijeđe:	Zina Ruždić, dipl.ing.arh. Ismet Krzović, dipl.ing.arh.
Turizam, sport i rekreacija:	Aida Halilagić, dipl.ing.arh.
Saobraćaj i veze:	Hajrudin Omerbegović, MA-dipl.ing.saobr. Ivan Gakić, dipl.ing.el.tel.
Vode, vodne površine i vodna infrastruktura:	Nada Dusparić, dipl.ing.građ.
Energetika, proizvodnja i prijenos energije:	Jasmina Ćatić, dipl.ing.maš. Šeta Ermin, dipl.ing.el.
Zaštita i unaprijeđenje okoliša:	Fikret Jakupović, dipl.ing.šum.
Zaštita stanovništva i dobara, komunalni objekti i površine:	Midhat Zametica, dipl.ing.arh.
GIS analize i kartografska obrada:	mr. sci. Jasmin Taletović, dipl.ing.geod. Adnan Šabeta, dipl.politolog Arijana Zulčić, geod.tehn. Muhamed Đozić, prof.geografije
Pravni aspekt:	Asim Ajanović, dipl. pravnik

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 47. stav 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ donijela je

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO
B Faza
Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo
za period od 2003. do 2023. godine
(Nacrt)

Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. vrše se na usvojenom Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. („Službene novine Kantona Sarajevo, br.26/06“).

1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

1.1. OPĆI CILJEVI

Iza pete alineje dodaje se nova alineja koji glasi:

„Rekonstrukcija, unaprijeđenje i razvoj saobraćajne, energetske, vodoprivredne i telekomunikacione infrastrukture

Realizaciju usaglasiti sa potrebama stanovništva, privredom Kantona i evropskim standardima“.

Dosadašnje alineje 6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 15 postaju alineje 7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 16.

U alineji 9 briše se tekst „Rekonstrukcija i jačanje ekonomske osnove kao i dinamiziranje ekonomskog razvoja i povećanje ekonomske sigurnosti stanovništva u cilju stvaranja preduslova za: održivu i profitabilnu ekonomiju, kvalitetniju fiskalnu politiku i politiku ekonomike građevinskog zemljišta (tržišni sistem korištenja gradskog zemljišta) i jačanje produktivnih sektora i djelatnosti. Posebno mjesto treba dati nauci – kao generatoru razvoja – koja treba da bude predhodnica euroatlanskih integracija BiH, kao i razvoju naučne infrastrukture u mreži evropske naučne infrastrukture.“ zamjenjuje se tekстом „Dinamiziranje ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja Kantona Sarajevo uz efikasan i racionalan prostorni razvoj u cilju profiliranja prostora Kantona Sarajevo kao ambijenta visoko profitabilnog poslovanja. Kanton Sarajevo treba svoj razvoj da usmjeri, između ostalog i na kreativnu privredu, kao sve važniju komponentu „Nove ekonomije“, koja ostvaruje ekonomski rast i rast zaposlenosti u odnosu na ukupnu ekonomiju i u vremenu krize. Posebno mjesto treba dati nauci uopće, kao generatoru razvoja, a pravljenje gradova-kantona pametnijima postalo je nužnost. Kanton Sarajevo se treba usmjeriti na kreiranje politike koja osigurava snažan rast mikro, malih i srednjih poduzeća kako bi se vrlo ograničena sredstava što bolje iskoristila.

Ovaj cilj se temelji na kombinaciji dva pristupa, i to pristupa kompetencije (kompetitivnosti) i pristupa kooperacije“.

U trinaestoj alineji na kraju prvog pasusa se dodaje rečenica: „Demografsku veličinu Metropolitanskog područja uravnotežiti s ulogom koju Sarajevo ima kao glavni grad i osnovni razvojni centar“.

U istoj alineji, u drugom pasusu, riječ „GDP/pc“ zamjenjuje se riječju „BDP/pc“.

1.2. POSEBNI CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA:

Demografski razvoj:

Prva alineja se briše.

U drugoj alineji riječi „Metropolitanskog područja“ zamjenjuju se riječima „Kantona Sarajevo“.

Iza druge alineje dodaje se nova alineja koji glasi:

- „Obezbijediti policentričan razvoj Kantona Sarajevo“.

Održivi prostorni razvoj i uređenje:

Brišu se alineje 3, 4, 5, 7 i 14.

- Iza pete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
 - „Unaprijeđenje uslova, kvaliteta i standarda stanovanja“;
- Iza devete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
 - „Veći stepen unutrašnje integrisanosti prostora i poboljšanja veza sa regionalnim centrima“;
- Iza desete alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
 - „Racionalno i efikasno priključenje na budući koridor Vc, preko projekata za poboljšanje i stvaranje boljih međugradskih saobraćajnica koje su u gradskim područjima“;
- Iza desete alineje dodaju se tri nove alineje koje glase:
 - „Podizanje energetske efikasnosti svih vidova energije u cilju što racionalnije proizvodnje, transporta, distribucije i potrošnje, te stimulisanje korištenja svih raspoloživih vidova obnovljive energije“;
 - „Rekonstrukcija telekomunikacione infrastrukture treba pratiti trend porasta zahtijeva za širokopojasnim uslugama, kao i uvođenje potpunog digitalnog zemaljskog radiodifuznog emitovanja u segmentu radio televizije“;
 - „Saniranje i nadogradnja vodoprivredne infrastrukture“;
- Iza jedanaeste alineje dodaju se četiri nove alineje koje glase:
 - „U skladu sa prostornim mogućnostima i potrebama, neophodna izgradnja sekundarnih uređaja za tretman otpadnih voda (pojedinačnih ili grupnih), npr. za općine Vogošća i Ilijaš planiran zajednički uređaj u Ilijašu, Hadžići sa sportsko-rekreacionim centrom Igman-Bjelašnica“;
 - „Izgradnja separatne kanalizacione mreže do nivoa da pokrivenost kanalizacionom mrežom odgovara pokrivenosti vodovodnom mrežom“;
 - „Izgradnja kanala za oborinske vode na padinskim dijelovima u svrhu stabilizacije terena i spriječavanja novih klizišta“;
 - „Zavisno od sagledavanja svih aspekata (prostorne i hidrološke mogućnosti, ekonomija, okoliš itd.) i interesa svih aktera razvoja (javni i privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica) razmotriće se i mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana pod uslovom iznalaženje rješenja koje neće ugroziti korištenje vodnih resursa prioritetnim korisnicima“;
- Iza dvanaeste alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- „U procesu prostornog planiranja uključiti segment kvaliteta zraka, odnosno izvršiti kategorizaciju kvaliteta zraka u Kantona Sarajevo“;
- Iza trinaeste alineje dodaju se tri nove alineje koje glase:
 - „Korištenje mineralnih sirovina koristiće se u skladu sa kvalitetom raspoloživih resursa pod uslovima zakonom utvrđenih ograničenja“;
 - „Minimizirati proizvodnju otpada uz uspostavu sistema integralnog upravljanja otpadom“;
 - „Uvođenje reciklaže komunalnog otpada, riješiti problem inertnog, industrijskog i specijalnog otpada, te otpada životinjskog porijekla“;

Održivi ekonomski razvoj:

Treća alineja se briše.

2. PROJEKCIJA PROSTORNOG RAZVOJA I PROSTORNI SISTEMI

2.1. PRIRODNI IZVORI I USLOVI,

U odjeljku **Klimatske karakteristike**, u trećem pasusu, u prvoj rečenici broj „9,8⁰C“ mijenja se brojem „10,3⁰C“.

U četvrtoj rečenici broj „-1,4⁰C“ mijenja se brojem „0,2⁰C“, broj „19,6⁰C“ mijenja se brojem „20,1⁰C“.

U odjeljku **Geološke karakteristike**, u trećem pasusu, u prvoj rečenici broj „771“ mijenja se brojem „1.124“, a broj „497“ mijenja se brojem „414“.

U istom pasusu, u trećoj rečenici broj „(192)“ mijenja se brojem „(215)“, broj „(165)“ mijenja se brojem „(189)“, broj „(119)“ mijenja se brojem „(131)“, broj „(115)“ mijenja se brojem „(169)“, broj „(109)“ mijenja se brojem „(83)“, broj „(50)“ mijenja se brojem „(146)“, broj „(14)“ mijenja se brojem „(25)“, broj „(5)“ mijenja se brojem „(112)“ a broj „(2)“ mijenja se brojem „(54)“.

U petom pasusu, u prvoj alineji broj „89,3“ mijenja se brojem „81,36%“, u drugoj alineji broj „8,6“ mijenja se brojem „12,6%“ a u trećoj alineji broj „2,1“ mijenja se brojem „6,8%“.

U odjeljku **Mineralna nalazišta**, u trećem pasusu broj „13“ mijenja se brojem „21“, iza riječi: „kamenolom“, dodaju se riječi „(10 aktivnih)“, a riječ „Rapajla“ mijenja se riječju „Rapailo“.

U petom pasusu, riječi „povlatnog ugljenog sloja“ zamjenjuju se riječima „mrkog uglja“ a iza riječi: „Rudnik“, brišu se riječi „mrkog uglja“.

U šestom pasusu, u trećoj rečenici, briše se riječ „pitke“, a iza riječi „vode“ dodaju se riječi „za piće“.

U prvom pasusu, na strani 1486, u prvoj rečenici, iza „izvorišta“ briše se: „pitkih voda“, a piše: „vode za piće“, kao i iza „izvora“, briše se: „pitke vode“, a piše: „vode za piće“.

U drugom pasusu, u prvoj rečenici, iza „istraživanje“, briše se: „pitke vode“, a piše: „vode za piće“.

U trećem pasusu, u trećoj rečenici briše se tekst: „pod komercijalnim nazivom «Ilidžanski dijamant»“, a piše se: „na Plandištu“.

U petom pasusu, iza: „Ilidži“ dodaje se: „(IB-2 i IB-10)“.

2.2. STANOVNIŠTVO I NASELJA

U podtački 2.2.1. Stanovništvo, u tabeli 2. u prvoj koloni, u prvom redu, treba da piše: „Općina“.

U tabeli 3. u prvoj koloni, u prvom redu, treba da piše: „Općina“.

U podtački 2.2.2. Mreža i sistem naselja, u drugom pasusu, umjesto: „96.8“ piše se: „95%“, iza: „96,8%“, briše se: „gradsko“, iza riječi: „stanovništvo“, dodaje se „a“, a umjesto: „5.3“ piše se: „5%“, a iza se briše riječ: „ruralno“.

U naslovu i u tabeli 4. riječi „Gradsko i prigradsko“, zamjenjuju se riječima: „Urbano i vanurbano“.

U tabeli 4., u Hadžićima, broj „19.710“ zamjenjuje se brojem „11.100“, i broj „4.290“ zamjenjuje se brojem „12.900“, i u Kantonu Sarajevo, broj „427.870“, zamjenjuje se brojem „419.260“, a broj „14.130“ zamjenjuje se brojem „22.740“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, umjesto: „75“ piše se: „75,1%“. U drugoj rečenici, umjesto: „7,6“, piše se „5,6%“. U četvrtoj rečenici, umjesto: „naselju“ piše se: „naseljima“, u zagradi, iza: „Trnovo“, dodaje se: „Pazarić i Tarčin“, umjesto: „0.4“ piše se: „2,2%“, u zagradi, umjesto: „6“, piše se: „8“, iza: „živjeće“, umjesto: „0.8“, piše se: „1,1%“, u zagradi, umjesto: „40“, piše se: „38“, iza: „živjeće“, umjesto: „1,9“, piše se: „1,8%“ i u zagradi, umjesto: „98“, piše se: „97“.

U tabeli 5. u drugoj koloni: „Naselja“, u petom redu, umjesto: „1“, piše se: „3“, u šestom redu umjesto: „6“, piše se: „8“, u sedmom redu, umjesto: „40“, piše se: „38“, u osmom redu, umjesto: „98“, piše se: „97“, i u devetom redu, umjesto: „153“, piše se: „154“.

U tabeli 5. u trećoj koloni: „Stanovnika“, u prvom redu, umjesto: „331.570“, piše se: „331.770“, u drugom redu, umjesto: „61.080“, piše se: „61.000“, u trećem redu, umjesto: „33.410“, piše se: „24.800“, u petom redu, umjesto: „1.690“, piše se: „9.800“, u šestom redu, umjesto: „3.650“, piše se: „4.650“, u sedmom redu, umjesto: „8.530“, piše se: „7.830“, u osmom redu, umjesto: „2.070“, piše se: „2.150“.

U rečenici iza tabele 5., iza „centri zajednice sela“, dodaje se: „i“, a iza: „naselja“ briše se: „i ostala ruralna naselja“.

U sljedećoj rečenici, umjesto: „153“, piše se: „154“, umjesto: „5“, piše se: „7“, umjesto: „90“ piše se: „129“, umjesto: „seoskih naselja“, piše se: „seosko naselje“ i briše se: „i 40 ostalih ruralnih naselja“.

Sljedeći pasus, a prije riječi „Primarno gradsko naselje“, odvaja se novim podnaslovom „2.2.2.1. Urbana područja“.

U osmom pasusu, iza „Hadžići“, umjesto: „19.710“, piše se: „11.100“.

Deveti pasus, a iznad riječi „Sekundarna naselja su:“, odvaja se novim podnaslovom „2.2.2.2. Vanurbana područja“.

U desetom pasusu, ispred riječi „Sekundarna naselja“, dodaje se riječ „a)“, iza prve alineje, „u općini Centar“, dodaje se nova alineja koja glasi: „u općini Hadžići: Pazarić sa 4.380 i Tarčin sa 3.730 stanovnika (sa gravitirajućim naseljima)“.

U dvanasestom pasusu, ispred: „Centri zajednice sela“, dodaje se riječ „b)“.

U četrnaestom pasusu, ispred: „Seoska naselja“, dodaje se: „c)“.

U drugoj alineji, na strani 1488, u „općini Centar“, dodaje se, na kraju: „i Vića“.

U trećoj alineji, u „općini Ilidža“, dodaje se na kraju: „i Zoranovići“.

U četvrtoj alineji, u „općini Vogošća“, dodaje se na kraju: „i Perca“.

U petoj alineji, u „općini Hadžići“, iza: „Gornja Raštelica sa 130“, dodaje se „Lokve sa 500“, a na kraju: „i Crepljani“.

U šestoj alineji, u „općini Ilijaš“ umjesto: „Gornja Bipča“, piše se „Gornja Bioča“, a na kraju se dodaje: „Čemernica, Draževići, Duboki potok, Gajevi, Han karaula, Košare, Kunosići, Ozren, Podlipnik, Rudnik Čevljanovići, Stubline, Velika njiva i Zakutnica“.

U sedmoj alineji, u „općini Trnovo“, briše se „Gračanica sa 30“, a na kraju se dodaje: „Balbašići, Bistročaj, Bobovica, Čeružići, Česina strana, Čunčići, Divčići, Gornja Presjenica (dio), Ilovice, Jelačići, Krsmanići, Madžari, Miljč, Obla brda, Prečani, Rijeka, Šabanici, Šišići, Umčani, Zagor i Zabojska“.

U drugom pasusu, ispred „Ostala“, dodaje se: „d)“, iza „Ostala“, briše se: „ruralna naselja, koja su danas nenaseljena“, dodaje se: „građevinska zemljišta“, briše se: „ali“, iza „fond“, briše se: „područja na kojima će se odvijati ruralni razvoj, koja treba da pretrpe transformaciju u vikend naselja, turistička naselja, naselja značajna za razvoj poljoprivrede, stočarstva, etnozanatstva i td.“, a dodaje: „koji može biti namijenjen za novu stambenu i drugu izgradnju (rekreaciono-turistički centri, kuće za odmor i opravak, ekonomske aktivnosti primjerene području).“

Sve alineje ispod ovog pasusa se brišu.

2.3. PRIVREDA

U podtački 2.3.1. **Razvoj privrede i osnovni faktori razvoja**, briše se prva rečenica, a dodaje novi tekst, koji glasi: „Razvoj privrede u Kantonu Sarajevo je razvoj otvorene, konkurentne privrede na nivou Jugoistočne Evrope koja postiže efikasno iskorištavanje raspoloživih i stvara nove napredne resurse razvoja, omogućavajući rast zapošljavanja, društvenog standarda, produktivnosti i prostorne efikasnosti.“

Kanton Sarajevo treba da usmjeri svoj razvoj, između ostalog i na kreativnu privredu, kao sve važniji faktor „Nove ekonomije“. U novoj ekonomiji baziranoj na znanju podrazumjeva se optimalno korištenje svih resursa koji stvaraju vrijednost. Između ostalog, nova ekonomija se bazira na otvorenosti, prilagodljivosti, poticaju inovativnog razmišljanja i primjeni savremene tehnologije“.

U trećem pasusu, u prvoj alineji, iza riječi „osnove“, dodaju se riječi „i dinamiziranje ekonomskog razvoja“.

U trećem pasusu druga alineja se briše.

U sedmoj alineji se brišu riječi „njihovo instaliranje u postojeće okvire“ a iza riječi „kapaciteta“ dodaju se riječi „i specijalizacija tradicionalnih biznisa koji egzistiraju u Kantonu Sarajevo“.

Deveta alineja se briše.

U četvrtom pasusu, i trećoj alineji, ispred: „stvoren kapital“, dodaje se: „infrastruktura i“.

U petom pasusu, iza druge rečenice, dodaje se: „Ljudske resurse treba sistematski razvijati kroz integralan pristup obrazovanju“.

U osmom pasusu, iza prve rečenice, dodaje se novi tekst: „Izgradnja konkurentne privrede Kantona Sarajevo zahtjeva rast učešća ekonomije utemeljene na znanju, kako u razvoju novih elemenata ekonomske strukture, tako i u restrukturiranju postojeće industrije i servisa“.

Deseti pasus se briše.

U trinaestom pasusu iza „voda“, na početku zgrade se briše: „pitka“, a piše se: „za piće“.

U petnaestom pasusu, iza „zaštite“, briše se: „životne sredine“, a piše se: „okoliša“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, ispred „koridora“, piše se: „transportnog“.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „kapitalom“, dodaje se: „u širem smislu“, a iza: „fondom“, dodaje se: „do sada izgrađenom saobraćajnom infrastrukturom“. Iza toga se briše: „izgrađen je prvi dio autoputa Vc, kao i druge saobraćajnice na području Kantona (dužina cesta iznosi 2.938,78 km), uređena je sanitarna deponija komunalnog i građevinskog otpada itd.“

Peti i šesti pasus se brišu.

Podnaslov „Osnovne projekcije društvenog bruto proizvoda (GDP)“ se mijenja i novi glasi:

„Osnovne projekcije bruto domaćeg proizvoda (BDP)“.

Drugi i treći pasus se brišu, briše se tabela. 6 i oba pasusa iza tabele.

Umjesto toga dodaje se novi tekst: „U 2023. godini projicirano je da BDP iznosi 9.842 mil. KM ili 6.885 mil. USD. Prema tendencijama od 1998. godine prosječna stopa rasta će biti 4,4% prosječno godišnje.“

Iza ovog teksta se dodaje nova tabela 6.:

“Tabela 6. Projekcija BDP i BDP/pc

Pokazatelji	2007	2010	2013	2018	2023	Stope rasta	Godišnji prirast
Stanovništvo	419.030	425.357	431.769	442.663	453.851	0,5	2.176
BDP u mil. KM	4.971,6	5.507	6.507	8.175	9.842	4,4	304
BDP/pc u KM	11.864,5	12.947	15.070	18.468	21.686	3,2	
BDP u mil. USD	3.478	3.852	4.552	5.719	6.885	4,4	213
BDP/pc u USD	8.300	9.057	10.543	12.919	15.170	3,8	429

U podnaslovu „Procjena zaposlenosti, nezaposlenosti i radne snage“, brišu se: prvi, drugi i treći pasus i tabele 7. i 8. Dodaje se novi tekst: „U 2023. godini projicirano je da BDP iznosi 9.842 mil. KM ili 6.885 mil. USD. Prema tendencijama od 1998. godine prosječna stopa rasta će biti 4,4% prosječno godišnje“.

Iza njega se dodaje nova tabela 7. :

„Tabela 7. Projekcija zaposlenosti i nezaposlenosti

	2007	2010	2013	2018	2023	Stope rasta	Godišnji prirast
Stanovništvo	401.696	402.166	415.185	420.082	442.000		
Zaposlenost	115.569	111.721	121.475	139.659	160.566	2,1	2.812
Nezaposlenost	65.344	68.669	70.722	73.411	75.523	0,9	636
Radna snaga	180.913	180.390	192.197	213.070	236.089	1,7	3.449
Stepen zaposlenosti stanovništva	27,6	26,3	28,1	31,5	35,4	1,6	0
Stopa nezaposlenosti radne snage	36,1	38,1	36,8	34,5	32,0	-0,8	0

Iza ova tabele dodaje se novi tekst:

„U 2023. godini biće 75.523 nezaposlenih lica. Nezaposlenost će blago rasti prosječnom stopom od 0,9%. To će rezultirati stopom nezaposlenosti radne snage 32,0%“.

U petom pasusu, u trećoj alineji, iza: „posebno“, dodaje se: „brzo rastućih malih i srednjih preduzeća“.

Peta alineja se briše i dodaje zadnja: „trgovina, posebno spoljna“.

U podtački 2.3.2. Prostorni razmještaj, u prvom pasusu:

U petoj alineji, briše se: „Gradu i“, a dodaje: „centralnim dijelovima urbanog područja Kantona Sarajevo“, a na kraju ove alineje, dodaje se: „a na njihovo mjesto planirati poslovno-radno-stambene zone“.

U sedmoj alineji, iza „urbanog područja“, dodaje se: „Kantona Sarajevo“, i na kraju ove alineje briše se: „komercijalne zone ili se preseljavanjem na drugu lokaciju“, a dodaje: „u zone sa okolinski prihvatljivim tehnologijama i zone za poslovne djelatnosti“.

Iza sedme alineje, dodaje se nova: „u kontaktnim zonama autoputa na Koridoru Vc u područjima čvorišta, naročito Butila i Tarčin“.

Iza devete alineje dodaju se nove: „

- najpovoljnijem odnosu lokacijskih zahtjeva pojedinih grana privrede i prostornih mogućnosti lokacija,
- povezanosti sa osnovnom saobraćajnom i drugom infrastrukturom.“

Drugi pasus se briše.

Podnaslovi i tekstovi: „Industrija, građevinarstvo, skladišta, mineralna nalazišta i privredne zone“ se brišu i novi podnaslov glasi: „Privredne zone“.

Iza podnaslova dodaje novi tekst:

„Razvoj privrede će se odvijati u okviru privrednih zona koje mogu biti proizvodne i poslovne. Privredne zone predstavljaju zajedničku lokaciju većeg broja firmi omogućavajući integralno i efikasno upravljanje prostorom.

Planirano povećanje za privredne zone ima usmjeravajući, a ne plansko obavezujući karakter i treba ga uzeti kao mogućnost raznovrsne ponude lokacija na različitim lokalitetima i vitalnim saobraćajnim pravcima.

Proizvodne zone podrazumijevaju smještaj kapaciteta industrije, građevinarstva, skladišta i proizvodnog zanatstva.

Prostorna osnova razvoja proizvodnih zona bazira se na:

- *planiranom povećanju proizvodnih zona na području Sarajevskog polja (Reljevo-Rajlovac-Briješće), u dolini rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje), u dolini rijeke Bosne (Ilijaš) kao i manje izdvojenim površinama u blizini naselja Vogošća i Semizovac, a u skladu sa opredjeljenjima da se budući lokaliteti nalaze uz primarne saobraćajne tokove, da su komunalno opremljeni ili da postoji mogućnost priključka na infrastrukturne sisteme,*
- *postepenoj, funkcionalnoj i prostornoj transformaciji postojećih proizvodnih zona, u zone sa okolinski prihvatljivim tehnologijama i zone za poslovne djelatnosti; i centralne sadržaje,*
- *prilagođavanju veličine i strukture kapaciteta prema stvarnim potrebama tržišta sa težištem na prestrukturiranju u manje funkcionalne proizvodne kapacitete, odnosno izgradnju malih i srednjih preduzeća u disperziji, posebno u gradskim i prigradskim naseljima,*
- *korištenju rezervi terena u okviru lokaliteta na kojima se nalaze postojeće industrijsko-prostorne jedinice ili u okviru postojećih industrijskih, odnosno proizvodnih zona,*
- *uključivanje površina koje su pripadale bivšem nosiocu vojne industrije – površine posebne namjene,*

Poslovne zone podrazumijevaju smještaj kapaciteta kao što su: robni terminali, robno-transportni centri, posebne vrste tržnih i uslužnih centara, tehnološki parkovi, naučno-istraživački kompleksi, slobodne zone i površine predviđene za sajmišta.

Tehnološki park, je namijenjen istraživanju i razvoju primjerenih tehnologija, sa sjedištem istraživačkih instituta koji su u funkciji povezivanja i prenosa znanja i tehnologija između instituta međusobno, između instituta i poduzetništva i privrednih subjekata. (Nastajanje, djelovanje i razvoj tehnološkog (hi-tech) poduzetništva, koncentracija djelatnosti koje zapošljavaju visokokvalifikovane kadrove, za što su zainteresirani svi nosioci razvoja). Ovaj tehnološki park bi privlačio institute i poduzetnike iz metroplitanskog područja, Države, i šire.

Poseban podsticaj ukupnom, privrednom razvoju daju slobodne zone (npr. Vogošća).

Eksploatacija mineralnih sirovina

Područje Kantona Sarajevo raspolaze sa sljedećim eksploatacionim poljima mineralnih sirovina:

Kamenolomi:	Hadžići-Dupovci, Plješevac, Duboki do, Pukovik, Zobov dol, Rudnik »Vinjage«, rijeka Rača-Visojevići,
Glina:	Rapailo,
Mrki ugalj:	„Breza“, područje Ilijaša
Podzemne vode:	Vode za piće: Binježevo, Mostarsko raskršće (BS-1, OB-1), Terme Ilidža, Plandište, Vilenac i Bistrik (B-1, B-2, B-3). Mineralne vode: Blažuj, Srednje Termalne vode: Ilidža Termomineralne vode: Ilidža (IB-2 i IB-10)

Uz dodatna istraživanja i kompleksnu ekonomsku evaluaciju, vršiće se odobravanje eksploatacije.“

2.4. STANOVANJE I STAMBENA IZGRADNJA

U prvom pasusu, poslije prve alineje dodaju se dvije nove alineje koje glase:“

- *Uvede jasan koncept zemljišne i poreske politike, te poreskih mjera i podsticaja za unaprijeđenje kvaliteta i održivo korištenje stanova i stambenih zgrada, kao osnove prostornog uređenja i izgradnje, kao i ključnih instrumenata za racionalno korištenje stambenog fonda i ostvarivanje javnog interesa u oblasti stanovanja i stambene izgradnje;*
- *Uvede efektiviranje gradske rente u cilju poboljšanja standarda stanovanja;“*

U drugoj alineji, iza: „zakonske regulative“, dodaje se: „i usklađivanjem iste sa međunarodno – pravnim okvirom (EU)“.

Iza šeste, dodaje se nova alineja koja glasi:“

- *Sa postojećih lokaliteta u centralnim dijelovima urbanih područja Kantona Sarajevo, onih grana privrede kod kojih su znaci nepovoljnosti postojeće lokacije već izraženi ili se procjenjuje da će biti izraženi u narednom periodu, a na njihovo mjesto planirati poslovno - radno - stambene zone;“*

Iza osme alineje, dodaju se dvije nove alineje koje glase: „

- *Poduzmu mjere da se ranjivost prostora uzrokovana stambenom izgradnjom smanji na područjima očuvanja prirode, očuvanja kulturnog nasljeđa, na područjima sa većim nagibima, na područjima veće udaljenosti od naseljenog područja i na područjima koja su veliki potencijal za poljoprivredu;*
- *Uvedu politike i mjere za unaprijeđenje energetske efikasnosti stambenog fonda“*

U drugom pasusu, iza „razvoj stanovanja“ briše se: „ne podrazumjeva“, a dodaje: „minimizira“, a iza „širenje“, briše se: „nego“, a piše se: „a stimuliše“.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici, iza: „podizanja“, dodaje se: „uslova“, iza: „u pogledu“, briše se: „poboljšanja termičkih, zvučnih i drugih karakteristika“, a piše se: „standarda stanovanja“.

U petom pasusu, u drugoj rečenici iza „zaštitne zone“, briše se: „pitke“, a iza „vode“, dodaje se: „za piće“, a zadnja rečenica se briše.

U sedmom pasusu, briše se: „uključujući Tarčin i Pazarić kao dijelove jedinstvenog urbanog područja općine Hadžići“.

U osmom pasusu, briše se početak rečenice: „Projekcija stanovanja“, a iza „Ilijaša“, briše se: „data u Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaša, a ovim Planom“.

U devetom pasusu, brišu se druga i treća rečenica: „Dio ovih površina je angažovan, ureden i opremljen na osnovu donesene odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije, a dio je rezultat stihijskog i bespravnog korištenja zemljišta. Ove površine je također potrebno rekonstruisati i sanirati.“

Tabela 10. se briše.

2.5. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

U podtački 2.5.1. **Društvene djelatnosti**, u drugom pasusu, u prvoj rečenici, umjesto: „mreža objekata kulture, nauke i određenih vidova socijalne zaštite, zatim osnovnog i srednjeg obrazovanja i drugog“, piše se: „objekti određenih vidova socijalne zaštite, nauke, kulture, zatim mreža objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja“.

U drugoj rečenici, iza: „ovim sadržajima“, briše se: „prostorima sporta i rekreacije“.

U podnaslovu **Srednje obrazovanje**, treći pasus se briše i dodaje se novi: „Kapaciteti srednje usmjerenog obrazovanja do 2023. godine iznosit će 145.700 m² korisnog prostora, uz normativ od 6 m² bruto građevinske površine po jednom učeniku, odnosno 0,30 m²/stanovniku“.

U podnaslovu **Đački domovi**, u zadnjoj rečenici iza „će biti“, briše se: „obezbjeđeno“.

U podnaslovu: **Više i visoko obrazovanje**, u prvoj rečenici, iza: „Bolonjskim procesom“, briše se: „koji će imati implikacije i na prostor“.

Treći pasus se briše.

U petom pasusu, na kraju rečenice briše se: „odnosno za 56.395 m² više nego 2003. godine“.

U podnaslovu: **Naučno istraživačka djelatnost**, u prvom pasusu se dodaje novi tekst: „Naučne aktivnosti su u ovom trenutku u najvećem broju oblasti na minimumu ili ih uopće nema. Stanje nauke je potrebno dovesti bar na predratni nivo. Nauka će se približiti evropskim i svjetskim standardima kako bi se mogla integrisati u evropske naučne tokove, te kao takva da se razvija kao dio evropskog i svjetskog naučnog procesa.“

U drugom pasusu, iza „Univerzitetski kampus“, briše se: „(bivša kasarna M. Tito)“.

U podnaslovu: **Kultura**, drugi i treći pasus se brišu.

Iza podnaslova „Kultura“ dodaje se novi podnaslov i tekst: „**Sport i rekreacija**“:
„Planom se predviđa obezbjeđivanje sportskih objekata i prostora za masovnije uključivanje stanovnika i njihova ravnomjernija distribucija u prostoru.“

U prostoru se razlikuju:

- a) izgrađene strukture koje dominiraju u gradskom tkivu - sportski objekti, sportska igrališta, fitness centri, sale, teretane i prostori za rekreaciju, obučavanje, treninge i sl.

b) kompleksi u kojima dominira zelenilo i koji uglavnom služe za rekreaciju.

Za rekreativne aktivnosti posebno su značajni šumski kompleksi. Od gradskih šuma to su: Park šuma Sedrenik, Park šuma Hum, Park šuma Žuč, Park šuma Mojnilo, Šuma park Debelo brdo, zatim parkovi Gradski park Betanija, i spomenici prirode Park prirode Ozren, Park prirode Treskvica, Spomenik prirode Skakavac, zaštićeni pejzaž Bijambare, Zaštićeni pejzaž Trebević, kao i svi oblici zaštitnog zelenila.

U urbanom području Kantona postojeći sportski objekti i kompleksi se zadržavaju, uz mogućnost rekonstrukcije i povećanja tehničke i prostorne opremljenosti u skladu sa međunarodnim pravilima i propisima za pojedine kategorije sportskih objekata. Planskim rješenjem formira se mreža sportsko rekreativnih objekata i centara (Skenderija, Zetra, Otoka, Ilidža, Vogošća), koji relativno ravnomjerno pokrivaju teritoriju Kantona i omogućavaju omasovljavanje rekreativnog, sportskog i školskog sporta. Ovi objekti i centri predstavljaju kategoriju specijalizovanu za pojedine grane sporta (ledena dvorana, atletski kompleks, hipodrom, dvorana za male sportove) koji imaju gradski i državni značaj i mogućnost razvoja takmičarskog sporta.

Vanurbano područje Kantona predstavlja drugi, ali i najznačajniji kompleks formiranja i turističke i rekreacione ponude. Sportsko – rekreativne zone na olimpijskim planinama imaju svoj kontinuitet u smislu razvoja sporta kako rekreativnog tako i takmičarskog.

Bjelašnica širi svoje prostorne mogućnosti za razvoj vertikalnog transporta na područje Grkarice i otvara nove skijaške staze na tom lokalitetu, povećava broj smještajnih kapaciteta. Rekonstrukcijom infrastrukture i izgradnjom nove sa ciljem očuvanja prirodnih specifičnosti ove planine i vodiće se računa o minimiziranju konflikata razvoja turizma i drugih aktivnosti sa snadbjevanjem vodom. Na području općine Trnovo se planira na lokalitetu Prečkog polja i Trebečajskog potoka sportsko- rekreativna zona, kao i na lokalitetu Šakota. Na lokalitetu Jahorine se planira rekreativna zona kao kontinuitet sportsko rekreativnog područja Igman, Bjelašnica, Jahorina.

Trebević je sankaski centar jugoistočne Evrope, uz rekonstrukciju postojeće infrastrukture i obnavljanje bob staze.

Planira se razvoj zimskog sportskog i rekreativnog područja u općini Hadžići lokalitet Tukovi - Lokve, sa mogućnošću uspostavljanja vertikalnog transporta, odnosno razvoja manjeg skijaškog centra kao i sjeverna padina Bjelašnice sa lokalitetom Šavnika, Vlahinje i Hranisave sa mogućnošću postavljanja skijaških staza, odnosno vertikalnog transporta. Lokaliteti Zovik i Orahovica pružaju mogućnost za razvoj sportsko - rekreativnih zona.

Lokalitet D.Ivančići - G.Ivančići – Šabanci – Kljunta - Duševine pruža mogućnost za razvoj sportsko - rekreativnih zona kako u ljetnom tako i u zimskom periodu. Na ovom lokalitetu se predviđa sportsko – letaćki aerodrom sa pratećim rekreativnim površinama kao i mogućnost izgradnje golf terena. Ovaj lokalitet kao i lokalitet Crnoriječke visoravni otvara mogućnost i za razvoj seoskog eko i etno turizma“.

U podnaslovu: „Zdravstvena zaštita“ u drugom pasusu:

U prvoj rečenici, iza: „CMB-a“, dodaje se: „(Centralnog Medicinskog Bloka)“, a briše se: „postojeći devastirani“.

U drugoj rečenici iza: „patologiji“, briše se: „te rekonstruisati, adaptirati“, a iza „opremiti“, briše se: „nabavkom“, a iza toga se piše: „savremenijom medicinskom opremom“.

U trećoj rečenici, umjesto: „4“, piše se: „6¹“.

U trećem pasusu, iza: „zdravstvene zaštite“, dodaje se: „u državnom sektoru“, umjesto: „274.000“, piše se: „317.000“ m² i umjesto: „0,62 m²/1.000 stanovnika“, piše se „0,72 m² po stanovniku“.

U podnaslovu **Socijalna zaštita**, u prvom pasusu, u prvoj rečenici, iza „povećanog broja“, briše se: „kategorija socijalno ugroženog“, a iza „stanovništva“, dodaje se „u stanju socijalne potrebe“.

U drugoj rečenici, umjesto: „dogradnjom“, piše se: „izgradnjom“. U istoj rečenici, iza „za ostele“, briše se: „ugrožene“, a piše se: „socijalno isključene“.

U drugom pasusu, u drugoj rečenici, umjesto: „3%“ piše se: „6%“ i umjesto: „270“, piše se „540“.

U podnaslovu **Javna uprava**, prvi pasus se briše.

U drugom pasusu, u zadnjoj rečenici se briše: „i rekonstrukcija postojećih“.

Podnaslov i tekst Ostale javne, društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti se brišu.

U podtački **2.5.2. Komercijalne djelatnosti**, u podnaslovu „Ugostiteljstvo“, u prvom pasusu, u četvrtoj alineji, briše se: „(Ilidža, Suhodol i Podlipnik)“.

Na strani 1495, briše se treći pasus.

2.6. POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA

Ispred prve rečenice, dodaje se novarečenica koja glasi: „Poljoprivredno zemljište zauzima površinu od 14.110 ha.“

U prvoj rečenici, iza „zemljišta“, briše se: „ukupne“, a iza: „površine su“, briše se: „36.414,96 ha“, unutar namjene „poljoprivredno zemljište“.

Zadnja rečenica, u prvom pasusu se briše.

Briše se Tabela 11.

U drugom pasusu, u prvoj alineji, iza „kategorija“ briše se: „ukupne površine 9673,85 ha“, a u drugoj alineji, na kraju, briše se: „ ukupne površine 27.253,68 ha.“

U trećem pasusu:

U prvoj alineji, briše se druga rečenica: „Zauzima površinu od 9.455,75 ha“, kao i predzadnja rečenica: „Zbog ratnih dejstava, odnosno miniranosti terena, raseljenosti stanovništva i neadekvatnog tretmana, procijenjuje se da oko 10% zemljišta ove agrozone ostaje neiskorišteno.“

U drugoj alineji, briše se druga rečenica: „Zauzima površinu od 23.176,59 ha.“ Briše se zadnja rečenica: „ Potrebno je istaći da se zbog proteklog rata, značajan dio površina, oko 15%, ne koriste adekvatno u što spadaju i površine pod minskim poljima “

U trećoj alineji, briše se na kraju prve rečenice: „ i zauzima površinu od 3.782,62 ha.“

¹ Broj postelja dati PPKS preuzet je iz „Strategije razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo 2006-2015.godina“ („Sl. novine Kantona Sarajevo“, bro 6/06). Značajan porast broja postelja dat je na osnovu ankete stanja za 2010. godinu i provedene ankete Zavoda o postojećim kapacitetima.

U četvrtom pasusu, iza riječi: „treba“, briše se: „u potpunosti“, a iza riječi: „iskorištavanja“, briše se: „i korištenja u nepoljoprivredne svrhe (izgradnja van planom utvrđenih građevinskih područja).“

U petom pasusu, na početku prve rečenice, briše se: „Sve“

U drugoj rečenici, iza „ravnoteže“, briše se: „krajobrazne, te“.

2.7. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

U prvoj rečenici iza „šume i šumska zemljišta“ riječi: „iskazuju se kao najzastupljenija namjena, 59.725,68 ha“ zamjenjuju se riječima: „zauzimaju 72.400 ha“.

Tabela 12. se briše.

U trećem pasusu, riječi „Jačati koristi šuma koje nisu tržišne-jačanje brige o krajoliku, očuvanje prirode“, zamjenjuju se riječju „Isticati“, a iza toga se briše riječ „jačanje“.

U posljednjem pasusu, iza „Trebalo bi težiti da se“ dodaje se: „između ostalog“.

2.8. POSEBNO ZAŠTIĆENI PROSTORI

U podtački 2.8.1. *Zaštićena prirodna područja*, briše se treći pasus, a dodaje novi: „Federalni zakon o Zaštiti prirode definisao je šest kategorija: Ia Strogi rezervat prirode, Ib Područje divljine, II Nacionalni park, IIIa Park prirode, IIIb Spomenik prirode i prirodnih obilježja, IV Područje upravljanja staništima/vrstama, Va Zaštićen pejzaži, Vb Regionalni park, VI Zaštićena područja sa održivim korištenjem prirodnih resursa.“²

Na početku četvrtog pasusa, dodaje se rečenica: „Planom preciziran sistem objekata prirodnog naslijeđa potvrđen je, nakon usvajanja Plana, Studijom „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“ (2009. godina).“

U četvrtom pasusu, u trećoj rečenici, iza „Skakavca“, u zagradi, briše se: „2000.“, a piše: „2001.“, briše se: „Bentbaše (1999.g.)“, a iza: „Vrela Bosne, u zagradi, briše se: „2005.“, a piše: „2012.“, iza ove zagrade, dodaje se: „Trebevića (2012.g.)“, a iza „utvrđenim kategorijama“, briše se: „urađeni ili su“, a iza „posebnih područja“, dodaje se: „te Igman i Bjelašnica gdje je valorizacija prirodnih vrijednosti rađena 1998/1999.g.“

U istom pasusu, briše se zadnja rečenica.

Peti pasus se briše.

Šesti pasus se briše.

U osmom pasusu, iza: „sljedećim kategorijama“, briše se: „Zaštićeno prirodno područje: Rakitnica“, u „Zaštićenom pejzažu“, ispred: „Zvijezde, Trebevića i Jahorine“, briše se: „dio“, takođe se briše: „Bez kategorije“, a piše se: „Prirodna cjelina“, a „briše se: „Igman“, a iza „Treskavica“, dodaje se: „Rakitnica i“.

² Zakon o Zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13)

Deseti, jedanaesti i dvanaesti pasusi se brišu.

Iza dvanasetog pasusa se dodaje:

„Prirodna cjelina BJELAŠNICA, RAKITNICA, VIŠOČICA I TRESKAVICA, površine 14.180 ha, zauzima područja općina Hadžići i Trnovo. Obuhvat se prostire južnim obroncima Bjelašnice te prostorima Rakitnice, Višočice i Treskavice. Ovaj integralno tretiran obuhvat prirodnog naslijeđa osim velikih prostranstava vrijednog prirodnog naslijeđa koje se prostire na planinskim masivima sadrži i pojedinačna dobra prirodnog naslijeđa.

Na osnovu postojećih evidencija zasupljene su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološki: Megara-Kuvija, pećina na vrelu Željeznice, pećina Ledenjača
hidrološki: Riđa lokva, Sitničko jezero, Studeni potok, vrela Bobovica, izvor Željeznice, Crno jezero, Ilijaška vrela, Veliko jezero, Ušljiva vrela, Bijelo jezero, Platno jezero, Konjska vrela“.

Brišu se trinaseti, četrnaesti i petnaesti pasusi: **„Prirodna cjelina TRESKAVICA, NOVI TERITORIJ, Prirodna cjelina RAKITNICA“**

Šesnaesti pasus se briše i novi glasi:

„Prirodna cjelina OZREN, zaštićeni pejzaž, površine 7.166 ha pokriva općine Ilijaš, Stari Grad, Centar i Vogošću. Sa aspekta vrijednosti neponovljivih ekosistema i pejzažnih osobenosti, ovaj prostor ima neprocjenjive vrijednosti. Visoke prirodne vrijednosti daju mogućnosti za razvoj istraživanja u različitim oblastima prirode, ekološke edukacije i vaspitanja, fizičke i duhovne rekreacije i rehabilitacije u svim sezonama u toku godine.

Unutar Ozrena evidentirane su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološke: Kećina pećina-Crepoljsko, pećina Visojevica
hidrološke: Perački potok, vrela Volujaska stijena, vrela Sokoline, vrela Orničkog potoka, vrela Orlova glava, vrela Lužice, Moćioci, Uroševo vrela-Radava.“

Sedamnaesti pasus se briše i novi glasi:

„SKAKAVAC, spomenik prirode, površine 1.430 ha. Donesen je Zakon o proglašenju šireg područja vodopada „Skakavac“ spomenikom prirode³. U skladu sa datom kategorijom i utvrđenim mjerama zaštite, odnosno sa analiziranim prostornim mogućnostima planirana razvojna projekcija potencira zaštitarsko-ekološki aspekt ispred turističko-komercijalnog koji se daje u okvirima kontrolisanih namjena i kapaciteta. Za predmetno područje je urađen i Prostorni Plan Posebnog područja prirodnog naslijeđa „Vodopad Skakavac“⁴. Unutar Skakavca evidentirane su sljedeće specifične prirodne vrijednosti:

geomorfološke: klisure Peračkog vrela i Babinog potoka, Crvene stijene, Vranjska stijena, Uževica
hidrološke: vodopad Skakavac, vrela potoka Skakavac, Sušica, Stublinski i Jasikovački potok“.

U osamnaestom pasusu, briše se: „603“, a piše „629“. Dodaje se druga rečenica: „Donesen je Zakon o proglašenju spomenika prirode „Vrela Bosne“⁵.“

U devetnaestom pasusu briše se: „3.050 m²“, a piše se: „2.580 ha“.

³ „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 10/02 i 11/10.

⁴ „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 32/09

⁵ „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/06

U drugoj rečenici, iza riječi: „Područje“, dodaje se: „karakterise prisustvo brojnih vodotoka, raznovrsnost pejzaža i morfoloških oblika tla“, a briše: „evidentirano predhodnom zaštitom kao park prirode“.

Briše se zadnja rečenica: „Područje obuhvata evidentiranu prirodnu cjelinu Bijambare sa izraženim hidrološkim i geomorfološkim vrijednostima, a koja manjim dijelom preko saobraćajnice izlazi van obuhvata date prirodne cjeline.“

U dvadesetom pasusu, iza „obuhvat“, briše se: „370 ha“, a piše se: „497 ha“. Iza prve, dodaje se nova rečenica: „Donesen je Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bijambare“⁶.“ Prije zadnje rečenice: „Evidentirane prirodne vrijednosti su:“, dodaje se: „Za predmetno područje je urađen i Prostorni Plan Područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Bijambare“⁷.

Dvadeset drugi pasus se briše: „Prirodna cjelina TREBEVIĆ, JAHORINA...“

Iza dvadeset drugog pasusa dodaju se tri:

„**Prirodna cjelina TREBEVIĆ, zaštićeni pejzaž, površine 400,2 ha.** Unutar datog obuhvata, a van urbanog područja potrebno je ubicirati i evidentirati lokalitet (kotu) vatrenu tačku iz perioda opsade grada kao pojedinačni historijsko – memorijalni spomenik, a prema posebnom Programu valoriziranja događaja i mjesta iz prošlog rata. Elaborat „Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Trebević“ je pretpostavka za proglašenje područja zaštićenim, što prethodi izradi Prostornog plana. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

geomorfološke: Merdžanov klanac, Bistrik kula, Draguljac, Čolina kapa, Tabačka ravan
hidrološke: Bistrički potok, Mali Studenac, Dobra voda

Prirodna cjelina JAHORINA, zaštićeni pejzaž, površine 1.478 ha je dio istoimene veće cjeline manjeg entiteta reduciran Dejtonskom granicom. Jahorina predstavlja jedinstveno prirodno dobro po svome geološkom, geomorfološkom, hidrološkom i florističkom sastavu kao i raznovrsnom životinjskom svijetu. To je izuzetno prirodno dobro u ekološkom, naučnom, kulturnom, sportsko-rekreativnom, zdravstvenom smislu. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

geomorfološke: pećina u Delijašu
hidrološke: izvor Košuta, izvor Crne rijeke, izvor Gučina

Prirodna cjelina BENTBAŠA, zaštićeni pejzaž, površine 162,8 ha, zahvata prostor uzvodno od Vijećnice i prostire se kanjonom rijeke Miljacke prema Darivi do Kozije ćuprije gdje se obuhvat završava. Odlikuje se veoma izraženim nagibima terena, kanjonskim stranama koje se na pojedinim mjestima uzdižu do strmih litica. Evidentirane prirodne vrijednosti su:

geomorfološke: Babin zub, Orlovo krilo, stijene Jekovca i Kozije ćuprije, pećine Toplik, Jekovac, Šehova korija
hidrološke: Miljacka, Lapišnica, Moščanica, izvori Ebu hayat i više Darive “.

U podtački 2.8.2. **Područja kulturno-historijskog naslijeđa**, dodaje se tekst na početku: „Prostor u granicama Kantona Sarajevo sadrži brojna i raznovrsna dobra kulturno-historijskog naslijeđa. Najveći broj dobara je evidentiran od strane službi zaštite, dok pojedini objekti imaju i status pravno zaštićenih. Ovdje posebno valja navesti ona dobra koja su proglašena nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine.

⁶ „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/03 i 36/09

⁷ „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/09

Studija „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“ (2009. godina) je i u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa izvršila novelaciju podataka u smislu liste dobara kao i sistematizacije istih, ali se zadržao i kontinuitet u pogledu fundusa naslijeđa i u pogledu „tretmana“ u planskoj dokumentaciji.

Obzirom na raznolikost, dobra su svrstana u više skupina u skladu sa svojim suštinskim odlikama. Historijsko-memorijalna područja sadrže arheološke lokalitete, nekropole, kao i mjesta sjećanja, što se posebno odnosi na vremena proteklih ratova. Naseljena područja čine urbane i ruralne cjeline koje sadrže vrijedne ansamble očuvanih ambijentalnih i uličnih gradskih ili arhaičnih seoskih cjelina. Fortifikacione cjeline i vojna arhitektura imaju veliki historijski i dokumentarni značaj, kao i značaj zbog svojih monumentalnih vrijednosti. Objekti stambene i poslovne arhitekture, kao i javni, privredni i sakralni objekti su najvećim dijelom koncentrisani na urbanom području Sarajeva. Najveći broj dobara naslijeđa čine pojedinačni objekti i lokaliteti graditeljskog i historijsko-memorijalnog naslijeđa. Zbog brojnosti i nemogućnosti navođenja svih pojedinačnih dobara za nivo Prostornog plana valja navesti Historijsko područje Sarajeva kao prostor izuzetne koncentracije objekata kulturno-historijskog naslijeđa. Naslijeđe nije ravnomjerno raspoređeno po svim općinama i prostorima u granicama obuhvata. Različita je učestalost sadržaja kako po brojnosti tako i po vrsti i karakteru baštine. U pogledu rasprostranjenosti dobara zapaža se da su arheološki lokaliteti rasprostranjeni po svim općinama, ali se i razlikuju po svojoj hronološkoj pripadnosti. Nekropole stećaka su najbrojnije na velikim prostorima vangradskih općina, dok su konfesionalna groblja koncentrisana na Historijskom području Sarajeva. Historijsko-memorijalna mjesta su najvećim brojem locirana na teritoriji gradskih općina. Urbane cjeline se mahom nalaze na teritoriji općina Stari Grad i Centar. Ruralne ambijentalne cjeline su najbrojnije na prostranstvima općina Trnovo, Ilijaš i Hadžići. Objekti i kompleksi fortifikacija su koncentrisani na području Vratnika u Sarajevu. Brojni objekti stambenog, javnog, privrednog i sakralnog karaktera su najbrojniji na prostoru općina Centar i Stari Grad.“

Historijsko područje Sarajeva – površine 460 ha definisano Studijom „Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo“, kao prostor sedimentacije slojeva naslijeđa i koncentracije historijskih građevina i spomenika je prostor koji objedinjuje ambijentalne cjeline, Gradsko historijsko jezgro i Gradsku ambijentalnu cjelinu Bašćaršiju. Ovaj prostor se prostire od starog Vratničkog grada i Bijele tabije preko Miljacke do Bentbaše, Hrida, Soukbunara, Vrbanja mosta, Kranjčevićeve i Alipašine ulice, Višnjika, Bardakčija, Budakovića, Mihrovoda, sve do Vratničkog bedema.

Gradsko historijsko jezgro – površine 109 ha se nalazi unutar Historijskog područja Sarajeva, sadrži pretežno prostore gdje se ističu funkcije centraliteta i velike koncentracije vrijednih historijskih građevina upravnog, obrazovnog, kulturnog, sakralnog i poslovno-stambenog karaktera. U pogledu datiranja nastanka Gradsko historijsko jezgro se dijeli na stariji dio Bašćaršiju i noviji koji je nastao za austrougarske vladavine.

Gradska ambijentalna cjelina Bašćaršija – površine 17 ha je tradicionalno stjecište javnog i privrednog života Sarajeva iz osmanskog perioda. Pored vrijednih sakralnih i javnih građevina tu je i veliki broj trgovki. Prostor Bašćaršije je u planskoj dokumentaciji imao različite površine obuhvata počev od Regulacionog plana iz 1975. godine, naknadnih dodavanja kontaktnih zona u kasnijoj planskoj dokumentaciji, studijama, te u Programu razvoja gradskog jezgra Sarajeva⁸. Obuhvat Gradske ambijentalne cjeline Bašćaršije,

⁸ „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 13/00

odnosno nukleus površine 17 ha definisan Privremenom Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika je relevantan do donošenja konačne Odluke kao usmjerenje i ograničenje u pogledu postupanja i zahvata u prostoru.

Nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine na području Kantona Sarajevo su najvećim dijelom pojedinačni spomenici kulturno-historijskog karaktera, a u pogledu njihove rasprostranjenosti uočava se njihova disperzija na teritoriji Kantona Sarajevo i s druge strane koncentracija na Historijskom području Sarajeva. Ovdje je neophodno ukazati na one nacionalne spomenike koji se nalaze izvan urbanog područja, obzirom da nacionalni spomenici koji se nalaze unutar urbanog područja i Historijskog područja Sarajeva mogu biti detaljnije i primjerenije tretirani kroz Urbanistički plan kao i kroz provedbene planove.

Tabela 8. Nacionalni spomenici izvan urbanih područja

Red. broj	NAZIV	Općina	Službeni Glasnik BiH
1.	Crkva sv. Apostola Petra i Pavla - Nišići	Ilijaš	33/02.
2.	Nekropola Mramorje	Ilijaš	53/08.
3.	Nekropola sa stećcima Srednje	Ilijaš	43/08.
4.	Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima	Ilijaš	3/09.
5.	Nekropola sa stećcima u Kopošiću	Ilijaš	43/03.
6.	Ostaci srednjovjekovnog grada i nekropola sa stećcima Luka	Ilijaš	3/11.
7.	Stari grad Dubrovnik u Višnjici	Ilijaš	43/03.
8.	Džamija u Umoljanima	Trnovo	84/09.
9.	Nekropola sa stećcima Delijaš	Trnovo	19/08.
10.	Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima	Trnovo	43./08.
11.	Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima	Trnovo	18/09.
12.	Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima	Trnovo	53/11.
13.	Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima	Trnovo	102/11.
14.	Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani	Trnovo	13/10.
15.	Gradac, historijsko područje	Hadžići	59. Sjednica
16.	Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima	Centar	3/11.
17.	Nekropole sa stećcima i nišanima Grčko groblje/Svatovsko groblje (Grebļje) u selu Donji Močioći	Stari Grad	54/09.

Prvi, drugi, treći, četvrti i peti pasusi se brišu.

U šestom pasusu, u prvoj rečenici, iza „površine“, briše se: „254“, a piše se: „246 ha“.
U trećoj rečenici, iza „bitke“, briše se: „pogibije“.

Cijeli tekst iza šestog pasusa se briše, kao i tabele 13. i 14.

U podtački 2.8.4. Ugrožena područja, u naslovu, briše se: „(klizišta, minska polja)“, a piše: „(minska polja, klizišta)“.

Prvi pasus se briše, a dodaje novi tekst: „Sumnjiva površina minskih polja (rizična površina detaljnog istraživanja) na području Kantona iznosi: “.

U prvoj alineji briše se: „7.435.094 m²“, a piše: “2.120,5ha“.

U drugoj alineji briše se: „32.379.078 m²“, a piše: “1.679,9ha“.

U trećoj alineji briše se: „106.950.919m²“, a piše: “ 4.903,7ha“.

U drugom pasusu briše se: „771“, a piše: „1.124“, a iza „klizišta“, briše se: „od kojih je 497 aktivno.“ U drugoj rečenici, iza: „uglavnom“, briše se: „u eluvijalno-deluvijalnom pokrivaču“.

Treća rečenica se briše

Treći pasus se briše.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza „kategorije“ dodaje se: „stabilni, uslovno i nestabilni tereni“⁹, a brišu se sve tri alineje.

U podtački 2.8.5. Područja posebne namjene, u naslovu briše se: „i područja planirana za daljnji razvoj (rezervisana područja)“.

U prvoj rečenici se briše: „(uglavnom bivše JNA)“.

U prvoj alineji, iza „Vojske BiH“, dodaje se: „(perspektivna vojna imovina)“, u drugoj alineji, iza „novu najmenu“, dodaje se: „(neperspektivna vojna imovina)“, a briše se: „(Maršalka, Viktor Bujanj, Halilovići, Semizovac,...)“.

Treća alineja se briše.

Dodaje se nova podtačka 2.8.6. i tekst:

„2.8.6. Područja planirana za daljnji razvoj (rezervisana područja)“

„Područja planirana za daljnji razvoj (Bijela rijeka, potencijalna izvorišta vode za piće sa zaštitnim zonama, Klinički centar - Betanija...)“

2.9. TURIZAM, SPORT I REKREACIJA

Ova tačka se briše.

2.10. SAOBRAĆAJ I VEZE

Tačka 2.10. postaje 2.9. SAOBRAĆAJ I VEZE

Dodaje se nova podtačka: „2.9.1. Saobraćaj“

Podtačka 2.10.1. Mreža cesta i ulica, postaje podtačka 2.9.1.1.

U drugom pasusu, iza prve alineje, dodaje se nova: „brze ceste“

Na kraju trećeg pasusa, iza: „E73“, na strani 1504, dodaje se novi tekst: „na području BiH Bosanski Šamac - Zenica – Sarajevo – Jablanica – Mostar – Čapljina. Na području Kantona Sarajevo dionica: granica Kantona iz pravca Visokog - Podlugovi – Jošanica je u BiH kategoriziran kao autocesta A1, sa planiranim produženjem trase Jošanica – Butila – Vlakovo – Rakovica – Tarčin - granica Kantona, pravac Konjic. Dionica Jošanica – Rajlovac – Stupska petlja – Ilidža – Hadžići - granica Kantona, pravac Konjic je kategorizirana kao magistralna cesta M17.“

⁹ Detaljnije obrađeno u podnaslovu Geološke karakteristike

Osим ovoga pravca na području Kantona Sarajevo se protežu još dva međunarodna cestovna pravca. Jedan je E761, na području BiH Bihać - Jajce – Sarajevo – Pale – Višegrad, na području Kantona Sarajevo: granica Kantona iz pravca Kiseljaka – Mostarsko raskršće – Blažuj - Ilidža – Bulevar Meše Selimovića - ulica Ante Babića – ulica Safeta Hadžića – Put Mladih Muslimana – Korija – granica Kantona, u BiH kategoriziran kao magistralna cesta M5. Drugi je E762 Sarajevo – Trnovo – Brod na Drini – Šćepan polje, u BiH kategoriziran kao magistralna cesta M18 Tuzla - Kladanj – Sarajevo – Trnovo, a na području Kantona Sarajevo: granica Kantona iz pravca Olova – Semizovac – Vogošća – raskrsnica stadion Koševo – raskrsnica Higijenski zavod – Marijin Dvor – raskrsnica Dolac malta – Stupska petlja - Aerodrom – granica Kantona, te jedna dionica na području općine Trnovo. Na ovaj cestovni pravac je vezana i magistralna cesta M18.1 Ustikolina – Grebak – Zagor – Trnovo, gdje će biti neophodno izmještanje trase postojeće ceste radi realizacije planirane hidroakumulacije „Crna rijeka“.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „pravcu“, briše se: „Grada (međunarodnom cestovnom pravcu E761)“, iza: „treba naglasiti“ briše se: „Gradsku autocestu“, a dodaje: „Gradsku brzu cestu“, iza: „Telalovo polje“ dodaje se: „- Butila, sa vezom na Gradsku brzu cestu.“

Iza četvrtog pasusa dodaje se novi tekst:

„Sedamdesetih godina prošlog vijeka, planirana je Gradska autocesta u dužini od 15,2 km na relaciji Dariva-Butila. Prema tada planiranom konceptu gradskih saobraćajnica, ova saobraćajnica sa Južnom longitudinalom trebala je da prihvati najveći dio izvorno – ciljnog motornog saobraćaja i posebno tranzitnog, a da se saobraćajnica u centralnoj osovini Grada, Glavna gradska magistrala, koristi pretežno za javni saobraćaj i servise. Istraživanja u okviru Studije saobraćaja ukazuju na nezamjenjivu ulogu Gradske autoceste na sjevernim padinama grada kao rješenje problema saobraćaja, naročito na relaciji od Koševa do Darive. Primjedbe za djelomično rušenje objekata u starom dijelu Grada mogu se ukloniti izvođenjem tunela od Koševa do ulice Safvetbega Bašagića ili na cijelom potezu od Koševa do Darive. U skladu sa planiranim i projektovanim saobraćajno-tehničkim elementima ova saobraćajnica ovdje je prema važećoj zakonskoj regulativi kategorizirana kao Gradska brza cesta.

U već naglašenoj koncepciji saobraćaja Južna longitudinala ima značajno mjesto u sistemu saobraćajnica Grada. Ova saobraćajnica je djelomično realizovana u okviru postojećih saobraćajnica od naselja Alipašino polje do Austrijskog trga. Naglasak na istraživanju elemenata trase Južne longitudinala u daljnjim fazama planiranja treba usmjeriti na nekoliko karakterističnih poteza. To je potez od petlje kod „Energoinvesta“ na Stupu do Alipašino polja i dionica pored Careve džamije od Trga Austrije do novog mosta kod Vijećnice.“

U šestom pasusu, iza: „Zapadni prilaz gradu“, briše se: „koji je u fazi izgradnje od Blažuja do Mostarskog raskršća. Međutim, za opsluživanje planinskog masiva Igmana i Bjelašnice i razvoj pravca od Blažuja prema Trčinu planira se udvostručenje kolovoza i na dionici Mostarsko raskršće – Hadžići“, a dodaje novi tekst: „od Stupa preko Blažuja do Mostarskog raskršća, a za opsluživanje planinskog masiva Igmana i Bjelašnice i razvoj pravca od Blažuja prema Trčinu planira se udvostručenje kolovoza i na dionici Mostarsko raskršće - Hadžići. Na dijelu Hadžići - Tarčin nužno će biti rekonstruisati postojeću trasu magistralne ceste, naročito izgradnjom treće trake kod Osenika (oba pravca) i još nekih zahvata kako bi po izgradnji autoceste na Koridoru Vc ova saobraćajnica postala razvojna osovina za razvoj Kantona u pravcu Tarčina. Saobraćajnica Mostarsko raskršće – Rakovica – Kiseljak je prekategorizirana u magistralnu, te će biti neophodno izvršiti njenu rekonstrukciju u cilju postizanja saobraćajno-tehničkih elemenata primjerenih ovoj kategoriji“.

Iza sedmog pasusa, dodaje se novi: „Prva transversala povezuje Južnu longitudinalu sa Gradskom brzom cestom i Vogošćom, a u njenom gabaritu predviđena je i tramvajska pruga do naselja Šip. Šesta transversala povezuje takođe Južnu longitudinalu sa sjevernim padinama Grada, Gradskom brzom cestom i preko Kobilje glave sa Vogošćom. I po ovoj, kao i prethodnoj transversali su planirani tuneli prema Lukavici. Dvanaesta transversala sa Stupskom petljom ima takođe veliki značaj jer povezuje petlju u Jošanici preko Rajlovca sa Gradskom brzom cestom, Glavnom gradskom magistralom i pored Međunarodnog aerodroma Sarajevo osvaruje vezu u pravcu Trnova.

Ove prve tri transversale sa autocestom na pravcu koridora Vc, Gradskom brzom cestom, Glavnom gradskom magistralom i Južnom longitudinalom čine sistem primarnih saobraćajnica od gradskog i metropolitanskog značaja“.

U osmom pasusu iza zadnje rečenice dodaje se: „neprimjerena potrebama današnjih saobraćajnih opterećenja“.

U devetom pasusu, iza „Južna longitudinala“ briše se: „Gradska autocesta“, a piše se: „Gradska brza cesta“.

U jedanaestom pasusu, u prvoj rečenici briše se: „autoceste“, a piše: „brze ceste“.

U dvanasetom pasusu, iza „kroz“, briše se: „izradu“, a iza „postojećeg ili“, dodaje se: „izradu“.

Trinaesti pasus postaje četrnaesti, a iza: „Pendičići“, briše se: „Delijaš - Grebak gdje će biti neophodno izmještanje trase postojeće ceste radi realizacije planirane hidroakumulacije „Crna rijeka“.

Četrnaesti pasus postaje trinaesti, a iza: „postojeće“, briše se: „regionalne ceste R 442“, a piše: „magistralne ceste M5“.

Podtačka 2.10.2. Javni prevoz putnika, postaje podtačka 2.9.1.2.

U podnaslovu **Terminali** u prvom pasusu:

U drugoj rečenici, iza „minibusa“, briše se: „Rajlovcu“, a iza toga dodaje se: „Otoci“.

U trećoj rečenici iza „trolejbusa“, dodaje se: „i minibusa“.

Podtačka 2.10.3. Željeznički saobraćaj, postaje podtačka 2.9.1.3.

U petom pasusu, u prvoj rečenici, briše se: „trajala do 2010. godine i u okviru nje potrebno je izvršiti“, a piše: „obuhvatila“.

U sedmom pasusu, u prvoj rečenici briše se: „nakon 2015.godine“.

U drugoj rečenici briše se: „do 2015. godine“.

Podtačka 2.10.4. Vazdušni saobraćaj, postaje podtačka 2.9.1.4.

U šestom pasusu, u zadnjoj rečenici, iza „bi bio“, briše se: „8 za 2008. godinu i“.

U osmom pasusu, iza „aviokompanije“, briše se: „(BH Airlines)“.

Podtačka 2.10.5. Pješački i biciklistički saobraćaj se briše.

Podtačka 2.10.6. Veze, postaje podtačka 2.9.2.

Cijeli tekst u ovoj podtački se briše i novi glasi:

„Nakon usvajanja Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 – 2023. godine, urađena je „Studija perspektive razvoja komunikacija i veza na području Kantona Sarajevo“, a koja je poslužila kao osnov za izmjene i dopune tematske oblasti Veza. Studija je bazirana na relevantnoj zakonskoj i drugoj dokumentaciji¹⁰, dokumenata koji tretiraju razvoj elektronicizacije zemalja jugoistočne Europe. Za izradu Studije korištena je dokumentacija relevantnih infrastrukturno-gospodarskih sustava te studijsko-tehnička dokumentacija iz oblasti informatizacije BH društva i dr.

U Studiji su tretirane sve četiri podoblasti komunikacija i veza:

- 1. Pošta (klasična i hibridna pošta, novčani promet).*
- 2. Komunikacijske tehnologije (fiksne telekomunikacije, mobilne i data komunikacije),*
- 3. Informacijske tehnologije (računarske komunikacije, informacijski sustavi),*
- 3. Radiotelevizija (televizija, radio i kablovska televizija - CaTV)*

Navedena podjela po oblastima je preuzeta kao osnova za izradu tematske oblasti Veza u okviru ovog dokumenta. Obzirom da je studija urađena prije šest godina, što u segmentu komunikacionih tehnologija predstavlja značajan period, određene informacije preuzete iz Studije su dopunjene aktuelnim podacima.“

2.9.2.1. Pošta

Ukupan broj poštanskih jedinica svih kategorija u Kantonu Sarajevo je 48, iz čega proizilazi da još uvijek nije ostvaren planirani cilj smanjenja broja stanovnika na 5.000 po jednoj jedinici poštanske mreže. Prioritetni projekti izgradnje pošta su: na Vratniku i Bistriku (općina Stari Grad), Soukbunaru (općina Centar), u Boljakovom Potoku i Rajlovacu (općina Novi Grad), u Bačićkom polju i na Otesu (općina Ilidža), su dijelom ostvareni, obzirom da poštanske jedinice Vratnik, Boljakov potok, Rajlovac, Bistrik, Bačićko polje i Otes otvorene u iznajmljenim prostorima.

Razvojni ciljevi navedeni u „Studiji perspektive razvoja komunikacija i veza na području Kantona Sarajevo“, u segmentu „Pošta“ (transformacija starih i otvaranje novih šalterskih i izdvojenih poštanskih jedinica, rekonstrukcija Glavnog poštanskog centra Sarajevo, uvođenje novih racionalnijih oblika transporta poštanskih pošiljki, izgradnja mrežne infrastrukture na svim organizacionim jedinicama) sa prostornog aspekta nemaju značajnije prostorne zahtjeve, obzirom da se prije svega odnose na interno restrukturiranje i uvođenje novih tehnologija unutar postojećih objekata.

2.9.2.2. Komunikacijske tehnologije

Razvoj telekomunikacija u Kantonu Sarajevo će biti i u ovom planskom periodu vrlo dinamičan. Javljanje konkurencije u svim domenima ove djelatnosti će usloviti da operatori koji djeluju na području Kantona, moraju imati vrlo izražene razvojne politike koje će rezultirati velikim pogodnostima za građane. Očekuje se jak uticaj regulatora na politiku cijena, te će, obzirom na liberalizacija tržišta telekomunikacija u Bosni i Hercegovini, doći do velikog iskoraka u ovoj oblasti.

¹⁰ Zakon o komunikacijama u BiH, Politika u sektoru telekomunikacija u BiH, Politika i Strategija razvoja informacijskog društva u BiH i dr.), uz uvažavanje osnovnih ciljeva i strateških pravaca razvoja eAgenda (Beograd, 2002. god.) i eAgenda+ (Sarajevo, 2007. god.)

Prema telekomunikacijskim pokazateljima Bosne i Hercegovine za 2012. godinu preuzetim od Regulatorne agencije za komunikacije, ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija je u opadanju, a što će se nastaviti i u narednom periodu, prije svega zbog liberalizacije tržišta, pojave novih operatera fiksne telefonije koji uvode uslugu IP (Protokol za mrežnu komunikaciju) telefonije, a koja je cjenovno mnogo prihvatljivija od klasičnih usluga fiksne linije. Također, smanjenju broja pretplatnika fiksne telefonskih linija dominantnih operatera (operatori sa značajnijom tržišnom snagom) doprinosi i rast broja mobilnih pretplatnika i pojave novih kombinovanih paketskih telekomunikacijskih ponuda. Iz istog razloga i ukupan broj javnih telefonskih govornica je u konstantnom opadanju.

U narednom periodu se očekuje dalje povećanje broja GSM (Globalni sistem za mobilne komunikacije) baznih stanica, koje sa prostornog aspekta ne zauzimaju značajnije prostore i nisu naznačene u grafičkom prilogu, ali postoji potreba za regulisanjem i definisanjem preporučenih lokacija na koje se predmetne stanice mogu postavljati, obzirom da nisu rijetki slučajevi da se GSM bazne stanice postavljaju i na objektima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Sa prostornog aspekta, a posebno na nivou prostorno planske dokumentacije, rekonstrukcija i izgradnja nove telekomunikacione infrastrukture nema značajnije zahtjeve u prostoru.

2.9.2.3. Informacijske tehnologije

U narednom periodu bit će nastavljena izgradnja nove i rekonstrukcija telekomunikacione infrastrukture, prije svega u vidu zamjene pristupne telekomunikacione mreže sa kablovskom kanalizacijom i polaganjem novih optičkih kablova, grupacije privatnih telekomunikacijskih kompanija, objedinjavanja telekomunikacijskih usluga i sl. Posebna pažnja će biti poklonjena izgradnji telekomunikacione infrastrukture kroz projekat izgradnje transportnog koridora Vc, jer on predstavlja i vrlo bitan koridor u telekomunikacionom smislu. U planiranoj realizaciji je i projekat izgradnje telekomunikacionog sistema na infrastrukturi željeznice. Od značaja za Kanton Sarajevo je potrebno istaknuti postojeći magistralni optički prsten. Sa prostornog aspekta, a posebno na nivou prostorno planske dokumentacije, kablovska telekomunikacione infrastruktura i pripadajuća telekomunikaciona infrastruktura nema značajnije zahtjeve u prostoru.

2.9.2.4. Radiotelevizija

Radio i TV mediji u Bosni i Hercegovini, a time i na području Kantona Sarajevo izloženi su utjecajima globalnih medijskih trendova u bližoj i daljoj okolini. Sama infrastruktura RTV medija u sferi zemaljskog emitiranja će se u takvom okruženju morati adaptirati na novi ambijent. Preporuka Evropske komisije je da sve zemlje Evropske zajednice do 2012. godine analognu televiziju u potpunosti zamjene digitalnom. Veliki broj evropskih zemalja jasno se odredio o krajnjim rokovima za prestanak analognog emitovanja. Akcionim planom prelaska s analognog na digitalnu zemaljsku radiodifuziju kojeg je donijelo Vijeće DTT Foruma (DTT-digitalna zemaljska televizija) utvrđen je datum 01.12.2014. god. kao konačni datum prelaska sa analogne na digitalnu radiodifuziju u Bosni i Hercegovini.“

2.11. VODE, VODNE POVRŠINE I VODNA INFRASTRUKTURA

Tačka 2.11. postaje tačka 2.10.

Podtačka 2.11.1. Snabdijevanje vodom za piće, postaje podtačka 2.10.1.

U prvom pasusu, u prvoj rečenici, na kraju prve rečenice, briše se: „grada“, a piše: „Kantona“. U trećoj rečenici, iza: „na području“, briše se: „grada“, iza: „Sarajeva“, briše se: „i potreba da se ti resursi optimalno koriste u Kantonu nameće potrebu da se raspoložive količine vode na području Kantona koriste ekonomično i racionalno“, a dodaje: „nameće potrebu da se raspoložive količine vode na području Kantona koriste vrlo racionalno“

U petoj rečenici, iza: „odgovarajuću“, briše se: „funkcionalnu“, iza: „njihovu“, briše se: „adekvatnu“, a iza: „distribuciju“, dodaje se: „koja će omogućiti optimalno pokrivanje vodovodnom mrežom“.

U drugom pasusu, iza: „Za“, briše se: „potrebe“, a iza: „vode u“, dodaje se: „u postplanskom periodu“.

U trećem pasusu, iza: „zavisno od“, briše se: „vrste i položaja“, a dodaje: „dispozicije“, iza: „vršiće se“, dodaje se: „kao i do sada“, iza: „vodovodnog sistema“, dodaje se: „(6 općina) i“, a iza: „Trnovo“, dodaje se: „a manjim dijelom preko“.

U petom pasusu, iza: „tri“, briše se: „perioda“, dodaje se: „etape realizacije“, iza: „prva etapa“, briše se: „realizacije“, iza: „2023. godine“, dodaje se: „(višenamjenski vodoprivredni podsistem Crna Rijeka)“, iza: „u funkciji“, briše se: „zaštite koridora“, a dodaje: „rezervacije prostora za realizaciju.“

U podnaslovu **Smanjenje gubitaka**, na početku rečenice, iza: „vode“, dodaje se: „su“, a briše se: „se smatraju kao“.

U četvrtom pasusu, u prvoj rečenici, iza: „i to“, dodaje se: „prvenstveno“, a iza: „cijevnog materijala, dodaje se: „(azbest cement)“.

Iza prve rečenice, dodaje se novi tekst: „Ovo treba shvatiti kao dugotrajan posao za koji se moraju kontinuirano obezbjeđivati sredstva. Bitan element u ovom segmentu je i rješavanje tzv. neregistrovane potrošnje koja čini značajan procenat u ukupnim gubicima“.

U zadnjoj rečenici, iza: „potrošnje“, briše se: „vode za piće“, a dodaje tekst koji glasi: „kroz razvijanje svijesti o značaju vodnih resursa“.

Tekst koji se odnosi na podnaslov **Vodozahvat Konaci** se briše i novi glasi:

„Projekat Crna Rijeka je tehnički zahtjevan projekat za čije će projektovanje i izgradnju biti potrebno 6 do 10 godina uz velika materijalna sredstva. Zato se projekat „Zahvat na rijeci Bosni - zahvat Konaci“, prema Master Planu, pokazao kao vrlo povoljno prelazno rješenje za osiguranje dodatnih količina vode do izgradnje višenamjenskog sistema Crne Rijeke. Radi uslova zaštite okoliša, kao i ekološki prihvatljivog protoka rijeke Bosne, limitiran je kapacitet vodozahvata na 600 l/s (fazno 3x200 l/sec).

U planskom periodu potrebno je pokrenuti aktivnosti na uvođenju dodatnih količina podzemnih i površinskih voda u sistem vodosnabdijevanja u zoni izvorišta Sarajevsko polje, odnosno planirati hidrogeološka i hidrološka istraživanja u cilju utvrđivanja mogućnosti zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda iz kraškog akvifera u obodu Sarajevskog polja (Stojčevac, Semizov bunar, i dr.), te na drugim lokalitetima podno Igmana od Hrasnice do Hadžića, te adekvatnog iskorištenja vodotoka Željeznice, Večerice, Bosne i Zujevine.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov **Akumulacija Crna Rijeka** se briše i novi glasi:

„Akumulacija Crna Rijeka, sa branom i svim pretećim objektima, kao i ostali objekti infrastrukture koji će osigurati višenamjensko korištenje voda, čine jednu cjelinu i u

tehničkom i funkcionalnom smislu predstavljaju višenamjenski vodoprivredni podsistem. Cilj izgradnje ovog podsistema, u tzv. sistemu Gornja Bosna, je prvenstveno da zadovolji narastajuće potrebe za vodom u Kantonu Sarajevo na optimalan način i dugoročno.

Ne manje je bitno da će sistem obezbijediti i regulaciju i kontrolu vodnog bilansa rijeke Željeznice što je od izuzetnog značaja, posebno zbog sve izraženih negativnih posljedica makro i mikro klimatskih promjena.

Kao treća funkcija i logična posljedica konkretnih tehničkih mogućnosti je i proizvodnja električne energije.

Koncept tehničkog rješenja Crne rijeke utemeljen na Master planu i Studiji izvodljivosti o dugoročnom rješavanju vodosnabdijevanja i odvodnje u Kantonu Sarajevo analizirao je tri varijante, i predložio investiciono najjeftiniju. Kroz daljnja istraživanja i projektovanje će se detaljno analizirati sve mogućnosti kako bi izabrana, dugoročno gledana, optimalna varijanta, posmatrano sa svih relevantnih aspekata.

U cilju stvaranja uslova za izradnju ovog podsistema neophodno je, već u prvoj fazi realizacije Prostornog plana, izvršiti rezervaciju i zaštitu prostora, te nastaviti sa istražnim radovima i izradi istražno projektne dokumentacije.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov Osiguranje dodatnih količina vode za potrošače na područjima nezavisnih vododovodnih sistema: Hadžići, Trnovo i Ilijaš, se briše i novi glasi:

„Za Hadžiće je utvrđeno postojanje izvjesnih količina podzemne vode sadržane u aluvijalnom nanosu rijeke Zujevine, ali nisu do sada rađene preciznije ocjene mogućnosti eksploatacije.

Potrebno je u planskom periodu pokrenuti aktivnosti na istraživanju, zahvatanju i zaštiti izvorišta Krupa, Ribnjak i Malotina koja su perspektivna sa aspekta uvođenja dodatnih količina podzemnih voda u sistem vodosnabdijevanja.

U Trnovu su u toku konkretne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije na obezbijeđenju potrebnih količina vode i razvika neovisnog vodovodnog sistema za snabdijevanje naselja u općini. Izgradnja ovog sistema će omogućiti da se iz centralnog vodovodnog sistema isključe područja koja se sada sa njega snabdijevaju (misli se primarno na SRC Bjelašnica). Potrebno je planirati aktivnosti na istraživanju, zahvatanju i zaštiti podzemnih voda u rejonu Ledića sa ciljem uvođenja dodatnih količina podzemnih voda u sistem vodosnabdijevanja Trnova, Olimpijskog centra na Bjelašnici i Igmanu.

Općina Ilijaš je, nakon izgradnje tirolskog zahvata iz r.Misoče (pomaknut uzvodno u odnosu na raniji) obezbijedila potrebne količine vode, ali nije izvršila povećanje rezervoarskog prostora. Dakle, naredne aktivnosti treba voditi u pravcu proširenja elemenata primarnog sistema kako bi se moglo obezbijediti i korektno proširenje distribucione mreže.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov Izgradnja primarnih objekata centralnog vodovodnog sistema se briše i novi glasi:

„U skladu sa pravcima urbanog razvoja, potrebno je izgraditi primarne objekte u sistemu vodosnabdijevanja, a to podrazumjeva izgradnju novih rezervoara, pumpnih stanica potisnih cjevovoda itd.

Tek nakon obezbijeđenja primarnih objekata moguće je obezbijediti korektno snabdijevanja i proširenje distributivne mreže.

Osnovni pravci urbanog razvoja i povećanje radnih zona Kantona su dolina rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno Polje), dolina rijeke Bosne do Ilijaša i područje Sarajevskog polja (Reljevo, Rajlovac, Briješće) itd. U prvoj fazi realizacije Prostornog plana neophodno

je izvršiti rezervaciju i zaštitu prostora trasa glavnih transportnih cjevovoda kao i potrebnog rezervoarskog prostora.“

Tekst koji se odnosi na podnaslov **Proširenje distributivne vodovodne mreže** se briše i novi glasi:

„Za sva naselja u urbanom području potrebno je obezbijediti adekvatnu distributivnu mrežu u skladu sa urbanističko saobraćajnim rješenjima što je moguće ostvariti jedino uz uslov da su prethodno obezbjeđeni svi elemrnti primarnog vodovodnog sistema“.

Tekst koji se odnosi na podnaslov **Provođenje mjera zaštite** se briše i novi glasi:

„Postojeća izvorišta vode za piće na području Kantona potrebno je adekvatno zaštititi u skladu sa važećom regulativom u oblasti voda. Bitno je istaknuti da osiguranje dodatnih količina vode za piće u dugoročnom periodu neće isključiti iz centralnog sistema ni jedno od postojećih izvorišta, te se potencira značaj očuvanja zaštitnih zona postojećih izvorišta.

Na osnovu stanja u prostoru Planom se predlaže ukidanje zone sanitarne zaštite koja se odnosi na zahvat iz vodotoka Mošćanica obzirom da zahvat nije više u funkciji.

Također, neophodno je izvršiti rezervaciju prostora za uspostavljanje zona sanitarne zaštite na izvorištima koja se već koriste, ili se planiraju koristiti, za snabdijevanje vodom za piće u skladu sa Odlukama o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama izvorišta.“

Podtačka 2.11.2. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda, postaje podtačka 2.10.2.

Na kraju prvog pasusa, dodaje se: *„Radovi na osposobljavanju I faze (mehaničko prečišćavanje) su u toku.“*

U drugom pasusu, briše se druga rečenica.

U četvrtom pasusu, iza: „Hadžički“, briše se: „Blažujski“.

Osmi pasus se briše.

Deveti pasus se briše.

Iza desetog pasusa, dodaje se novi tekst: *„Za područja izvan centralnog kanalizacionog sistema izgradnju lokalnih uređaja za tretman otpadnih voda potrebno je obezbijediti u skladu sa urbanim razvojem, a mikrolokacije odrediti u skladu sa konkretnim uslovima.“*

U zadnjem pasusu, iza „eventualno“, dodaje se: *„rekonstrukcije nekog kolektora (ako se iznađu sredstva)“*, a briše se: *„nekoliko kišnih preliva u prvoj fazi“.*

Podtačka 2.11.3. Uređenje vodotoka i zaštita kvaliteta i kvantiteta površinskih voda, postaje podtačka 2.10.3.

U prvom pasusu, u drugoj rečenici, iza: „odnosi na“, dodaje se: „centralne“, a iza: „dijelom“, dodaje se: „se odnosi“, a iza: „na“, briše se: „područje“.

U zadnjoj rečenici, iza: „velikih voda“, briše se: „(regulacije vodotoka rijeke Zujevine kroz Hadžiće i od Binježeva do ušća rijeke Misoče kroz urbano područje Ilijaša, rijeke Vogošće kroz urbano područje do ušća u rijeku Bosnu).“

U drugom pasusu, u drugoj rečenici, iza: „mjestima“, dodaje se: „(posebno u užem urbanom području)“.

Iza drugog pasusa, dodaje se treći:

„Situacija na području Kantona ne može se bitno popraviti dok se ne izgradi, još prije rata planirani uređaj, za tretman otpadnih voda na Palama, odnosno dok se ne pusti u rad, obnovljeni uređaj za tretman otpadnih voda u Trnovu“.

Podtačka 2.11.4. **Iskorištenje vodnih snaga**, postaje podtačka 2.10.4., a iz naslova se briše: „vodnih snaga“, a dodaje: „voda“. Naslov se mijenja i glasi: „**Iskorištenje voda**“

U prvom pasusu, iza: „te“, dodaje se: „regulacije bilansa voda“, a briše se: „izravnjanja proticaja“.

Drugi pasus se briše.

Iza drugog pasusa, dodaje se novi tekst koji glasi:

„Zavisno od sagledavanja svih aspekata (prostorne i hidrološke mogućnosti, ekonomija, okoliš itd.) i interesa svih aktera razvoja (javni i privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica) razmotriće se i mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana pod uslovom iznalaženje rješenja koje neće ugroziti korištenje vodnih resursa prioritetnim korisnicima.“

U trećem pasusu, iza: „segmente“, dodaje se: „u oblasti „Vode, vodne površine i vodna infrastruktura“.

Iza zadnjeg pasusa, dodaje se novi tekst: „Pored ovoga, urbani razvoj i kvalitet života u velikoj mjeri zavise od adekvatnog razvoja ovog segmenta što se ne smije ispustiti iz vida u budućem razvoju.“

2.12. ENERGETIKA - PROIZVODNJA I PRIJENOS ENERGIJE

Tačka 2.12. postaje tačka 2.11.

Prvi pasus se briše.

Umjesto njega se dodaje novi koji glasi:

„Razvoj energetike u Kantonu Sarajevo utemeljem je na principima održivog razvoja. U planskom periodu Kanton Sarajevo će zadržati dosadašnji osnovni koncept snabdijevanja energijom i energentima, preko primarnih sistema za kontinuiranu dobavu energije: elektroenergetskog i gasnog, kao i preko pojedinačnih isporuka tečnih i čvrstih goriva, drveta i tečnog naftnog gasa, putem cestovnog saobraćaja ili željeznice i odgovarajućih skladišta.

Globalna opredjeljenja razvoja energetike su u skladu sa rezultatima studije „Optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo, te sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o Energetskoj zajednici JI Europe, čiji je član i Bosna i Hercegovina“.

Drugi pasus i sve alineje se brišu.

Iza njega se dodaje novi tekst: „U oblasti energetike osnovni postavljeni ciljevi u planskom

periodu su kontinuirano, sigurno, ekonomično i okolinski prihvatljivo obezbijedenje energetske potrebe.

Realizacija ciljeva odvija se u skladu sa rezultatima „Studije Optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo“ i Sporazumom o Energetskoj zajednici JI Europe, te Direktivama EU, a kroz djelovanja u slijedećim pravcima:

- Osiguranja kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja energijom/ energentima;
- Podsticaj razvoja u oblasti energetike i diverzifikacija izvora;
- Podsticaj za domaća i strana ulaganja;
- Podizanja energetske efikasnosti;
- Tranzicije energetske infrastrukture prema održivoj;
- Uvođenje konkurencije, transparentnosti i sprječavanja neželjenih efekata monopola;
- Zaštita okoliša u skladu sa propisima i domaćim i međunarodnim standardima;
- Ekonomično i racionalno korištenje energije/energenata;
- Osiguranja tržišnog položaja energetike,
- Uvođenja potrebnog uravnoteženog učešća svih energenata u energetskom bilansu;
- Uvođenje maksimalno mogućeg, racionalnog korištenja svih raspoloživih vidova obnovljivih izvora energije;
- Energetska optimizacija sistema u cjelini;
- Alternativnog obezbijedenja snabdijevanja gasom, koje ima strateški značaj za snabdijevanje ovim energentom (aspekt sigurnosti snabdijevanja);
- Izgradnje adekvatne energane – spalionice smeća“.

Podtačka 2.12.1. Energetske potrebe i nivoi potrošnje, postaje podtačka 2.11.1.

U drugom pasusu, iza pete alineje, dodaje se nova: „- učinak mjera podizanja energetske efikasnosti“.

Šesta i sedma alineja se brišu.

U trećem pasusu, u prvoj rečenici iza: „2003.“, dodaje se: „i 2011.“.
Sve alineje se brišu.

U četvrtom pasusu tabela 15. se briše, dodaje se nova, koja postaje Tabela 9.:

Tabela 9. Pregled potrošnje energenata i projekcija za 2023.

Finalna energija		2003	2011	2023
Čvrsta goriva	GWh	173	299,7	329,7
	%	4,6	6,8	5,9
	Tx10 ⁷	75	95,3	104,8
Tečna goriva	GWh	1.322	1406,9	1.828,9
	%	35,1	31,9	32,9
	T	114.956	150.150	195.195
Zemni gas	GWh	1.294	1373,9	1717,3
	%	34,4	31,1	31,0
	Nm ³ x10 ⁶	129,4	148,	185,46
Električna energija	GWh	975	1334,5	1668,1
	%	25,9	30,2	30,2
Ukupno	GWh	3.764	4.415	5.544

Iza tabele 9. prebacuje se početna rečenica četvrtog pasusa u kojoj se briše: „treba da potvrde“, a piše se: „su potvrdili“, a briše se: „ili koriguju“.

Tabela 16. se briše.

Tabela 17. se briše, dodaje se nova, koja postaje Tabela 10.:

Tabela 10. Struktura potrošnje po stanovniku (MWh/st /god)

Finalna energija	2003	2023
Čvrsta goriva	0,43	0,75
Tečna goriva	3,28	4,14
Zemni gas	3,24	3,9
Električna energija	2,42	3,8
Ukupno	9,37	12,59

U petom pasusu, u prvoj rečenici, iza „Kantona Sarajevo“, dodaje se: „su“.

Podtačka 2.12.2. Razvoj elektroenergetskog sistema, postaje podtačka 2.11.2.

U prvom pasusu, pod tačkom 2., u prvoj alineji, briše se: „35“.

Pod tačkom 3. briše se prva alineja.

Tačke 5. i 6. i 7. se brišu.

Iza tačke 7., dodaje se novi tekst: „Potrošnja električne energije u periodu 2011-2023. godine će porasti za 25%, odnosno sa 1.334,5 GWh na 1.668,1 GWh, a učešće u energetsom bilansu će se zadržati na 32% i u 2023. godini“.

Podtačka 2.12.3. Razvoj gasnog sistema, postaje podtačka 2.11.3.

U prvom pasusu, u trećoj alineji, na kraju rečenice, briše se: “(napuštena rudnička okna-Tuzla, Zenica)“.

Brišu se alineje: četvrta, peta, osma, deseta i jedanaesta.

Iza jedanaeste alineje dodaje se novi tekst: „Potrošnja zemnog gasa, u periodu 2011-2023. godine, porasti će za 30%, odnosno sa 148.365.000 Nm³ na 185.460.000 Nm³, a učešće u energetsom bilansu ima trend pada, sa 31,9% u 2011.godini, na 31,0 % u 2023. godini.“

Podtačka 2.12.4. Razvoj centralnog toplifikacionog sistema, postaje podtačka 2.11.4.

U drugom pasusu brišu se alineje: peta i osma.

Treći pasus se briše.

Podtačka 2.12.5. Tečna goriva, postaje podtačka 2.11.5.

Cijeli tekst se briše, a dodaje novi: „Potrošnja tečnih goriva u periodu 2011-2023. godine će porasti za 30%, odnosno sa 150.150 t na 195.195 t, a učešće u energetsom bilansu ima trend rasta, sa 31,9% u 2011.godini, na 32,9% u 2023. godini.“

Podtačka 2.12.6. Čvrsta goriva, postaje podtačka 2.11.6.

Prvi pasus se briše.

Iza drugog pasusa dodaje se novi tekst: „Potrošnja čvrstih goriva u periodu 2011-2023. godine porasti će za 10%, odnosno sa 95.320 t na 104.800 t, a učešće u energetsom bilansu ima trend pada, sa 6,8% u 2011.godini, na 5,9% u 2023. godini.“

Na kraju se dodaje nova podtačka: „2.11.7. *Obnovljivi izvori energije*“, a tekst glasi:

„Obnovljivi izvori energije (OIE) predstavljaju osnovnu alternativu fosilnim gorivima. Korištenjem ovih izvora potpomaže se ne samo smanjenje stakleničkih gasova usljed proizvodnje i potrošnje energije, već i smanjenje uvoza nafte i gasa. U cilju postizanja ambicioznog cilja (20% udjela energije proizvedene iz OIE u sveukupnom energetsom bilansu države BiH), EU usmjerava napore na sektore električne energije, grijanja i hlađenja, kao i na biogoriva. U planskom periodu je potrebno intezivirati aktivnosti na, što je moguće većem, učešću energije iz OIE u energetsom bilansu Kantona Sarajevo, koristeći podršku EU kroz politike, legislativu, finansiranje i istraživanje, naravno uz uvažavanje važećih zakona, uredbi, planskih dokumenata Kantona Sarajevo, Federacije i države BiH.

Raspoloživi potencijali OIE u Kantonu Sarajevo su:

- Toplotna energija 185 GWh,
- Električna energija 420 GWh.

Pošto je BiH potpisnica Sporazuma o Energetskoj zajednici JI Europe, potrebno je razvojne pravce, u ovoj oblasti, uskladiti sa relevantnim Direktivama EU i odredbama iz Sporazuma.“

2.13. ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE OKOLIŠA

Tačka 2.13. postaje tačka 2.12.

Tekst se briše i novi glasi: „Zaštita okoliša je veoma specifična komponenta kako prostornog planiranja tako i drugih oblasti ljudskog djelovanja i njegovog okruženja. Veoma je bitno sve te komponente okoliša i djelovanja unutar njega posmatrati integralno i interakcijski. Razvoja okoliša jedino je moguć i prirodno utemeljen kroz princip održivog razvoja i njegovih načela, te integralnog pristupa sagladavanja mogućih prostornih adekvatnih rješenja uzimajući u obzir ekonomske i društvena aspekte, zahtjeve i rješenja. Najčešći negativan utjecaj na okoliš koji se direktno odražavaju na stanje okoliša proizilaze iz elemenata neplanskog širenja fizičkih struktura na cjelokupnom prostoru Kantona Sarajevo.

Spriječavanje nepovoljnog uticaja na okoliš i unaprijeđenje stanja okoliša ostvariti putem aktivnosti:

- Implementiranje seta zakona o zaštiti okoliša koji su donešeni na nivou entiteta, te donošenje istih na nivou Kantona Sarajevo;
- Formiranje Fonda za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskom regulativom;
- Uspostavljanje odgovarajućeg monitoringa okoliša u skladu sa zakonskom regulativom;
- Ojačavanje, uvezivanje i izgradnju kapaciteta institucija nadležnih za upravljane okolinom;
- Smanjiti emisije štetnih tvari u sve komponente okoliša;

- *Izbor i uvođenje indikatora održivog razvoja koji su u korelaciji sa monitoringom;*
- *Racionaliziranje potrošnje energenata kroz povećanje energetske efikasnosti javnog i privatnog sektora;*
- *Korištenje čiste energije temeljem obnovljivih izvora energije;*
- *Stimuliranje razvoja čistijih industrijskih grana (sekundarni sektor) koje imaju relativno mali uticaj na okoliš i koje uvode nove tehnologije kojima se smanjuje utjecaj na okoliš, te industrijske zone adekvatno pozicionirati u prostoru što dalje od užeg centra Kantona Sarajevo;*
- *Uvođenje i primjena savremenih dostignuća i najnovijih tehnologija i tehnika koje će smanjivati pritiske na okoliš, te uvođenje određenih sistemskih rješenja tamo gdje je taj utjecaj prevelik;*
- *Izrada disperzionog (atmosferskog) modela u odgovarajućem programu kako bi se vršio proračun stanja kvaliteta zraka u cilju utvrđivanja stanja kvaliteta zraka, uticaja na kvalitet zraka novih izvora emisije, kao i prognoze budućeg stanja kvaliteta zraka;*
- *Unaprijeđivanje stanja kvaliteta površinskih voda, korita rijeka i očuvanje kvaliteta podzemnih voda i izvorišta;*
- *Uvođenje predtretmana industrijskih otpadnih voda naročito onih koje se izljevaju u vodotoke na području Kantona Sarajevo;*
- *Obnova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama;*
- *Očuvanje tla, biološke raznolikosti i pejzažne vrijednosti, ukupnog kvaliteta okoliša Kantona Sarajevo i šire, te preduprijeđenje nastajanja erozije i klizišta;*
- *Racionaliziranje, substituiranje ili minimiziranje potrošnje prirodnih neobnovljivih izvora;*
- *Očuvanje biodiverziteta i razvijanje turizama i drugih djelatnosti (kompatibilnih i ne štetnih za okoliš) na adekvatnoj zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa i prirodnih resursa, poljoprivrednog i šumskog zemljišta;*
- *Inventarizacija i valorizacija flore i faune Kantona Sarajevo;*
- *Smanjivanje emisije buke i vibracija;*
- *Uspostava sistema integralnog upravljanja otpadom na području Kantona Sarajevo;*
- *Edukacija stanovništva u pogledu zaštite okoliša“.*

2.14. ZAŠTITA STANOVNIŠTVA I DOBARA

Tačka 2.14. postaje tačka 2.13.

Podtačka 2.14.1. Minska polja, postaje podtačka 2.13.1.

U prvom pasusu, pod a):

U prvoj alineji, umjesto: „1.268,5 km²“, piše se: „126.850 ha“.

U drugoj alineji, umjesto: „146.765.091 m²“, piše se: „8.704,1 ha“, a umjesto: „12,15“, piše se: „6,9“.

U trećoj alineji, umjesto: „7.435.094 m²“, piše se: „2.120,5ha“

U četvrtoj alineji, umjesto: „32.379.078 m²“, piše se: „1.679,9ha“

U petoj alineji, umjesto: „106.950.919 m²“, piše se: „4.903,7ha“.

Pod b) Etape realizacije deminiranja, tekst se briše i novi glasi: „Procjene su da bi do 2019. godine, prema Akcionom planu i programu za implementaciju Strategije protuminskog djelovanja u BiH za period 2009-2019 godina, trebalo biti očišćeno ukupno 770 ha sumnjive

površine I i II kategorije (naselje i prostor uz naselje), te ukupno 2.830 ha sumnjive površine III kategorije (šumski kompleksi), ukoliko bi se sve odvijalo planiranom dinamikom.“

Podtačka 2.14.2. Ugroženost područja, postaje podtačka 2.13.2.

Pod a), briše se prva rečenica: „S obzirom na političko-bezbjedonosnu situaciju u regionu i prisustvo međunarodnog faktora ne očekuju se nikakva ratna dejstva, pa po tom osnovu ni ugroženost područja Kantona.“.

Pod b), u drugom pasusu, briše se druga rečenica.

Treći pasus se briše.

U četvrtom pasusu, na kraju rečenice, briše se: „Tilave“.

U petom pasusu, u prvoj rečenici, briše se: „oko 767“, a piše se: „1.124“ i iza „klizišta“ se briše ostatak rečenice.

Druga rečenica se briše.

Šesti pasus se briše.

U sedmom pasusu briše se kraj rečenice: „sa potrebama zaštite od ratnih dejstava“.

2.15. KOMUNALNI OBJEKTI I POVRŠINE

Tačka 2.15. postaje tačka 2.14.

Podtačka 2.15.1. Komunalna higijena (Prikupljanje, uklanjanje, deponovanje i upravljanje otpadom), postaje podtačka 2.14.1.

U prvom pasusu, u prvoj rečenici, iza „planirano“, briše se: „površina obuhvata“.

Iza prvog pasusa dodaje se rečenica: „Ispitati mogućnost lociranja spalionice komunalnog otpada“.

Drugi pasus se briše.

Podtačka 2.15.2. Pijace i tržnice (snabdijevanje), postaje podtačka 2.14.2.

U prvom pasusu, u prvoj alineji, iza „centra“, briše se: „Stup“.

Briše se četvrta alineja.

Podtačka 2.15.3. Groblja (sahranjivanje), postaje podtačka 2.14.3.

U prvom pasusu, u prvoj alineji, iza „Vlakovo“ briše se ostatak rečenice.

Brišu se druga i treća alineja.

Drugi pasus se briše.

2.16. BILANS POVRŠINA

Tačka 2.16. postaje tačka 2.15.

Tabela 18. postaje tabela 11. mijenja se i glasi:

Tabela 11. Pregled bilansa površina

<i>Namjena površina</i>	<i>Površine</i>	
	<i>ha</i>	<i>%</i>
<i>Građevinsko zemljište</i>	<i>39.500</i>	<i>31,1</i>
<i>Poljoprivredno zemljište</i>	<i>14.110</i>	<i>11,1</i>
<i>Šumsko zemljište</i>	<i>72.400</i>	<i>57,1</i>
<i>Vodne površine</i>	<i>840</i>	<i>0,7</i>
UKUPNA POVRŠINA	126.850	100,00
<i>Od čega posebno zaštićeni prostori</i>	<i>45.620</i>	<i>36,0</i>

Iza Tabele 18. dodaje se tekst:

„Ovim bilansom površina daju se površine osnovne namjene prostora (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i vodne površine) kao i posebno zaštićeni prostori unutar ovih namjena.

Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih razloga:

- *Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,*
- *Bespravno izgrađenih građevina unutar drugih namjena (na poljoprivrednom i šumskom zemljištu),*
- *rezultata novelacije Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Kantona Sarajevo,*
- *rezultata Studije inventarizacije stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji“.*

Obrazloženje

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2003. DO 2023. GODINE

Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine su definisane Odlukom o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 6/10). Izmjene i dopune se temelje na rezultatima, odnosno nalazima i preporukama završenih studija (B), istraživanjima provedenim nakon usvajanja Prostornog plana, odnosno, saznanjima (A) Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Izvještaja o stanju u prostoru.

Izmjene i dopune predmetnog plana su izvršene kako slijedi:

A – Saznanja

B – Studije

1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA

Izmjene i dopune se temelje na rezultatima studija i saznanjima Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

2.1. PRIRODNI IZVORI I USLOVI

A: u podnaslovima **Klimatske karakteristike i Mineralna nalazišta**

B: u podnaslovu **Geološke karakteristike na bazi Studija "Stabilnost terena Kantona Sarajevo"**

2.2. STANOVNIŠTVO I NASELJA

A: **Tačka 2.2.1. Stanovništvo:** Prema raspoloživim zvaničnim statističkim podacima, broj stanovnika ubrzano raste, tako da je već danas dostigao planirani broj stanovnika 2023. godine. Obzirom da očekivani Popis iz 2011. godine nije obavljen, shodno tome nije se moglo postupiti po obavezi iz Odluke o pristupanju izradi IDPPKS. Pošto je u 2013. godini, u oktobru, počeo Popis stanovništva, nove projekcije i izmjene i dopune Plana bi se mogle početi raditi tek nakon prvih rezultata Popisa stanovništva 2013. To je naročito potrebno da bi se zadovoljile potrebe stanovništva za društvenom i komunalnom infrastrukturom.

2.2.2. Mreža i sistem naselja: S obzirom sa nije donešen ni jedan novi urbanistički plan, niti izmijenjen postojeći, te da su područja Pazarića, Tarčina u PPKS 2003-2023. predviđena kao urbana područja i priključena urbanom području Hadžića, da bi olakšali provođenje politike prostornog uređenja u ova dva naselja, predlaže se izdvajanje naselja Pazarić i Tarčin iz urbanog područja Hadžići i daje im se rang sekundarnih naselja u vanurbanom području.

Shodno ovome promijenio bi se opis utvrđene granice urbanog područja Hadžići u tri zasebne prostorne cjeline.

2.3. PRIVREDA

A: Tačka 2.3.2. **Prostorni razmještaj**, podnaslov **Mineralna nalazišta** se mijenja, tako da glasi: **Eksploatacija mineralnih sirovina**, što podrazumijeva navođenje samo onih koje su utvrđene kao takve.

Tekst je usklađen sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023. – A faza, a odnosi se na poslovno - radno - stambene zone.

Izvršena se određena usklađivanja teksta tehničke prirode u skladu sa novim saznanjima.

B: **2.3.1. Razvoj privrede i osnovni faktori razvoja**: Izmjene i dopune se baziraju preporukama Studije privrednih djelatnosti – II faza.

2.4. STANOVANJE I STAMBENA IZGRADNJA

A: Tekst je usklađen sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo 2003-2023. – A faza, a odnosi se na poslovno - radno - stambene zone.

B: Sociološka studija stanovanja je dala inpute za doradu koncepcije i projekcije. Studija radljivosti prostora preporučuje intenzivnije korištenje zemljišta za stambenu izgradnju na području Hadžića.

2.5. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

A: Prema saznanjima, nema razloga ni potrebe za promjenama u projekciji razvoja za planirani broj stanovnika.

Nakon objavljenih rezultata Popisa stanovništva u okviru naredne izmjene i dopune Plana (koja bi trebala uslijediti samo po ovom osnovu) izvršiće se redefinicije ukupnih potreba za društvenom infrastrukturom, primjerenim novoj prostornoj disperziji stanovništva.

„Sport i rekreacija“ se prebacuju u oblast: „Društvena infrastruktura“, gdje po metodologiji i pripadaju.

B: Studija „Funkcije centraliteta glavnog grada Države – II faza“ je ukazala da je koncept i projekcija prostornog uređenja Kantona Sarajevo, gledano u cjelini, zadovoljavajuće postavljena, što znači da po osnovu Studije nema potrebe za bilo kakve izmjene i dopune PPKS, sve do momenta kada budemo imali Popis stanovništva.

2.6. POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA

A: Bilans poljoprivrednog zemljišta je usklađen sa promjenama ukupnog bilansa površina Kantona Sarajevo. Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih razloga:

- Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,
- Bespravno izgrađenih građevina unutar drugih namjena (na poljoprivrednom zemljištu),
- rezultata novelacije Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Kantona Sarajevo,
- rezultata Studije inventarizacije stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji.

2.7. ŠUME I ŠUMSKA ZEMLJIŠTA

A: Bilans šumskog zemljišta je usklađen sa promjenama ukupnog bilansa površina Kantona Sarajevo. Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih razloga:

- Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,
- Bespravno izgrađenih građevina unutar drugih namjena (na šumskom zemljištu),

- rezultata novelacije Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje Kantona Sarajevo,
- rezultata Studije inventarizacije stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji.

2.8. POSEBNO ZAŠTIĆENI PROSTORI

A: U podtački **2.8.1. Zaštićena prirodna područja** izvršeno je usklađivanje npr. za Skakavac, Vrelo Bosne i Bijambare, s obzirom da su za ova područja donešene određene odluke i planovi. Takođe je izvršeno usklađivanje prema novom federalnom Zakonu o zaštiti prirode „Službene novine FBiH, broj 66/13“.

B: U podtački **2.8.2. Područja kulturno-historijskog naslijeđa**, Studija "Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Kantona Sarajevo" je potvrdila Planom preciziran sistem objekata prirodnog naslijeđa, a u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa izvršila novelaciju kao i sistematizaciju podataka.

2.9. TURIZAM, SPORT I REKREACIJA

A: Ovo poglavlje se briše, s obzirom da se turizam nalazi u poglavlju :“Posebno zaštićeni prostori“ i ponavlja se, a „Sport i rekreacija“ se prebacuju u oblast: „Društvena infrastruktura“, gdje po metodologiji i pripadaju.

2.10. SAOBRAĆAJ I VEZE

S obzirom da se poglavlje 2.9. briše, poglavlje: „Saobraćaj i veze postaje poglavlje 2.9., odnosno: „Saobraćaj“ je podtačka 2.9.1., a „Veze“ su podtačka 2.9.2.

A: Tekst u poglavlju usaglašen sa novim propisima FBiH.

B: Studija "Perspektive razvoja komunikacija i veza na području Kantona Sarajevo" je dala osnov za izmjenu i strukturu teksta u podtački **Veze**, gdje se briše cijeli tekst, a dodaje novi sa podnaslovima: Pošta, Komunikacijske tehnologije, Informacijske tehnologije i Radio i televizija.. Tekst je usklađen sa savremenim kretanjima u ovoj oblasti.

2.11. VODE, VODNE POVRŠINE I VODNA INFRASTRUKTURA

Ovo poglavlje postaje poglavlje **2.10.**

A: Bilans vodnih površina je usklađen sa promjenama ukupnog bilansa površina Kantona Sarajevo. Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih razloga:

- Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,
- rezultata Studije inventarizacije stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji i to na takav način da su u tabeli namjene površina koje se odnose na vode i vodne površine iskazane one površine utvrđene u naprijed navedenim dokumentima, a da su zaštitne zone (zaštitne zone I i II) u cjelini zadržane i uključene u stavku i istoj tabeli: „od čega posebno zaštićeni prostori“.

2.12. ENERGETIKA, PROIZVODNJA I PRIJENOS ENERGIJE

Ovo poglavlje postaje poglavlje **2.11.**

B: Tekst je usaglašen sa preporukama Studije "Optimizacija energetske opskrbe Kantona Sarajevo" koja je dala inpute za inteziviranje aktivnosti na podizanju energetske efikasnosti, korištenju svih vidova obnovljive energije, primjenu Direktiva EU i uvođenje balansa u energetskom bilansu (zastupljenost svih vidova energije). U

poglavlju dodaje se podtačka 2.11.7. Obnovljivi izvori energije koji se naročito odnose na vodu, vjetar i sunce.

2.13. ZAŠTITA I UNAPRIJEĐENJE OKOLIŠA

Ovo poglavlje postaje poglavlje 2.12.

B: Studija "Strategijska procjena okoliša" podržava opće i posebne ciljeve u cjelini, a dala je preporuku za određene korekcije tekstualnog dijela.

2.14. ZAŠTITA STANOVNIŠTVA I DOBARA

Ovo poglavlje postaje poglavlje 2.13.

A: Podtačka 2.14.1. postaje podtačka 2.13.1. Minska polja, a tekst se uskladio sa realnim stanjem.

B: Podtačka 2.14.2. postaje podtačka 2.13.2. Ugroženost područja, u stavu o klizištima tekst se usaglasio sa nalazima Studije stabilnosti terena.

2.15. KOMUNALNI OBJEKTI I POVRŠINE

Ovo poglavlje postaje poglavlje 2.14.

A: Prema saznanjima ima manjih promjena u tekstu.

2.16. BILANS POVRŠINA

Ovo poglavlje postaje poglavlje 2.15.

Bilansom površina daju se površine osnovne namjene prostora (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i vodne površine) kao i posebno zaštićeni prostori unutar ovih namjena.

A: Izvršeno je usklađivanje sa novim saznanjima koja su ukazala na značajne promjene u bilansu površina po kojima je evidentno da je došlo do povećanja, odnosno smanjenja površina osnovnih namjena kao i površina posebno zaštićenih područja unutar njih.

Do značajnih odstupanja u odnosu na raniji Plan, došlo je, između ostalog, i iz sljedećih razloga:

- Ažuriran je orto-foto snimak stanja izgrađenosti iz 2010. godine,
- Bespravno izgrađenih građevina unutar drugih namjena (na poljoprivrednom i šumskom zemljištu),

B: Rezultatima Studija: Novelacija upotrebne vrijednosti zemljišta i Inventarizacija stanja i izrade baze podataka pokrivenosti i načina korištenja zemljišta Kantona Sarajevo u GIS tehnologiji došlo se do saznanja da su po ovom osnovu već evidentirane promjene u namjenama što je osnov za usklađivanje bilansa površina osnovnih namjena, posebno šumskog i poljoprivrednog zemljišta.

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo

Mirjana Malić

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f) i l), člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 48. stav 1. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ godine, donijela je

(Nacrt)

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 2003. DO 2023. GODINE

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06).

Član 2.

U članu 1. stav 3. iza riječi „obuhvataju“ stavlja se dvotačka (:) a tekst se nastavlja bez alineja.

Član 3.

U članu 2. stav 1. iza riječi „prostornu“ brišu se riječi „i privrednu“, iza riječi „uređenje“ dodaje se riječ „korištenje“ iza riječi „prostora“ brišu se riječi „prostornih mjerila“, a iza riječi „namjena“ briše se riječ „oblikovanje“.

Član 4.

U članu 3. iza riječi „građenja“ dodaju se riječi „građevinskog zemljišta, stvarnih prava“, a iza riječi „zemljišta“, briše se riječ „zaštite“.

Član 5.

U podnaslovu iza člana 5., iza riječi „Granice“ dodaju se riječi: „građevinskog zemljišta“. U drugom podnaslovu iza člana 5. i u podnaslovima iza članova 6., 7., 8. i 9. ispred riječi „Urbano“ dodaju se riječi: „Građevinsko zemljište“.

Član 6.

Član 7. mijenja se i glasi:

„Granica urbanog područja Hadžići počinje od tromeđe katastarskih općina Rakovica (1685), Binježevo (2238) i Drozgometva (1719) i ide u pravcu sjeveroistoka granicom K.O. Rakovica i Binježevo do tromeđe K.O. Rakovica, Gladno Polje i Binježevo. Od tromeđe nastavlja granicom K.O. Gladno Polje i Binježevo u smjeru jugoistoka do tromeđe katastarskih općina Gladno Polje, Blažuj i Binježevo i produžava u istom smjeru granicom K.O. Binježevo i Blažuj, zatim se lomi i nastavlja u pravcu juga istom granicom do tromeđe K.O. Binježevo, Blažuj i Donji Hadžići. Dalje ide granicom K.O. Donji Hadžići i Blažuj do tromeđe K.O. Blažuj, Hrasnica i Donji Hadžići i nastavlja u smjeru jugoistoka granicom K.O. Donji Hadžići i Hrasnica do trigonometra 1263. Od trigonometra granica obuhvata se lomi i nastavlja u blagom luku u pravcu zapada sijekući parcelu 1340 lomeći se u tačkama sa koordinatama:

1) $y = 6520352$, $x = 4852272$

2) $y = 6520042$, $x = 4851956$

3) $y = 6519465$, $x = 4851802$

4) $y = 6518963$, $x = 4851775$

i produžava u istom pravcu sijekući parcele k.č. 1443 i 1336 i dolazi do tačke br. 5 sa koordinatama $y = 6518040$ i $x = 4851948$, tu se lomi i nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1340 i 1445 (put), i dolazi u tačku broj 6 sa koordinatama $y = 6517731$ i $x = 4851856$, lomi se u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1340, 2146 (put), 1570, 1568 i dolazi u tačku broj 7 sa koordinatama $y = 6517669$ i $x = 4851741$, nastavlja u pravcu juga i jugoistoka sijekući parcele k.č. 1567, 2405/1 i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama $y = 6518436$ i $x = 4851061$ koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2387, 2405/1, nastavlja u pravcu juga te istoka međom parcele k.č. 2387 (obuhvata je) i dolazi u tačku broj 9 sa koordinatama $y = 6518893$ i $x = 4850498$ koja se nalazi na južnoj međi parcele k.č. 2387. Granica nastavlja na jug u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 2405/7, 2391 i dolazi na istočni rub parcele k.č. 2380, nastavlja idući međama parcela k.č. 2389, 2405, 2388 (ne obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 2387, zatim nastavlja u pravcu zapada idući pomenutom parcelom i dolazi na njen jugozapadni rub (obuhvata je), nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele 2423 (put), 2386 i 2405 i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama $y = 6517756$ i $x = 4849754$ koja se nalazi na parceli 2405, skreće prema sjeveru sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 2405 i izlazi na put k.č. 2423, dalje produžava pomenutim putem i dolazi do tačke br. 11 sa koordinatama $y = 6517428$ i $x = 4849912$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Žunovnica i K.O. Lokve, nastavlja na jug pomenutom zajedničkom granicom i dolazi u tačku broj 12 sa koordinatama $y = 6517372$ i $x = 4849853$ koja se nalazi na istočnoj međi parcele k.č. 2315. Nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 2315, 2314, 2313, 2311, 2310, 2309, 2304 i dolazi do trigonometra br. 303/9 koji se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Žunovnica i K.O. Lokve. Granica nastavlja pomenutom granicom i dolazi do tačke br. 13 sa koordinatama $y = 6516330$ i $x = 4850152$ (dalekovod), nastavlja u pravcu sjeverozapada zajedničkom granicom K.O. Lokve i K.O. Žunovnica i dolazi u tačku 14 sa koordinatama $y = 6515859$ i $x = 4850931$ (tromeđa K.O. Lokve, K.O. Žunovnica i K.O. Zovik), produžava u pravcu sjeveroistoka zajedničkom granicom K.O. Zovik i K.O. Žunovnica do trigonometra 309 (tromeđa K.O. Zovik, K.O. Žunovnica i K.O. Hadžići), nastavlja zapadno, jugozapadno i sjeverozapadno zajedničkom granicom K.O. Zovik i K.O. Hadžići do tačke 15 sa koordinatama $y = 6514267$ i $x = 4852184$ (koja se nalazi na četveromeđi Katastarskih općina Hadžići, Zovik, Pazarić i Drozgometva). Granica dalje produžava u pravcu sjeveroistoka idući zajedničkom granicom K.O. Hadžići i Drozgometva i dolazi u tačku br. 16, $y = 6516833$ i $x = 4854815$ koja se nalazi na tromeđi K.O. Drozgometva, Hadžići i Binježevo. Granica produžava u pravcu sjevera i sjeverozapada idući zajedničkom granicom K.O. Binježevo i Drozgometva i dolazi do tromeđe katastarskih općina Rakovica (1685), Binježevo (2238) i Drozgometva (1719) odakle je opis urbanog područja Hadžići i počeo.“

Član 7.

Član 9. se mijenja i glasi:

„Granica urbanog područja Trnovo počinje od tromeđe parcela k.č. 1783 (put), 1775 i 1776/1, sve u K.O. Trnovo produžava u pravcu istoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1796, 1795, 1793, 1792 i dolazi na južni rub parcele k.č. 1791. Skreće na sjever idući međama parcela k.č. 1791 i 1813 (obuhvata ih), zatim siječe u pravoj liniji parcelu k.č. 1815 i dolazi u tačku br. 1, sa koordinatama $y = 6537266$ i $x = 4836678$, koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1814 i 1815. Granica produžava na sjever, te zapad idući međama parcela k.č. 1814, 1807, 1806, 1805, 1759, 1760, 1765, 94, 88, 85, 83, 82, 81, 3, 1 (obuhvata ih). Zatim izlazi na rijeku Željeznicu k.č. 2391 kojom ide nizvodno i dolazi u tačku br. 2 sa

koordinatama $y = 6536406$ i $x = 4837432$, koja se nalazi na granici k.č. 2391 i 1665 u K.O. Trnovo, produžava u pravcu sjeverozapada idući granicom između k.č. 1665 i k.č. 1719 i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6536371$ i $x = 4837490$, nastavlja na sjeverozapad sijekući parcele 1719, 1665, 1379 K.O. Trnovo, zatim siječe k.č. 2406, 1372 i 1336/1 K.O. Ilovice i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6536196$ i $x = 4837646$ koja se nalazi na međi k.č. 1336/1 i 1348. Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele 1348, 1349, 1342 i 1341 K.O. Ilovice te 749 K.O. Trebečaj te dolazi na tromeđu k.č. 749, 748 i 750, nastavlja južno međom k.č. 749, 753, 772, 773, 775, 774 780, 778, 779 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela 780, 781 i 722. Granica nastavlja prema sjeverozapadu sijekući parcele 722, 731, 729, 716 do trigonometra 397, zatim skreće prema jugozapadu sijekući parcele 715, 3217 i 578/1 K.O. Trebečaj dolazi na sjevernu među parcele 703 kojom nastavlja jugozapadno obuhvatajući parcele 697, 688, 696, 694 nastavlja putem k.č. 3218 do tačke br. 5 sa koordinatama $y = 6534203$ i $x = 4837895$ te nastavlja u pravcu sjevera sijekući parcele k.č. 578/1, 586, 535, 541, 514, 512, 510, 507, 502, 503, 504 i 495 sve u K.O. Trebečaj dolazi do tačke br. 6 sa koordinatama $y = 6534004$ i $x = 4838507$. Granica dalje nastavlja jugozapadno putem k.č. 3218 do tačke br. 7 sa koordinatama $y = 6533885$ i $x = 4838466$ nastavlja u pravoj liniji jugozapadno sijekući parcele k.č. 181/1, 182, 3215 i 180 K.O. Trebečaj i dolazi do tačke br. 8 sa koordinatama $y = 6532763$ i $x = 4837582$ nastavlja u pravoj liniji jugoistočno sijekući parcele k.č. 300, 299, 296, 293/7, 293/10, 3223/1, 319, 318, 325, 323, 324, 332/2, 332/3, 333, 334, 337, 357/1 dolazi do tromeđe k.č. 372, 357/1 i 373 te nastavlja međom k.č. 372, 371, 367, 366, 374, 375 (obuhvata ih) dolazi do tromeđe k.č. 375, 350 i 351 sve u K.O. Trebečaj. Granica nastavlja jugozapadno u pravoj liniji sijekući parcele k.č. 350, 347/1, 348, 378/2, 991/1 te dolazi do tačke br. 9 sa koordinatama $y = 6533603$ i $x = 4836916$ nastavlja u pravoj liniji jugoistočno sijekući parcele k.č. 1008, 1430, 1082/1, 1080, 1079, 1070, 1069, 1068, 1067, 1105 dolazi na tromeđu parcela k.č. 1105, 1124 i 1123. Granica dalje nastavlja na istok sijekući parcele k.č. 1124, 1126, 1121, 1120, 1119, 1118, 1114, 1134, 1250, 1251, 1252, te dolazi do tromeđe k.č. 1251, 1250 i 1236. Granica nastavlja na sjeveroistok međom parcela k.č. 1250, 1249, 1248, 1247, 1243, 1240 (obuhvata ih) K.O. Trebečaj te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1237, 1240 i 1236. Granica dalje ide na sjeveroistok sijekući parcele k.č. 1235/1, 911/2, 911/1, 910, 907, 906, 905, 904, 903, 896, 894, 981/2, 1286, 886, 885 i 1291 te dolazi na četveromeđu k.č. 880/1, 882/1, 884/1 i 1291. Granica nastavlja na sjever i sjeveroistok međom parcela k.č. 880/1, 880/3, 880/2 (obuhvata ih) K.O. Trebečaj te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 880/2, 881, 882/2 i 1291, nastavlja na sjeveroistok sijekući parcele k.č. 1291, 844, 842, 843, 839 K.O. Trebečaj zatim k.č. 1699 K.O. Trnovo. Granica dolazi na tromeđu k.č. 1699, 1701 i 1971 te nastavlja jugoistočno sijekući parcelu k.č. 1971 dolazi na tromeđu k.č. 1971, 1704 i 1705 nastavlja međama parcela k.č. 1705, 1706, 1707, 1965 (obuhvata ih) dolazi na tromeđu k.č. 1966, 1965 i 1967. Granica dalje nastavlja u pravcu juga sijekući parcele k.č. 1967, 1961 i 1971 te dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama $y = 6536357$ i $x = 4836631$, koja se nalazi na međi parcela k.č. 1971 i 21, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada i juga granicom parcela k.č. 21, 24, 25, 1948/2, 1948/3 i 217 (obuhvata ih) sve u K.O. Trnovo i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama $y = 6536192$ i $x = 4836194$, koja se nalazi na granici političke općine Trnovo koja je ujedno i međuentitetska linija razgraničenja. Dalje nastavlja političkom granicom u pravcu istoka i dolazi do tačke br. 12 sa koordinatama $y = 6537121$ i $x = 4836456$ koja se nalazi na zapadnoj međi parcela k.č. 1776/4, lomi se u pravcu sjevera idući istočnim međama parcela k.č. 1941/1, 1774 i 1715 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1783 (put), 1775 i 1776/1 sve u K.O. Trnovo odakle je opis urbanog područja Trnovo i počeo.“

Član 8.

U članu 14. na početku člana dodaju se opisi vanurbanih područja Tarčin i Pazarić kako slijedi:

Tarčin

Granica van urbanog područja Tarčin počinje od tačke br. 1 sa koordinatama $y = 6510167$ i $x = 4847897$, koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice Katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O. Resnik i K.O. Budmolići. Granica urbanog područja dalje nastavlja u pravcu juga zajedničkom granicom između K.O. Budmolići i K.O. Pazarić i dolazi u tačku br. 2 koji se nalazi na granici između katastarskih općina K.O. Budmolići i K.O. Pazarić, a ima koordinate $y = 6510674$ i $x = 4846987$. Zatim se lomi na zapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 692/1, 99, 869, 870, 872, 873, 874/1, 876, 877, 878, 879 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 886, 885 i 1722 (put). Granica produžava u pravcu jugozapada međama parcela k.č. 886, 905/3, 906 i 97 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6509248$ i $x = 4846891$, koja se nalazi na međi parcele k.č. 908. Granica obuhvata nastavlja na zapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 908, 907, 909, 910, 301, 458 (put), 933, 931, 930/1, 929, 928, 953, 952, 1707 (put), 1007, 1005/1, 1006, 1718 (put), 1360 i 1365 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1353, 1352 i 1365, zatim nastavlja na sjeverozapad sijekući parcele (u pravoj liniji) k.č. 1352, 1343, 1344, 1350 (put), 1349, 1348, 1346, 1345/2, 1271/1, 1272/2, 1273, 1274, 1275, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1305, 1304, 1303, 1301, 1716 (put), 1404, 1405 (put), 1406 (put) i dolazi u tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6508334$ i $x = 4847173$, koja se nalazi na granici između katastarskih općina K.O. Duranovići i K.O. Budmolići, produžava na zapad te sjever zajedničkom granicom pomenutih katastarskih općina i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama $y = 6508181$ i $x = 4847195$, koja se nalazi na granici između pomenutih katastarskih općina, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada sijekući parcele k.č. 1101, 1100, 1098, 1092, 1089, 1109/2, 1132, 1135, 1136, 1082, 1081, 1139, 1141, 1144, 1150, 1149, 2299, 1015, 1020, 1006, 935, 934, 931, 930, 929, 2236, 595/5, 595/3, 595/2, 596 i dolazi do tačke br. 6 sa koordinatama $y = 6507120$ i $x = 4847755$ koja se nalazi na granici između K.O. Tarčin i Duranovići, zatim ide u pravcu sjevera pomenutom zajedničkom granicom i dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama $y = 6506709$ i $x = 4848248$ nastavlja u istom pravcu zajedničkom granicom K.O. Tarčin i Raštelica u tačku br. 8, $y = 6506364$ i $x = 4849542$ i nastavlja u pravcu sjevera željezničkom prugom Ploče – Sarajevo i dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama $y = 6507984$ i $x = 4850624$ koja se nalazi na trasi željezničke pruge. Granica se lomi idući u pravcu sjevera sijekući parcelu 1847/2 K.O. Tarčin i 678/1 K.O. Luke i dolazi u tačku br. 10 sa koordinatama $y = 6508062$ i $x = 4851665$, koja se nalazi na parceli 678/1, skreće na istok u pravoj liniji i izlazi na put k.č. 1436 kojim produžava u pravcu istoka i dolazi u tačku br. 11 sa koordinatama $y = 6508703$ i $x = 4851754$ koja se nalazi na pomenutom putu, zatim produžava na sjeveroistok u blagom luku preko parcela k.č. 889, 890, 893, 892, 815, 1433, 810, 808, 811, 807, 804, 806, 773/1, 746, 747 i dolazi u tačku br. 12 sa koordinatama $y = 6510410$ i $x = 4852838$, koja se nalazi na zajedničkoj granici K.O. Luke i Mokrine, nastavlja na istok idući pomenutom zajedničkom granicom i dolazi do tačke br. 13 sa koordinatama $y = 6510778$ i $x = 4852843$ koja se nalazi na tromeđi K.O. Mokrine, Osenik i Luke. Granica nastavlja u pravcu juga idući zajedničkom granicom K.O. Luke i Osenik i dolazi do međnog kamena br. 7 (tačka br. 14 sa koordinatama $y = 6510354$ i $x = 4851067$), dalje nastavlja u pravcu jugozapada zajedničkom granicom K.O. Osenik i K.O. Luke do do tromeđe katastarskih općina K.O. Luke, K.O. Osenik i K.O. Tarčin, zatim nastavlja u pravcu jugoistoka i jugozapada zajedničkom granicom K.O. Osenik i K.O. Tarčin do do tačke br. 15 sa koordinatama $y = 6508645$ i $x = 4849841$ koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice Katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Tarčin i K.O. Japalaci. Granica nastavlja u pravcu

jugoistoka zajedničkom hranicom K.O. Japlaci i K.O. Osenik do tromeđe katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Osenik i K.O. Japalaci. Granica nastavlja u pravcu jugozapada zajedničkom granicom K.O. Resnik i K.O. Japalaci do dolazi tačke br. 16 sa koordinatama $y = 6509728$ i $x = 4848979$ koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Budomlići i K.O. Japalaci. Granica nastavlja u pravcu jugoistoka i juga zajedničkom granicom K.O. Resnik i K.O. Budomlići do tačke br. 1 sa koordinatama $y = 6510167$ i $x = 4847897$, koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice Katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O. Resnik i K.O. Budmolići odakle je opis van urbanog područja Tarčin i počeo.

Pazarić

„Granica van urbanog područja Pazarić počinje od tačke 1 sa koordinatama $y = 6514267$ i $x = 4852184$ (koja se nalazi na četveromeđi Katastarskih općina: Hadžići, Zovik, Pazarić i Drozgometva). Granica dalje produžava u pravcu jugozapada zajedničkom granicom K.O. Zovik i K.O. Hadžići i dolazi do tačke br. 2 sa koordinatama $y = 6515685$ i $x = 4851703$ (koja se nalazi na željezničkoj pruzi Sarajevo – Ploče) te produžava na jug željezničkom prugom Sarajevo – Ploče (obuhvata je) i dolazi do tačke br. 3 sa koordinatama koordinatama $y = 6515054$ i $x = 4849933$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Zovik i K.O. Lokve, i dolazi na tačku br. 4 sa koordinatama $y = 6514851$ i $x = 4849018$ koja se nalazi na željezničkoj pruzi Ploče - Sarajevo, dalje nastavlja u pravcu zapada pomenutom prugom, skreće u pravcu juga putem k.č. 44 te nastavlja u istom pravcu idući putevima k.č. 619 i 896 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe k.č. 896 (put), 641 i 900/1, nastavlja u pravcu istoka te juga međama parcela k.č. 641, 640/1, 639, 638, 637 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 5 sa koordinatama $y = 6514688$ i $x = 4848090$, nastavlja ka jugu sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 900/1, dolazi na istočni rub parcele k.č. 685, nastavlja južnim međama parcela k.č. 686, 687, 688, 690, 692 (obuhvata ih) i dolazi na južni rub parcele k.č. 692. Granica dalje nastavlja u pravcu zapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 693, 695, 696, 697/2, 697/1, 698/2, 698/1, 910, 849, 848, 847, 794 i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama $y = 6514208$ i $x = 4847815$, produžava na sjever, te zapad međama parcela k.č. 794, 792, 795, 791, 790, 801 (obuhvata ih), potom skreće na jug međama parcela k.č. 800, 799, 798, 797/3, 797/5, 797/4 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 797/5. Nastavlja u pravcu zapda sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 797/6, 909, 818/5, 817, 815/2, 815/1, 814 i dolazi u tačku br. 7 sa koordinatama $y = 6513795$ i $x = 4847618$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Dub i K.O. Zovik. Granica produžava na jug pomenutih općina i dolazi u tačku br. 8 sa koordinatama $y = 6513714$ i $x = 4847213$ koja se nalazi na pomenutoj granici, zatim se lomi u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 1101, 1097, 1098, 546, 551, 552, 553, 554, 557, 559, 1127, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609/2 i dolazi u tačku br. 9 sa koordinatama $y = 6512806$ i $x = 4847419$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Pazarić i K.O. Dub. Ide u pravcu juga pomenutom granicom katastarskih općina i dolazi u tačku br. 10, sa koordinatama $y = 6512574$ i $x = 4846792$, koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Pazarić i K.O. Dub. Granica dalje nastavlja u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcelu k.č. 2215/1 i izlazi na put k.č. 2248 kojim produžava u pravcu sjevera i dolazi do južnog ruba parcele k.č. 2124. Granica se lomi u pravcu sjeverozapada sijekući parcele u pravoj liniji k.č. 2127, 2128, 2129, 2101/1, 2101/2, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2072, 2070, 2069 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2066, 2067 i 2069, odatle nastavlja u pravcu zapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 2067, 2064, 270, 269, 268, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000/1, 2000/2, 1977, 1976, 1979/1, 1971, 1970, 1968, 1966, 2247 (put) i dolazi do tačke br. 11 sa koordinatama $y = 6511205$ i $x = 4848611$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Resnik i K.O. Pazarić. Granica dalje nastavlja pomenutom zajedničkom granicom katastarskih općina i dolazi u tačku br. 12

sa koordinatama $y = 6510167$ i $x = 4847897$, koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O. Resnik i K.O. Budmolići. Granica nastavlja u pravcu sjevera i sjeverozapada zajedničkom granicom K.O. Resnik i K.O. Budmolići, dolazi br. 13 sa koordinatama $y = 6509728$ i $x = 4848979$ koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Budmolići i K.O. Japalaci. Granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka zajedničkom granicom K.O. Resnik i K.O. Japalaci do tromeđe katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Osenik i K.O. Japalaci, zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada zajedničkom granicom K.O. Japalaci i K.O. Osenik do tačke br. 14 sa koordinatama $y = 6508645$ i $x = 4849841$ koja se nalazi na tromeđi zajedničke granice katastarskih općina K.O. Resnik, K.O. Tarčin i K.O. Japalaci. Granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka i sjeverozapada zajedničkom granicom K.O. Osenik i K.O. Tarčin do tromeđe katastarskih općina K.O. Luke, K.O. Osenik i K.O. Tarčin, zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka zajedničkom granicom K.O. Osenik i K.O. Luke do tačke br. 15 sa koordinatama $y = 6510354$ i $x = 4851067$ koja se nalazi na zajedničkoj granici katastarskih općina K.O. Osenik i K.O. Luke. (međni kamen br. 7), dalje nastavlja u pravcu juga i jugoistoka putevima k.č. 462 i 333, zatim u pravoj liniji siječe parcele k.č. 64 i 65 i dolazi do međnog kamena br. 11 koji se nalazi na zajedničkoj granici K.O. Osenik i K.O. Resnik. Granica ide pomenutom zajedničkom granicom K.O. u pravcu sjeveroistoka i dolazi do tačke br. 16 sa koordinatama $y = 6512064$ i $x = 4851925$ koja se nalazi na četveromeđi Katastarskih općina: Osenik, Resnik, Pazarić i Drozgometva, zatim nastavlja u pravcu istoka granicom K.O. Drozgometva i Pazarić i dolazi u tačku br. 1 sa koordinatama $y = 6514267$ i $x = 4852184$ koja se nalazi na četveromeđi K.O. Pazarić, Drozgometva, Zovik i Hadžići odakle je opis van urbanog područja Pazarić i počeo.“

U članu 14. brišu se tekstovi:

„Šavnici

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1129, 851/1 i 1101, ide u pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 1129, 1078/2, 1079/1, 1080, 1083, 1084, 1087, 1090, 1091 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1091. Odatle granica skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1101 i dolazi do trigonometra br 705/1 sa koordinatama $y = 6514376$ i $x = 4846533$ koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Zovik. Nastavlja u pravcu jugoistoka idući granicom između pomenutih katastarskih općina, te dolazi do trigonometra sa koordinatama $y = 6514726$ i $x = 4845268$, koji se nalazi na tromeđi katastarskih općina K.O. Dub, K.O. Zovik i K.O. Lokve. Nastavlja na istok idući zajedničkom granicom katastarskih općina K.O. Zovik i K.O. Lokve, dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama $y = 6515472$ i $x = 4845309$, koja se nalazi na zajedničkoj granici pomenutih katastarskih općina, odnosno, na ivici puta k.č. 1672 (put Hadžići – Bjelašnica), skreće u pravcu jugozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1672 (put Hadžići – Bjelašnica), 1646, 1656, dolazi do trigonometra br. 1302 sa koordinatama $y = 6514929$ i $x = 4843738$, koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Lokve. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka idući zajedničkom granicom između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Lokve, dolazi do trigonometra br. 1307/1 sa koordinatama $y = 6515806$ i $x = 4842812$, koji se nalazi na granici između gore pomenute dvije katastarske općine, skreće na zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1122, 1117, 1116, 1113 i dolazi do trigonometra br. 1309 sa koordinatama $y = 6512876$ i $x = 4842567$, koji se nalazi na parceli k.č. 1122, nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1122, 1110, 1111, 1704/1, 1704/2 i dolazi do trigonometra br. 53/2 sa koordinatama $y = 6511871$ i $x = 4843318$, koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Budmolići i

K.O.Dub,nastavlja na sjever idući granicom između pomenutih katastarskih općina,te dolazi do tromede katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O.Dub i K.O. Budmolići.Granica nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2251 i 2228, dolazi do tromede parcela k.č. 2228, 2227 (put) i 2245, nastavlja na sjeveroistok idući putem k.č. 2245 (ne obuhvata ga) i dolazi do tromede parcela k.č. 2221, 2245 (put) i 2223 (put),nastavlja dalje u istom pravcu idući zapadnom međom parcele k.č. 2221 (obuhvata ga), izlazi na put k.č. 2245 te obuhvatajući ga dolazi do raskršća puteva k.č. 2223, 2246, 2245 i 2246. Skreće u pravcu juga te jugoistoka idući putevima k.č. 2246, 2247 (obuhvata ih) i dolazi do tromede parcela k.č. 2215, 2247 (put) i 985. Nastavlja na sjever idući zajedničkom granicom između dvije katastarske općine K.O.Pazarić i K.O.Dub, te dolazi do međne betonske biljege br.3 koja se nalazi na granici između gore pomenutih katastarskih općina,skreće na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 645 (put),643, 642, 641, 640/1, 639/2, 638, 637/1, 637/2, 652, 654, 656, 1128, 657, 658, 659, 660, 968, 967. 966 i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 961. Dalje granica nastavlja u pravcu juga te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 966, 1130 (put),1015/1, 1005, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1039/1, 1041, 1042, 1101, 1050/1, 1061/2, dolazi do dvomeđe parcela k.č. 1061/2 i 1051/2, skreće na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1061/2, 1062, 1066, 1065, 1101, dolazi u tačku br.1 sa koordinatama $y = 6\ 513\ 530$ i $x = 4\ 846\ 304$ koja se nalazi na parceli k.č. 1101, skreće na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1073, 1068, 1071, 1077,1129, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.
Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O.Pazarić, K.O.Dub, K.O.Lokve, općina Hadžići.
Ukupna površina iznosi 1216,9 ha.

„Kamenolom „Ormanj“

Opis počinje od tačke br.1 sa koordinatama $y = 6\ 510\ 997$ i $x = 4\ 852\ 504$, koja se nalazi na parceli k.č. 347, skreće u pravcu sjevera u dužini od 500 m, dolazi u tačku br.2 sa koordinatama $y = 6\ 510\ 997$ i $y = 4\ 853\ 003$, koja se nalazi na parceli k.č. 834. skreće u pravcu istoka u dužini od 1005 m, dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama $y = 6\ 512\ 000$ i $x = 4853003$, koja se nalazi na parceli k.č. 3796, skreće u pravcu juga u dužini od 500 m, dolazi u tačku br.4 sa koordinatama $y = 6\ 512\ 000$ i $x = 4\ 852\ 504$, koja se nalazi na parceli k.č. 3796, skreće u pravcu zapada u dužini od 1005 m i dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.
Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Mokrine, K.O. Drozgometva i K.O. Osenik, općina Hadžići.
Ukupna površina iznosi 50,1 ha“.

U ostalom dijelu član 14. ostaje nepromijenjen.

Član 9.

Iza člana 14., u podnaslovu, iza riječi „Granice“ dodaju se riječi „građevinskog zemljišta“.

Član 10.

Na kraju člana 15. briše se tekst:

„Nišići

Granica polazi od tromede parcela k.č. 913, 918 i 920, nastavlja u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 913, 1608 (put), 1200, 1203, 1218/1, 1218/2, 1209, 1211 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1211, 1214, 1153, 1152. Granica produžava na jug idući međama parcela k.č. 1152, 1151, 1612 (put) (obuhvata ih) i dolazi do tromede parcela k.č. 1612 (put), 1270 i 1271, skreće u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1271, 1272, 1273, 1276 i dolazi na tromedu parcela k.č. 1276, 1277 i 1611 (put). Granica produžava na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1611 (put), 1326, 1325, 1324, 1323, 1304, 1612

(put) i izlazi na put k.č. 1375/1 kojim nastavlja u istom pravcu (obuhvata ga) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1385. Granica produžava u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1385, 1384 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1612, kojim produžava u pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1612 (put), 1616 (put) 1443, nastavlja na jugozapad idući međama parcela k.č. 1413, 1444, 1445 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1445. Granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1471, 1469, 1465, 1537, 1536 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1438, 1533 i 1536, granica produžava na jugozapad idući međama parcela k.č. 1553, 1527, 1526, 1525, 1524 i dolazi jugozapadni rub parcele k.č. 1524. Granica namjene produžava na zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1615 (put), 1670, 1665, 1664, 1670 i dolazi na lijevu obalu Ivanjskog potoka kojim produžava na jugozapad (obuhvata ga) i dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama $y = 6538482$ i $x = 4878016$, koja se nalazi na lijevoj obali Ivanjskog potoka. Granica produžava u pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1898, 1897, 1918, 1867, 1912, 1671, 1669, 1668, 1665, 1663, 1664, 1674, 1672 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1672 (put), 1675, 1676 i 1677. Granica namjene produžava na sjever idući međama parcela k.č. 1677, 1678, 1680, 1683, 1692 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1694, 1695, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1695, 1698 i 1699. Granica nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1698, 1701/2, 1701/1, 1702 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1700/1, zatim ide u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1703, 1704, 1820, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1820, 1763 i 1151. Granica potom produžava u pravcu sjeveroistoka, sjevera te sjeverozapada, idući međama parcel ak.č. 1151, 1754, 1762, 1757/2, 1757/1, 1758, 1759, 1760, 1771, 1773, 1774, 1779, 1780, 1294, 1295, 1328, 1331/1, 1330, 1332, 1322, 1341/4, 1346, 1358, 1360, 1361 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1362. Granica namjene nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1368, 1367, 1212, 1909, 1206, 1205, 1197/1, 1202, 1206/2, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1206/2, zatim se lomi idući na istok, te sjeveroistok međama parcela, k.č. 1193/2, 1191, 1190, 1189, 1186/2, 1187/2, 1129, 1118, 1115, 1132, 1133, 1136, 1135 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1135, 1137 i 1053. Granica nastavlja na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1053 i 1014 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1015, zatim produžava na sjever idući međama parcela k.č. 1015, 1017, 1019, 1022, 1033/2 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1033/2. Granica produžava na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1911 (put), 1042, 837/2, 856, 857, 855, 854, 852 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 852, 851 i 876, zatim se lomi na istok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 876, 876, 875, 877, 874, 872, 873, 905/2 (put) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama $y = 6540372$ i $x = 4881314$ koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 905/2 (put) i 905/1. Granica produžava na jug, te istok idući međama parcela k.č. 905/2, 908/2, 907/2, 907/1, 910, 917, (obuhvata ih) i dolazi u tačku broj 3 sa koordinatama $y = 6540573$ i $x = 4881041$, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 917 i 1038/1, granica produžava na istok sjekući u pravoj liniji parcela k.č. 1038/1, 1613, 1640, 1035 i dolazi u tačku broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1035, a ima koordinate $y = 6540841$ i $x = 4881107$. Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera, te istoka uz zaštitni koridor magistralnog gasovoda, granica potom produžava u pravcu juga idući putem k.č. 120 (obuhvata ga), i dolazi na tromeđu parcela k.č. 120 (put), 88 i 87, zatim produžava u pravcu istoka, te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 88, 1013, 1012, 1011, 1009, 1008, 110, 109, 108, 107 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 106, 107 i 606. Granica produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 606, 607, 608, 609, 615, 617, 618, 979, 983, 978, 677, 676, 678, 682, 684, 690, 691, 696, 697/2, 701, 702 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 702, 705 i 926, zatim skreće u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 926, 1609, 911, i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 921, nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 921, 919, 918 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, K.O. Nišići, općina Ilijaš.
Ukupna površina namjene iznosi P= 801,3 ha.

Iz ovog opisa se izuzima površina zaštitnih koridora magistralnog gasovoda površine P=24,6 ha i magistralnog puta M18 površine P= 19,5 ha, te površine građevinskog zemljišta namjenjenog za stanovanje P= 126,0 ha.

U ostalom dijelu član 15. ostaje nepromijenjen.

Član 11.

U članu 16. briše se tekst:

„Bjelašnica, Igman, Grkarica

Granica sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica utvrđena Prostornim planom KS počinje od tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica, koja se nalazi na sjeveroistočnoj strani namjene sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica, dalje nastavlja u pravcu jugoistoka putem k.č. 3067 sve do tromede parcela k.č. 3067 (put), 688 i 689, te nastavlja granicom parcela k.č. 689, 686, 711, 710, 712/5, 712/4, 712/3, 713, 712/1, 704, 707, 717, 718, 716, 715, 839, 850, 853 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 3708, Regionalni put Kijevo-Bjelašnica, kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sve do granice općina Ilidža i Trnovo, te nastavlja granicom općina sve do tačke sa koordinatama $y = 6526991$, $x = 4843895$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 649/1 i 648. Granica dalje nastavlja u pravcu juga granicom parcele k.č. 649/1 (obuhvata je), te dolazi do tromede parcela k.č. 3048 (potok Presjenica), 1187/2 i 649/1, 1. Od pomenute tromede granica nastavlja u pravcu jugozapada uzvodno potokom Presjenica k.č. 3048 te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6525947$, $x = 4841126$ koja se nalazi na potoku Presjenica, na parceli k.č. 2889, od spomenute tačke granica nastavlja u pravcu istoka, sijekuci parcelu k.č. 2889, do tačke sa koordinatama $y = 6526083$, $x = 4841114$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 2889 i 2887, te nastavlja granicom parcele k.č. 2889 (obuhvata je), te dolazi na raskrsnicu puteva k.č. 3075 i 2880. Od pomenute raskrsnice granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka putem k.č. 2880 do Regionalnog puta Grkarica-Trnovo, kojim nastavlja sve do presjeka Regionalnog puta Grkarica-Trnovo sa putem k.č. 3077 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka sve do tromede parcela k.č. 2648, 2651 i 3077 (put). Od pomenute tromede granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcela k.č. 2654, 2652, 2654, 2655, 5656 (obuhvata ih) do sjeverne medne tačka parcele k.č. 2656, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekuci parcelu k.č. 2648 (K.O. Presjenica), 3735 (put) i 1274 (K.O. Dejčići), te dolazi na tromedu parcela k.č. 1274, 1273 i 930 (K.O. Dejčići), te nastavlja granicom parcela k.č. 1273, 931, 939/1, 939/2, 942, 941, 946, 947, 951, 950, 961/4, 961/1, 961/3 (obuhvata ih), te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6528322$, $x = 4840957$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 960 i 911, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do tromede parcela k.č. 903, 904 i 911, te nastavlja u pravcu istoka sijekuci parcele k.č. 911, 3732 (put) i 888 do tromede parcela k.č. 888, 1132 i 1134. Od pomenute tromede granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcela k.č. 1132, 1133, 1135, 883 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3733 kojim nastavlja u pravcu istoka do tačke sa koordinatama $y = 6529330$, $x = 4840973$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 808 i 3733 (put). Od pomenute tačke granica nastavlja u pravcu jugoistoka sijekuci parcele k.č. 808, 810, 812, 830 do tromede parcela k.č. 832, 830 i 811, te nastavlja granicom parcela k.č. 832, 828, 1159, 1829, 1832, 1833, 1834, 1835/2, 1839, 1840, 1864, 1862, 1860 (obuhvata ih), te dolazi na tromedu parcela k.č. 1858, 1860 i 1859, nastavlja u pravcu jugozapada sijekuci parcele k.č. 1858, 1924, 1925, 1926, 1921, 1919, 1920, te dolazi na tromedu parcela k.č. 1920, 1916 i 1915, te nastavlja granicom parcela k.č. 1915, 1900, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3734 kojim nastavlja u

pravcu jugozapada, zatim putem k.č. 3735/1 u pravcu jugozapada do tromeđe parcela k.č. 3735/1 (put), 1982 i 1603. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeverozapada granicom parcele k.č. 1603 (obuhvata je), presijeca Regionalni put Grkarica-Trnovo k.č. 3731/1, te nastavlja granicama parcela k.č. 1601/1, 3736/1, 3394/1 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 3736/1 kojim nastavlja u pravcu juga do tačke sa koordinatama $y = 6526456$, $x = 4838492$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3736/1 i 1423 te nastavlja u pravcu jugozapada do tačke sa koordinatama $y = 6525918$, $x = 4838280$ koja se nalazi na parceli k.č. 1423, te nastavlja u pravcu zapada do tačke sa koordinatama $y = 6525402$, $x = 4838321$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1423 i 3431 (put). Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada putem k.č. 3748 do do tačke sa koordinatama $y = 6524969$, $x = 4838148$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3746 (put) i 3747, te nastavlja u pravcu juga preko kote 1433 do tačke sa koordinatama $y = 6525023$, $x = 4837874$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3749 (put) i 3747 (K.O. Dejčići), te do tačke sa koordinatama $y = 6524676$, $x = 4837560$, te do tačke sa koordinatama $y = 6524256$, $x = 4837536$, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 3746, 320 i 330/2 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada granicom parcela k.č. 330/2, 331/3, 331/2, 331/4, 332, 338/1, 338/2, 354 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 354, 355 i 337/2, nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 355, 357/5, 357/4, 357/3, 357/2, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/2, 357/1 i 359, te nastavlja granicom parcele 357/1 (obuhvata je), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/1, 360 i 359, te nastavlja u pravcu jugoistoka sijekući parcele 360, 359 i 463, te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 463, 470, 468 i 469, te nastavlja granicom parcela k.č. 469, 472, 475 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 475, 474 i 476, granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 476 i 478 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 478, 476 i 450/1, nastavlja granicom parcele k.č. 450/1 (obuhvata je), te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 450/1, 478, 449/1 i 538. Od pomenute četveromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 449/1, 446 i 447, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 447, 443, 548, te nastavlja granicom parcela k.č. 443, 635, 636, 637, 646, 647/1, 647/2 (obuhvata ih), presijeca put k.č. 3006, te dolazi do zaštitnog koridora Lokalnog puta Bjelašnica-Sinanovići kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka do tačke sa koordinatama $y = 6522688$, $x = 4836741$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 430 i 421, te nastavlja granicom parcela k.č. 421, 422, 423, 701/1, 700/2, 701/2, 702 (obuhvata ih), te te dolazi do tromeđe parcela k.č. 702, 705/1 i 703. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č. 703, 704, 708, 709, 711, 718, 713, 714 do tromeđe parcela k.č. 714, 395 i 249, te nastavlja granicom parcela k.č. 395, 394, 263, 262 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 262, 270 i 297, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č. 297, 311 i 312 do tromeđe parcela k.č. 312, 314/1 i 316/2, te nastavlja do tromeđe parcela k.č. 316/8, 316/1 i 3050/5, te nastavlja granicom parcela k.č. 316/1 i 3050/6 (obuhvata ih), te nastavlja granicom parcela k.č. 3050/5, 3050/1, 3050/4, 3050/4 (ne obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3050/3, 3050/2 i 3047/1 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u luku u pravcu sjeverozapada ispod planinskog vrha Šiljak sijekući parcelu k.č. 3047/1 do tačke sa koordinatama $y = 6522640$, $x = 4838955$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3099 (put) i 3047/1, te nastavlja putem k.č. 3099 (K.O. Presjenica) sve do vrha Bjelašnice kojeg obuhvata, te nastavlja pored Kotlova do tačke sa koordinatama $Y = 6521333$, $X = 4840660$ (kota 1780) koja se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do trigonometra 1316 (kota 1594,3) koji se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeverozapada do tačke sa koordinatama $y = 6521259$, $x = 4842596$ koja se nalazi na parceli k.č. 3082, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka stazom do puta k.č. 3096 kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sve do njegovog kraja. Granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada u pravoj liniji do početka puta k.č. 3095 kojim nastavlja sve do do tačke sa koordinatama $y = 6520760$, $x = 4844652$ koja se nalazi na granici općina Trnovo i Hadžići, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom općina Trnovo-

Hadžići sve do tromeđe općina Trnovo, Hadžići i Ilidža. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka granicom općina Trnovo-Ilidža sve do tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica odakle je granica namjene i počela.

Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica, K.O. Šabići i K.O. Dejčići, općina Trnovo. Ukupna površina namjene iznosi 3176,48 ha.

Divčići

Granica sporta i rekreacije Divčići utvrđena Prostornim planom KS počinje od tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112 K.O. Ilovica, koja se nalazi na jugozapadnoj strani namjene Divčića, dalje nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcele k.č. 1112 (obuhvata je), izlazi na put k.č. 1367 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka, odnosno ide granicom razmjera geodetskih planova 1:2500 i 1:5000, obuhvata parcele k.č. 1159, 1116, 1117, 1115, 1126, 1134, 1133, 1137, 1147, 1148 i 1149 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1149, 1150 i 1425 KO Ilovica. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2314, 2319 i 2315/1 K.O. Rijeka, zatim nastavlja granicom parcela k.č. 2315/1, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2242 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2319, 2242 i 2241, te nastavlja u pravcu jugozapada do tačke sa koordinatama $y = 6538598$, $x = 4840168$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1941/1 i 2319, granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada granicom parcela k.č. 2319, 2235, 2240, 2230/2, 2230/1, 2232, 2214, 2212, 2209/1, 2214, 2216, 2217, 2209/2, 2206, 2205, 2196, 2199, 2000, 2191, 2190, 2188, 2179, 2177, 2176, 2175, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do granice međuentitetske linije utvrđene po mirovnom sporazumu iz Dejtona kojom nastavlja na istok sve do tromeđe parcela k.č. 3222, 3223 i 4109 (put) K.O. Delijaš. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu juga sijekući parcele k.č. 3323 i 3359, od tačke sa koordinatama $y = 6543140$, $x = 4841205$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3359 i 3366, te nastavlja granicom parcela k.č. 3359, 3324, 3327, 3325, 3310, 3311 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3311, 3308 i 3307, granica dalje nastavlja u poluluku sijekući parcele k.č. 3303 i 3282/1 te dolazi do izvora Boljačko i nastavlja potokom Boljačica, dolazi do ušća potoka Boljačice i Ridana nastavlja uzvodno potokom Ridan sve do puta k.č. 2967, nastavlja u pravcu juga putem k.č. 2967 sve do tromeđe parcela k.č. 2967 (put), 279 i 1908. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada granicom parcela k.č. 279, 278, 277, 276 (obuhvata ih) K.O. Delijaš, te dolazi do planiranog Regionalnog puta Trnovo-Goražde, kojim nastavlja u pravcu sjeverozapada sve do tačke sa koordinatama $y = 6541211$, $x = 4838850$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 375 i 374 K.O. Rijeka, granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 375 do tromeđe parcela k.č. 375, 376 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu zapada sijekući parcelu k.č. 1920 (put) i 1442, do tromeđe parcela k.č. 1442, 1444 i 1445, granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1445, 1447/1 i 1450 do tromeđe parcela k.č. 1449, 1431 i 1450, te nastavlja granicama parcela k.č. 1431, 1037, 1036, 1035, 416, 426, 443/3, 444, 445, 448, 449 (obuhvata ih), te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6540097$, $x = 4839056$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 449 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 774/1 do tromeđe parcela k.č. 774/1, 774/2 i 768, te nastavlja u pravcu juga granicom parcela k.č. 768, 775, 789 (obuhvata ih), sve do tromeđe parcela k.č. 789, 1099 i 1098. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 789 sve do tromeđe parcela k.č. 789, 939 i 1137 (put), te nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 936, 931, 930, 912 (put), 1206, 1209, 1210/1, 1211/1 i 1215, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1215, 1217 i 1216, te nastavlja granicom parcela k.č. 1216, 894, 893, 892 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do planiranog Regionalnog puta Trnovo-

Goražde, kojim nastavlja u pravcu jugozapada i sjeverozapada sve do tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112 K.O. Ilovica odakle je granica namjene sporta i rekreacije Divčiči i počela.
Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Ilovica, K.O. Rijeka i K.O. Delijaš, općina Trnovo.
Ukupna površina namjene iznosi 1195,56 ha.“

Član 12.

Iza člana 16. dodaje se novi podnaslov i član 16 a. koji glase:

„Granica drugih građevinskih zemljišta Sport i rekreacija

Član 16 a.

Bjelašnica, Igman, Grkarica

Granica sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica utvrđena Prostornim planom KS počinje od tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica, koja se nalazi na sjeveroistočnoj strani namjene sporta i rekreacije Bjelašnica, Igman i Grkarica, dalje nastavlja u pravcu jugoistoka putem k.č. 3067 sve do tromeđe parcela k.č. 3067 (put), 688 i 689, te nastavlja granicom parcela k.č. 689, 686, 711, 710, 712/5, 712/4, 712/3, 713, 712/1, 704, 707, 717, 718, 716, 715, 839, 850, 853 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 3708, Regionalni put Kijevo-Bjelašnica, kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sve do granice općina Ilidža i Trnovo, te nastavlja granicom općina sve do tačke sa koordinatama $y = 6526991$, $x = 4843895$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 649/1 i 648. Granica dalje nastavlja u pravcu juga granicom parcele k.č. 649/1 (obuhvata je), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3048 (potok Presjenica), 1187/2 i 649/1, 1. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada uzvodno potokom Presjenica k.č. 3048 te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6525947$, $x = 4841126$ koja se nalazi na potoku Presjenica, na parceli k.č. 2889, od spomenute tačke granica nastavlja u pravcu istoka, sijekući parcelu k.č. 2889, do tačke sa koordinatama $y = 6526083$, $x = 4841114$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 2889 i 2887, te nastavlja granicom parcele k.č. 2889 (obuhvata je), te dolazi na raskrsnicu puteva k.č. 3075 i 2880. Od pomenute raskrsnice granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka putem k.č. 2880 do Regionalnog puta Grkarica-Trnovo, kojim nastavlja sve do presjeka Regionalnog puta Grkarica-Trnovo sa putem k.č. 3077 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka sve do tromeđe parcela k.č. 2648, 2651 i 3077 (put). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcela k.č. 2654, 2652, 2654, 2655, 5656 (obuhvata ih) do sjeverne međne tačka parcele k.č. 2656, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcelu k.č. 2648 (K.O. Presjenica), 3735 (put) i 1274 (K.O. Dejčići), te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1274, 1273 i 930 (K.O. Dejčići), te nastavlja granicom parcela k.č. 1273, 931, 939/1, 939/2, 942, 941, 946, 947, 951, 950, 961/4, 961/1, 961/3 (obuhvata ih), te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6528322$, $x = 4840957$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 960 i 911, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do tromeđe parcela k.č. 903, 904 i 911, te nastavlja u pravcu istoka sijekući parcele k.č. 911, 3732 (put) i 888 do tromeđe parcela k.č. 888, 1132 i 1134. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcela k.č. 1132, 1133, 1135, 883 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3733 kojim nastavlja u pravcu istoka do tačke sa koordinatama $y = 6529330$, $x = 4840973$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 808 i 3733 (put). Od pomenute tačke granica nastavlja u pravcu jugoistoka sijekući parcele k.č. 808, 810, 812, 830 do tromeđe parcela k.č. 832, 830 i 811, te nastavlja granicom parcela k.č. 832, 828, 1159, 1829,

1832, 1833, 1834, 1835/2, 1839, 1840, 1864, 1862, 1860 (obuhvata ih), te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1858, 1860 i 1859, nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1858, 1924, 1925, 1926, 1921, 1919, 1920, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1920, 1916 i 1915, te nastavlja granicom parcela k.č. 1915, 1900, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907 (obuhvata ih), te izlazi na put k.č. 3734 kojim nastavlja u pravcu jugozapada, zatim putem k.č. 3735/1 u pravcu jugozapada do tromeđe parcela k.č. 3735/1 (put), 1982 i 1603. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeverozapada granicom parcele k.č. 1603 (obuhvata je), presijeca Regionalni put Grkarica-Trnovo k.č. 3731/1, te nastavlja granicama parcela k.č. 1601/1, 3736/1, 3394/1 (obuhvata ih), izlazi na put k.č. 3736/1 kojim nastavlja u pravcu juga do tačke sa koordinatama $y = 6526456$, $x = 4838492$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3736/1 i 1423 te nastavlja u pravcu jugozapada do tačke sa koordinatama $y = 6525918$, $x = 4838280$ koja se nalazi na parceli k.č. 1423, te nastavlja u pravcu zapada do tačke sa koordinatama $y = 6525402$, $x = 4838321$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1423 i 3431 (put). Granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada putem k.č. 3748 do do tačke sa koordinatama $y = 6524969$, $x = 4838148$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3746 (put) i 3747, te nastavlja u pravcu juga preko kote 1433 do tačke sa koordinatama $y = 6525023$, $x = 4837874$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3749 (put) i 3747 (K.O. Dejčići), te do tačke sa koordinatama $y = 6524676$, $x = 4837560$, te do tačke sa koordinatama $y = 6524256$, $x = 4837536$, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 3746, 320 i 330/2 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada granicom parcela k.č. 330/2, 331/3, 331/2, 331/4, 332, 338/1, 338/2, 354 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 354, 355 i 337/2, nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 355, 357/5, 357/4, 357/3, 357/2, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/2, 357/1 i 359, te nastavlja granicom parcele 357/1 (obuhvata je), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 357/1, 360 i 359, te nastavlja u pravcu jugoistoka sijekući parcele 360, 359 i 463, te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 463, 470, 468 i 469, te nastavlja granicom parcela k.č. 469, 472, 475 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 475, 474 i 476, granica dalje nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 476 i 478 te dolazi do tromeđe parcela k.č. 478, 476 i 450/1, nastavlja granicom parcele k.č. 450/1 (obuhvata je), te dolazi do četveromeđe parcela k.č. 450/1, 478, 449/1 i 538. Od pomenute četveromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 449/1, 446 i 447, te dolazi do tromeđe parcela k.č. 447, 443, 548, te nastavlja granicom parcela k.č. 443, 635, 636, 637, 646, 647/1, 647/2 (obuhvata ih), presijeca put k.č. 3006, te dolazi do zaštitnog koridora Lokalnog puta Bjelašnica-Sinanovići kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka do tačke sa koordinatama $y = 6522688$, $x = 4836741$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 430 i 421, te nastavlja granicom parcela k.č. 421, 422, 423, 701/1, 700/2, 701/2, 702 (obuhvata ih), te te dolazi do tromeđe parcela k.č. 702, 705/1 i 703. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č. 703, 704, 708, 709, 711, 718, 713, 714 do tromeđe parcela k.č. 714, 395 i 249, te nastavlja granicom parcela k.č. 395, 394, 263, 262 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 262, 270 i 297, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući parcele k.č. 297, 311 i 312 do tromeđe parcela k.č. 312, 314/1 i 316/2, te nastavlja do tromeđe parcela k.č. 316/8, 316/1 i 3050/5, te nastavlja granicom parcela k.č. 316/1 i 3050/6 (obuhvata ih), te nastavlja granicom parcela k.č. 3050/5, 3050/1, 3050/4, 3050/4 (ne obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3050/3, 3050/2 i 3047/1 (K.O. Šabići). Od pomenute tromeđe granica nastavlja u luku u pravcu sjeverozapada ispod planinskog vrha Šiljak sijekući parcelu k.č. 3047/1 do tačke sa koordinatama $y = 6522640$, $x = 4838955$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3099 (put) i 3047/1, te nastavlja putem k.č. 3099 (K.O. Presjenica) sve do vrha Bjelašnice kojeg obuhvata, te nastavlja pored Kotlova do tačke sa koordinatama $Y = 6521333$, $X = 4840660$ (kota 1780) koja se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka do trigonometra 1316 (kota 1594,3) koji se nalazi na parceli k.č. 3082/1, te nastavlja u pravcu sjeverozapada do tačke sa koordinatama $y = 6521259$, $x =$

4842596 koja se nalazi na parceli k.č. 3082, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka stazom do puta k.č. 3096 kojim nastavlja u pravcu sjeveroistoka sve do njegovog kraja. Granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada u pravoj liniji do početka puta k.č. 3095 kojim nastavlja sve do do tačke sa koordinatama $y = 6520760$, $x = 4844652$ koja se nalazi na granici općina Trnovo i Hadžići, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom općina Trnovo-Hadžići sve do tromeđe općina Trnovo, Hadžići i Ilidža. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka granicom općina Trnovo-Ilidža sve do tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici općina Ilidža i Trnovo, odnosno na granici parcela k.č. 3067 (put) i 724 K.O. Presjenica odakle je granica namjene i počela.

Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Presjenica, K.O. Šabići i K.O. Dejčići, općina Trnovo. Ukupna površina namjene iznosi 3176,48 ha.

Divčići

Granica sporta i rekreacije Divčići utvrđena Prostornim planom KS počinje od tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112 K.O. Ilovica, koja se nalazi na jugozapadnoj strani namjene Divčića, dalje nastavlja u pravcu sjeveroistoka granicom parcele k.č. 1112 (obuhvata je), izlazi na put k.č. 1367 kojim nastavlja u pravcu jugoistoka, odnosno ide granicom razmjera geodetskih planova 1:2500 i 1:5000, obuhvata parcele k.č. 1159, 1116, 1117, 1115, 1126, 1134, 1133, 1137, 1147, 1148 i 1149 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 1149, 1150 i 1425 KO Ilovica. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2314, 2319 i 2315/1 K.O. Rijeka, zatim nastavlja granicom parcela k.č. 2315/1, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2242 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 2319, 2242 i 2241, te nastavlja u pravcu jugozapada do tačke sa koordinatama $y = 6538598$, $x = 4840168$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1941/1 i 2319, granica dalje nastavlja u pravcu sjeverozapada granicom parcela k.č. 2319, 2235, 2240, 2230/2, 2230/1, 2232, 2214, 2212, 2209/1, 2214, 2216, 2217, 2209/2, 2206, 2205, 2196, 2199, 2000, 2191, 2190, 2188, 2179, 2177, 2176, 2175, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do granice međuentitetske linije utvrđene po mirovnom sporazumu iz Dejtona kojom nastavlja na istok sve do tromeđe parcela k.č. 3222, 3223 i 4109 (put) K.O. Delijaš. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu juga sijekući parcele k.č. 3323 i 3359, od tačke sa koordinatama $y = 6543140$, $x = 4841205$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 3359 i 3366, te nastavlja granicom parcela k.č. 3359, 3324, 3327, 3325, 3310, 3311 (obuhvata ih), te dolazi do tromeđe parcela k.č. 3311, 3308 i 3307, granica dalje nastavlja u poluluku sijekući parcele k.č. 3303 i 3282/1 te dolazi do izvora Boljačko i nastavlja potokom Boljačica, dolazi do ušća potoka Boljačice i Ridana nastavlja uzvodno potokom Ridan sve do puta k.č. 2967, nastavlja u pravcu juga putem k.č. 2967 sve do tromeđe parcela k.č. 2967 (put), 279 i 1908. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u pravcu jugozapada granicom parcela k.č. 279, 278, 277, 276 (obuhvata ih) K.O. Delijaš, te dolazi do planiranog Regionalnog puta Trnovo-Goražde, kojim nastavlja u pravcu sjeverozapada sve do tačke sa koordinatama $y = 6541211$, $x = 4838850$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 375 i 374 K.O. Rijeka, granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 375 do tromeđe parcela k.č. 375, 376 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu zapada sijekući parcelu k.č. 1920 (put) i 1442, do tromeđe parcela k.č. 1442, 1444 i 1445, granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcele k.č. 1445, 1447/1 i 1450 do tromeđe parcela k.č. 1449, 1431 i 1450, te nastavlja granicama parcela k.č. 1431, 1037, 1036, 1035, 416, 426, 443/3, 444, 445, 448, 449 (obuhvata ih), te dolazi do tačke sa koordinatama $y = 6540097$, $x = 4839056$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 449 i 1920 (put), te nastavlja u pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 774/1 do tromeđe parcela k.č. 774/1, 774/2 i 768, te nastavlja u pravcu juga granicom parcela k.č. 768, 775, 789 (obuhvata ih), sve do tromeđe parcela k.č. 789, 1099 i 1098. Od pomenute tromeđe granica nastavlja u

pravcu jugozapada sijekući parcelu k.č. 789 sve do tromeđe parcela k.č. 789, 939 i 1137 (put), te nastavlja u pravcu zapada sijekući parcele k.č. 936, 931, 930, 912 (put), 1206, 1209, 1210/1, 1211/1 i 1215, te dolazi na tromeđu parcela k.č. 1215, 1217 i 1216, te nastavlja granicom parcela k.č. 1216, 894, 893, 892 (obuhvata ih) K.O. Rijeka, te dolazi do planiranog Regionalnog puta Trnovo–Goražde, kojim nastavlja u pravcu jugozapada i sjeverozapada sve do tačke sa koordinatama $y = 6537676$, $x = 4839170$ koja se nalazi na granici parcela k.č. 1088 i 1112 K.O. Ilovica odakle je granica namjene sporta i rekreacije Divčići i počela. Sve navedene parcele nalaze se u K.O. Ilovica, K.O. Rijeka i K.O. Delijaš, općina Trnovo. Ukupna površina namjene iznosi 1195,56 ha.

Nišići

Granica polazi od tromeđe parcela k.č. 913, 918 i 920, nastavlja u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 913, 1608 (put), 1200, 1203, 1218/1, 1218/2, 1209, 1211 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1211, 1214, 1153, 1152. Granica produžava na jug idući međama parcela k.č. 1152, 1151, 1612 (put) (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1612 (put), 1270 i 1271, skreće u pravcu jugoistoka sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1271, 1272, 1273, 1276 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1276, 1277 i 1611 (put). Granica produžava na jugozapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1611 (put), 1326, 1325, 1324, 1323, 1304, 1612 (put) i izlazi na put k.č. 1375/1 kojim nastavlja u istom pravcu (obuhvata ga) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1385. Granica produžava u pravcu istoka idući međama parcela k.č. 1385, 1384 (obuhvata ih) i izlazi na put k.č. 1612, kojim produžava u pravcu jugozapada (obuhvata ga) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1612 (put), 1616 (put) 1443, nastavlja na jugozapad idući međama parcela k.č. 1413, 1444, 1445 (obuhvata ih) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1445. Granica nastavlja u pravcu jugozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1471, 1469, 1465, 1537, 1536 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1438, 1533 i 1536, granica produžava na jugozapad idući međama parcela k.č. 1553, 1527, 1526, 1525, 1524 i dolazi jugozapadni rub parcele k.č. 1524. Granica namjene produžava na zapad sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1615 (put), 1670, 1665, 1664, 1670 i dolazi na lijevu obalu Ivanjskog potoka kojim produžava na jugozapad (obuhvata ga) i dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama $y = 6538482$ i $x = 4878016$, koja se nalazi na lijevoj obali Ivanjskog potoka. Granica produžava u pravcu sjeverozapada sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1898, 1897, 1918, 1867, 1912, 1671, 1669, 1668, 1665, 1663, 1664, 1674, 1672 i dolazi na četveromeđu parcela k.č. 1672 (put), 1675, 1676 i 1677. Granica namjene produžava na sjever idući međama parcela k.č. 1677, 1678, 1680, 1683, 1692 (obuhvata ih), nastavlja u istom pravcu sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1694, 1695, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1695, 1698 i 1699. Granica nastavlja u pravcu sjevera idući međama parcela k.č. 1698, 1701/2, 1701/1, 1702 (obuhvata ih) i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 1700/1, zatim ide u pravcu sjevera sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1703, 1704, 1820, i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1820, 1763 i 1151. Granica potom produžava u pravcu sjeveroistoka, sjevera te sjeverozapada, idući međama parcel ak.č. 1151, 1754, 1762, 1757/2, 1757/1, 1758, 1759, 1760, 1771, 1773, 1774, 1779, 1780, 1294, 1295, 1328, 1331/1, 1330, 1332, 1322, 1341/4, 1346, 1358, 1360, 1361 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1362. Granica namjene nastavlja na sjever sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1368, 1367, 1212, 1909, 1206, 1205, 1197/1, 1202, 1206/2, i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1206/2, zatim se lomi idući na istok, te sjeveroistok međama parcela, k.č. 1193/2, 1191, 1190, 1189, 1186/2, 1187/2, 1129, 1118, 1115, 1132, 1133, 1136, 1135 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 1135, 1137 i 1053. Granica nastavlja na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1053 i 1014 i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 1015, zatim produžava na sjever idući međama parcela k.č. 1015, 1017, 1019, 1022, 1033/2 i dolazi na sjeverozapadni rub parcele k.č. 1033/2. Granica produžava na sjeveroistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 1911 (put),

1042, 837/2, 856, 857, 855, 854, 852 i dolazi u tromeđu parcela k.č. 852, 851 i 876, zatim se lomi na istok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 876, 876, 875, 877, 874, 872, 873, 905/2 (put) i dolazi u tačku broj 2 sa koordinatama $y = 6540372$ i $x = 4881314$ koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 905/2 (put) i 905/1. Granica produžava na jug, te istok idući međama parcela k.č. 905/2, 908/2, 907/2, 907/1, 910, 917, (obuhvata ih) i dolazi u tačku broj 3 sa koordinatama $y = 6540573$ i $x = 4881041$, koja se nalazi na zajedničkoj međi parcela k.č. 917 i 1038/1, granica produžava na istok sjekući u pravoj liniji parcela k.č. 1038/1, 1613, 1640, 1035 i dolazi u tačku broj 4 koja se nalazi na parceli k.č. 1035, a ima koordinate $y = 6540841$ i $x = 4881107$. Granica namjene nastavlja u pravcu sjevera, te istoka uz zaštitni koridor magistralnog gasovoda, granica potom produžava u pravcu juga idući putem k.č. 120 (obuhvata ga), i dolazi na tromeđu parcela k.č. 120 (put), 88 i 87, zatim produžava u pravcu istoka, te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 88, 1013, 1012, 1011, 1009, 1008, 110, 109, 108, 107 (obuhvata ih) i dolazi na tromeđu parcela k.č. 106, 107 i 606. Granica produžava na jugoistok sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 606, 607, 608, 609, 615, 617, 618, 979, 983, 978, 677, 676, 678, 682, 684, 690, 691, 696, 697/2, 701, 702 i dolazi na tromeđu parcela k.č. 702, 705 i 926, zatim skreće u pravcu juga sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 926, 1609, 911, i dolazi na sjeveroistočni rub parcele k.č. 921, nastavlja u istom pravcu idući međama parcela k.č. 921, 919, 918 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Bijambare, K.O. Nišići, općina Ilijaš.

Ukupna površina namjene iznosi $P = 801,3$ ha.

Iz ovog opisa se izuzima površina zaštitnih koridora magistralnog gasovoda površine $P = 24,6$ ha i magistralnog puta M18 površine $P = 19,5$ ha, te površine građevinskog zemljišta namjenjenog za stanovanje $P = 126,0$ ha.

Šavnici

Opis počinje od tromeđe parcela k.č. 1129, 851/1 i 1101, ide u pravcu jugoistoka idući međama parcela k.č. 1129, 1078/2, 1079/1, 1080, 1083, 1084, 1087, 1090, 1091 (obuhvata ih) i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 1091. Odatle granica skreće u pravcu sjeveroistoka sjekući u pravoj liniji parcelu k.č. 1101 i dolazi do trigonometra br. 705/1 sa koordinatama $y = 6\ 514\ 376$ i $x = 4\ 846\ 533$ koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Zovik. Nastavlja u pravcu jugoistoka idući granicom između pomenutih katastarskih općina, te dolazi do trigonometra sa koordinatama $y = 6514726$ i $x = 4845268$, koji se nalazi na tromeđi katastarskih općina K.O. Dub, K.O. Zovik i K.O. Lokve. Nastavlja na istok idući zajedničkom granicom katastarskih općina K.O. Zovik i K.O. Lokve, dolazi u tačku broj 1 sa koordinatama $y = 6515472$ i $x = 4845309$, koja se nalazi na zajedničkoj granici pomenutih katastarskih općina, odnosno, na ivici puta k.č. 1672 (put Hadžići – Bjelašnica), skreće u pravcu jugozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1672 (put Hadžići – Bjelašnica), 1646, 1656, dolazi do trigonometra br. 1302 sa koordinatama $y = 6514929$ i $x = 4843738$, koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Lokve. Granica dalje nastavlja u pravcu jugoistoka idući zajedničkom granicom između dvije katastarske općine K.O. Dub i K.O. Lokve, dolazi do trigonometra br. 1307/1 sa koordinatama $y = 6\ 515\ 806$ i $x = 4\ 842\ 812$, koji se nalazi na granici između gore pomenute dvije katastarske općine, skreće na zapad sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1122, 1117, 1116, 1113 i dolazi do trigonometra br. 1309 sa koordinatama $y = 6\ 512\ 876$ i $x = 4\ 842\ 567$, koji se nalazi na parceli k.č. 1122, nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1122, 1110, 1111, 1704/1, 1704/2 i dolazi do trigonometra br. 53/2 sa koordinatama $y = 6\ 511\ 871$ i $x = 4\ 843\ 318$, koji se nalazi na granici između dvije katastarske općine K.O. Budmolići i K.O. Dub, nastavlja na sjever idući granicom između pomenutih katastarskih

općina, te dolazi do tromeđe katastarskih općina K.O. Pazarić, K.O. Dub i K.O. Budmolići. Granica nastavlja u pravcu sjeverozapada sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 2251 i 2228, dolazi do tromeđe parcela k.č. 2228, 2227 (put) i 2245, nastavlja na sjeveroistok idući putem k.č. 2245 (ne obuhvata ga) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2221, 2245 (put) i 2223 (put), nastavlja dalje u istom pravcu idući zapadnom međom parcele k.č. 2221 (obuhvata ga), izlazi na put k.č. 2245 te obuhvatajući ga dolazi do raskršća puteva k.č. 2223, 2246, 2245 i 2246. Skreće u pravcu juga te jugoistoka idući putevima k.č. 2246, 2247 (obuhvata ih) i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2215, 2247 (put) i 985. Nastavlja na sjever idući zajedničkom granicom između dvije katastarske općine K.O. Pazarić i K.O. Dub, te dolazi do međne betonske biljege br.3 koja se nalazi na granici između gore pomenutih katastarskih općina, skreće na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 645 (put), 643, 642, 641, 640/1, 639/2, 638, 637/1, 637/2, 652, 654, 656, 1128, 657, 658, 659, 660, 968, 967, 966 i dolazi na zapadni rub parcele k.č. 961. Dalje granica nastavlja u pravcu juga te sjeveroistoka idući međama parcela k.č. 966, 1130 (put), 1015/1, 1005, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1039/1, 1041, 1042, 1101, 1050/1, 1061/2, dolazi do dvomeđe parcela k.č. 1061/2 i 1051/2, skreće na jugoistok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1061/2, 1062, 1066, 1065, 1101, dolazi u tačku br.1 sa koordinatama $y = 6\ 513\ 530$ i $x = 4\ 846\ 304$ koja se nalazi na parceli k.č. 1101, skreće na istok sjekući u pravoj liniji parcele k.č. 1073, 1068, 1071, 1077, 1129, te dolazi do mjesta odakle je opis i počeo.

Sve gore navedene parcele nalaze se u K.O. Pazarić, K.O. Dub, K.O. Lokve, općina Hadžići. Ukupna površina iznosi 1216,9 ha.“

Član 13.

U članu 17. dodaje se nova alineja koja glasi:

„- Na izrazito nepovoljnim terenima za građenje – aktivna klizišta, građenje se može vršiti samo nakon izvođenja veoma detaljnih inženjersko-geoloških i geotehničkih istraživanja, sanacije terena i monitoringa saniranog klizišta“.

Član 14.

U članu 18. stav 2. riječi: „definisanim ovim Prostornim planom propisana je obaveza donošenja urbanističkih planova“, zamjenjuju se riječima „obavezno je donošenje urbanističkih planova koji su osnov za donošenje urbanističke saglasnosti“, a iza riječi građenja brišu se riječi „prvog i“.

Iza stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase:

„Na vanurbanim područjima namijenjenim za izgradnju sekundarnih naselja i centara zajednice sela utvrđuje se režim građenja trećeg stepena, a urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu ovog Prostornog plana, plana parcelacije i ove odluke o provođenju Prostornog plana.

Na područjima za seoske i ostala građevinska zemljišta utvrđuje se režim građenja četvrtog stepena, a urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu ovog Prostornog plana, plana parcelacije i ove odluke o provođenju Prostornog plana.“

Član 15.

Brišu se članovi 19. i 20.

Član 16.

Iza člana 18. dodaju se članovi 18 a. i 18 b. koji glase:

„Član 18 a.

Ako plan prostornog uređenja propisan kao osnova za donošenje urbanističke saglasnosti nije donesen, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja nosioca izrade plana.

Uz zahtjev za stručno mišljenje organi uprave obavezni su dostaviti slijedeće:

- ažurnu geodetsku podlogu sa prikazom stanja kontaktnih parcela,
- kopiju katastarskog plana,
- izvještaj i obradu predmetne lokacije sa stavom urbaniste,
- postojeće stanje infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, plin, PTT).

Nosilac izrade plana provjerava da li je zahtjev usaglašen sa planom prostornog uređenja šireg područja, uvjetima za planiranje na odnosnom području, zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, a koji neposredno ili posredno uređuju odnose u prostoru.

Positivno stručno mišljenje nosioca izrade plana sadrži urbanističko-tehničke uvjete za izgradnju i lokacionu dokumentaciju, a za veće građevine uvjete za izradu provedbenog plana.

Član 18 b.

Na vanurbanim područjima, za koja nije propisano donošenje provedbenog plana, ukoliko se pojavi potreba za izgradnjom građevina i površina u funkciji razvoja lokalne zajednice, Nosilac izrade plana će putem stručnog mišljenja propisati izradu provedbenog plana u skladu sa čl. 81.stav 4. Zakona o prostornom uređenju. “

Član 17.

U članu 21. briše se riječ „Prostornim“, a iza riječi „planom“ dodaju se riječi: „prostornog uređenja“.

Član 18.

U članu 22. stav 1., čl. 24., 25., 48. i 49. riječ „ruralni“ zamjenjuje se riječju „vanurbani“ u odgovarajućem padežnom obliku.

U članu 22. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Kuće za odmor (vikend kuće) mogu se graditi i na drugim zemljištima u skladu sa Prostornim planom Kantona Sarajevo, drugim prostorno-planskim dokumentima i zakonima i podzakonskim propisima kojima se reguliše korištenje odnosnog zemljišta.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3. u kojem u zadnjoj alineji riječi „sa članom 36“ zamjenjuju se riječima: „odgovarajućim odredbama“.

Član 19.

U članu 23. stav 2. Mijenja se i glasi:

„Izuzetno, na drugim područjima, van utvrđenog građevinskog zemljišta, općinsko vijeće, uz saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva, a na prijedlog općinskog načelnika, može utvrditi ostalo građevinsko zemljište za izgradnju građevina i površina u funkciji razvoja lokalne zajednice, a u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu.“

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Na područjima iz prethodnog stava, za koja nije propisano donošenje provedbenog plana, ukoliko se pojavi potreba za izgradnjom građevina i površina u funkciji razvoja lokalne zajednice, na zahtjev načelnika općine, Nosilac izrade plana će, putem stručnog mišljenja, propisati izradu provedbenog plana u skladu sa čl. 81.stav 4. Zakona o prostornom uređenju.“

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5. u kojem se iza riječi „i“ dodaje rimski broj: „IV“.

Član 20.

Iza člana 36. dodaje se novi član 36 a. i 36 b. koji glase:

„Član 36a

Građevine i zahvati u prostoru koje posebnim propisom budu označeni od značaja za Federaciju BiH, Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo definisati će se detaljnije u urbanističkim planovima i provedbnim planovima prostornog uređenja.

Član 36 b.

U izuzetnim slučajevima, kada je interes Kantona Sarajevo toliko izražen za izgradnjom građevina i drugih zahvata u prostoru od interesa za Kanton, na područjima koja su ovim Prostornim planom izvan građevinskog zemljišta, kanton Sarajevo može podnijeti inicijativu jedinicama lokalne samouprave da donesu odgovarajuće odluke o određivanju ostalog građevinskog zemljišta za te potrebe, uz provođenje mjera i postupaka koje omogućavaju takvo postupanje bez promjene ovog Prostornog plana.

U situacijama iz prethodnog stava, za složene građevine i zahvate u prostoru, kao i za grupacije građevina potrebno je donijeti provedbene planove prostornog uređenja.“

Član 21.

Brišu se članovi 37., 38. i 39.

Član 22.

U članu 40. stav 1. briše se riječ „kapaciteta“, a iza riječi „u“ riječi „proizvodne i privredne“ zamjenjuju se riječima „privredne zone koje mogu biti poslovne i proizvodne“.

U stavu 2. istog člana brišu se alineje 2, 3 i 4, a dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

„Izmještanje sa postojećih lokaliteta u centralnim dijelovima urbanih područja Kantona Sarajevo onih grana privrede kod kojih su znaci nepovoljnosti postojeće lokacije već izraženi ili se procjenjuje da će biti izraženi u narednom periodu a na njihovo mjesto planirati poslovno-radno-stambene zone.“

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 3. u kojoj se riječi „ruralnim sredinama“ zamjenjuju riječima „vanurbanim područjima“.

Član 23.

Član 42. se mijenja i glasi:

„Smještaj kapaciteta kao što su: robni terminali, robno-transportni centri, posebne vrste tržnih i uslužnih centara, tehnološki parkovi, naučno-istraživački kompleksi, slobodne zone i površine predviđene za sajmišta usmjeravaju se u poslovne zone.“

Član 24.

U članu 43. stav 2. se mijenja i glasi:

„Za saobraćaj u mirovanju obavezno je obezbjeđenje potrebnih površina na vlastitoj parceli.“

Član 25.

Iza člana 43., u podnaslovu riječi „Mineralna nalazišta“ zamjenjuju se riječima „Eksploatacija mineralnih sirovina“.

Član 26.

U članu 44. brišu se riječi „i mineralnih“ i alineje 1, 2, 3, 4 i 5, a umjesto njih se upisuju nove alineje 1, 2, 3, 4, 5 i 6 koje glase:

- „u planskom periodu treba izvršiti potrebne istražne radove o opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina na području kantona Sarajevo,
- zaštititi podzemne pitke vode, mineralne, termalne i termomineralne vode od zagađenja,
- odrediti zaštitne mjere oko izvorišta,
- valorizirati, unaprijediti i dovesti do optimalnog nivoa proizvodnju i korištenje kako postojećih, tako i potencijalnih mineralnih, termalnih, termomineralnih i voda za piće jer imaju multiplikativno djelovanje na razvoj cjelokupne privrede“,
- da zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl),
- elaborat rekultivacije treba biti sastavni dio rješenja o odobrenju za građenje.“

Dosadašnje alineje 6. i 7. postaju alineje 7. i 8.

Član 27.

U članu 50. briše se stav 4.

Član 28.

U članu 52. briše se riječ „proširenja“, iza riječi „institucija“ se stavlja tačka, a brišu se riječi „u krugu Kampusu Univerziteta u Sarajevu na Marijin Dvoru i drugih lokaliteta.“

Član 29.

U članu 57. broj „4“ se zamjenjuje se brojem „6“.

Član 30.

U članu 59. broj „0,62“ zamjenjuje se brojem „0,72“, broj „0,48“ zamjenjuje se brojem „0,57“, broj „0,14“ zamjenjuje se brojem „0,15“, broj „0,10“ zamjenjuje se brojem „0,09“, a broj „0,03“ zamjenjuje se brojem „0,05“.

Član 31.

U članu 63. brišu se riječi „udruženja građana, političke stranke i druge organizacije“, iza riječi „područja“ dodaje se riječ „zamljišta“, a brišu se riječi „naselja, zavisno o veličini naselja i slobodnog prostora u naselju i komplementarnosti s okolnim namjenama.“

Član 32.

U članu 65. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Planom utvrđene površine poljoprivrednog zemljišta a posebno visoko vrijedna zemljišta treba u potpunosti zaštititi od neracionalnog iskorištavanja i korištenja u nepoljoprivredne svrhe (izgradnja van planom utvrđenih građevinskih područja). Površina ove namjene treba koristiti u skladu sa procjenjenim proizvodnim sposobnostima zemljišta.“

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2., a dosadašnji stavovi 2., 3. i 4. se brišu.

Član 33.

U članu 66. riječ „dobra“ zamjenjuje se riječju „zemljištima“.

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Neophodno je izraditi šumsko-privredne osnove, kao odrednicu za planiranje korištenja prostora“

Član 34.

U članu 67. u trećoj alineju riječ „propadanja“ zamjenjuje se riječju „stanja“.

Član 35.

Iza člana 68. podnaslovu „3.3.12. Mjere očuvanja zaštićenih područja i kulturno-historijskog naslijeđa“ mijenja se i glasi: „3.3.12. *Mjere očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa*“.

Član 36.

Član 69. mijenja se i glasi:

„Utvrdjuje se planska obaveza formiranja prostorne digitalne baze podataka o dobrima kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Prostorno digitalna baza podataka o dobrima kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa treba da se vodi u kantonalnoj instituciji nadležnoj za poslove zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.“

Član 37.

Član 70. mijenja se i glasi:

„Za dobra koja su evidentirana kao kulturno-historijsko nasljeđe prilikom izrade prostorno planskih dokumenata, neophodno je angažovanje kantonalne institucije nadležne za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa radi izrade elaborata kojim će se utvrditi uslovi za moguće uređivanje, korištenje i zaštitu predmetnog zaštićenog dobra, sa ciljem da se u odlukama o provođenju prostorno-planskih dokumenata propišu mjere postupanja.“

Član 38.

Član 71. mijenja se i glasi:

„Za dobra koja su evidentirana kao prirodno nasljeđe i područja posebnih obilježja, prilikom izrade prostorno planskih dokumenata, neophodno je angažovanje kantonalne institucije nadležne za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa radi izrade elaborata kojim će se utvrditi uslovi za moguće uređivanje, korištenje i zaštitu predmetnog zaštićenog dobra, sa ciljem da se u odlukama o provođenju prostorno-planskih dokumenata propišu mjere postupanja.“

Član 39.

Iza člana 71. u podnaslovu iza riječi „Turizam“ dodaju se zarez „“ i riječi „sport i rekreacija“.

Član 40.

U članu 72. dodaje se novi stavovi 1. i 2. koji glase:

„Određuju se sljedeća turistička područja:

- Područje Igmana i Bjelašnice kao najperspektivnijih turističkih lokacija,*
- Područje Ilidže sa banjско-rekreativnim kompleksom i vrelo Bosne,*
- Područje starog dijela grada Sarajeva sa ambijetalnim vrijednostima (Bašćaršija, Jajce kasarna, Bijela tabija, Bentbaša, Alifakovac, Bistrik, Zaštićeni pejzaž Trebević i dr.)*
- Područje prirodnog naslijeđa Spomenik prirode Vodopad Skakavac,*
- Područje prirodnog naslijeđa Bijambare i banjско-zdravstveno-rekreativnog turizma na lokalitetu Podlipnik.*

„Izdvojena građevinska područja sportske namjene izvan naselja mogu se planirati na predjelima manje prirodne vrijednosti tako da:

- ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja,
- najmanje 60% površine tog građevinskog područja bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.“

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 41.

Član 73. se briše.

Član 42.

U članu 76. stav 1. iza riječi „sa“ dodaje se riječ „važećim“, a brišu se riječi „(„Službene novine Federacije BiH“ broj 6/02)“.

U stavu 2. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

„ – brzi putevi“.

Dosadašnje alineje 2, 3, 4 i 5 postaju alineje 3, 4, 5 i 6.

Član 43.

U članu 77. stav 1. uz riječ „puteve“ dodaje se kosa crta i riječ „/ceste“, a iza riječi „pojasevi“ stavlja se tačka, a briše se tekst:

„u kojima se se ne smiju graditi, podizati ili postavljati poslovni, pomoćni, stambeni i slični objekti i industrijski objekti koji ne zagađuju zrak i okoliš (čista industrija); i magistralni, regionalni i lokalni dalekovodi, a koji iznose s obje strane puta računajući od putnog pojasa s obje strane puta:

- za autoput najmanje 40 m,
- za magistralne puteve najmanje 20 m,
- za regionalne puteve najmanje 15 m, i
- za lokalne puteve najmanje 10 m.“ a dodaju se riječi „u skladu sa važećim Zakonom o cestama Federacije BiH.“

U istom članu dodaje se novi stav koji glasi:

„Zaštitni pojas uz javne ceste (zaštitni cestovni pojas) je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se s ciljem zaštite javne ceste i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih uticaja i različitih aktivnosti u prostoru pored javne ceste.

U postupku izdavanja odobrenje za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar cestovnog i zaštitnog pojasa javne ceste organ nadležan za prostorno uređenje obavezan je zatražiti prethodnu saglasnost, odnosno odobrenje od upravitelja ceste.“

Član 44.

Član 78. mijenja se i glasi:

„Zaštitni pojas u smislu stava 1. ovog člana mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je u pravilu širok sa svake strane:

- autoceste 40 m,
- brze ceste 30 m,
- magistralne ceste 20 m,
- regionalne ceste 10 m,
- lokalne ceste 5 m.“

Član 45.

Član 79. mijenja se i glasi:

„Mjesta ukrštanja sa željezničkom prugom, benzinske stanice, autobusne stanice i parkirališta za potrebe javne ceste, odmorišta i prateći objekti mogu se graditi u zaštitnom i cestovnom pojasu javne ceste samo na način i pod uvjetima utvrđenim u odobrenju, odnosno saglasnosti upravitelja ceste.

Priključak i prilaz na javnu cestu može se izvesti samo na osnovu odobrenja upravitelja cesta. „

Član 46.

Član 80. mijenja se i glasi:

„Uvjete za uređenje prostora za izgradnju i rekonstrukciju građevina (objekata i instalacija) na javnoj cesti i unutar cestovnog pojasa javne ceste utvrđuje upravitelj ceste izdavanjem odobrenja, a uvjete uređenja prostora i izgradnje građevina (objekata i instalacija) u zaštitnom cestovnom pojasu utvrđuje upravitelj ceste izdavanjem saglasnosti.“

Član 47.

Član 81. mijenja se i glasi:

„U blizini raskršća dviju javnih cesta u nivou ili križanja javne ceste sa željezničkom prugom u nivou, ili na unutrašnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi drveće ili grmlje, postavljati naprave, ograde, reklamni znakovi ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na javnoj cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti). Dužina stranica trokuta preglednosti utvrđuje se tehničkom dokumentacijom ceste, odnosno željezničke pruge.“

Član 48.

U članu 83. stav 1. riječ umjesto riječi „**ministarstva**“ upisuje se riječ „**organa**“.

Stav 6. se briše.

Član 49.

Član 84. se briše.

Član 50.

U članu 86. stav 2. umjesto riječi „u dva“ upisuje se riječ „van“.

Član 51.

Član 88. se briše.

Član 52.

Član 89. se mijenja i glasi:

„Pošta

Razvoj poštanskog saobraćaja, telekomunikacija i radiotelevizije u dijelu koji se odnosi na izgradnju poslovnih objekata usmjeren je na građevinska područja naselja i biće tretiran u izradi sljedećih nivoa planske dokumentacije (urbanistički planovi i provedbeni planovi). Za stubove mobilne telekomunikacijske mreže (GSM) mogu se osigurati parcele i izvan građevinskih područja u skladu s načelom racionalnog korištenja i zaštite prostora.

Radiotelevizija

Koridori radio relejnih veza: RTV dom – Trebević, RTV dom – Čubren, RTV dom – Hum, Hum – Trebević, Hum – Lisac, Hum – Lisin, Hum – Bjelašnica, Hum – Bukovik potrebno je očuvati, a u slučaju planiranja objekata u njihovoj neposrednoj blizini potrebno je tražiti saglasnost Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

Komunikacijske i informacijske tehnologije

Pri planiranju, rekonstrukciji i gradnji saobraćajnica je potrebno predvidjeti koridore za izgradnju kablovske kanalizacije u koju je moguće naknadno uvlačenje telekomunikacijskih vodova i ugradnja povezane opreme.

Komunikacionu infrastrukturu za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje planirati podzemno slijedeći saobraćajne ili druge infrastrukturne koridore (energetske, komunalne i sl.).

Planiranje i izgradnja kablovske tk. infrastrukture u građevinskim područjima biće tretirana u izradi sljedećih nivoa planske dokumentacije (urbanistički planovi i provedbeni planovi), uz poštivanje sljedećih smjernica:

- kablovska tk. infrastrukturu (pristupna tk. mrežu, kablovska kanalizacija, mreža kablovske televizije) planirati i izvoditi podzemno i izvan kolovoza (u pločnicima i zelenim površinama). Ukoliko trasu kablovske kanalizacije nije moguće planirati izvan kolovoza, moguće je istu planirati unutar kolovoza, uz pribavljenu saglasnost i definisane uslove za prokope saobraćajnih površina od strane nadležnih upravitelja saobraćajnica.
- ormariće sa tk. opremom (tačke koncentracije, optička ostrva i sl.) planirati uz ili unutar objekata, te izbjegavati njihovo postavljanje kao samostojećih jedinica. Nije dozvoljeno postavljanje tk. ormarića i antena na objekte koji su valorizovani kao objekti ambijentalne ili arhitektonske ili historijske vrijednosti.

Samostojeći antenski stub mora omogućavati smještaj više operatera i ostalih zainteresiranih korisnika.

Gradenje samostojećih antenskih stubova nije dopušteno u:

- vodozaštitnim zonama, izuzev izgradnje infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovito funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja, uz primjenu standardnih mjera zaštite.
- zakonom zaštićenim objektima prirodnog nasljeđa (pravno zaštićene cjeline),
- cjelinama graditeljskog nasljeđa kao i na/uz objekte graditeljskog nasljeđa. "

Član 53.

Član 90. se briše.

Član 54.

Član 91. mijenja se i glasi:

„Vodne resurse na području Kantona neophodno je štiti i racionalno koristiti zbog osiguranja dovoljnih količina vode za stanovništvo, privredu i tehnološke potrebe te ostale vidove korištenja voda (sport, rekreacija, balneologija i sl.).

Urbano područje Kantona Sarajevo u planskom periodu treba u potpunosti opremiti korektnom vodovodnom i separatnom kanalizacionom mrežom. Samo u izuzetnom slučaju i za manji broj objekata mogu se dozvoliti septičke jame. U toku realizacije prioritet treba da imaju područja za koja postoji usvojena provedbeno planska dokumentacija, a još uvijek nisu opremljena adekvatno ili nikako.

U planskom periodu potrebno je pokrenuti aktivnosti na istraživanju, zahvatanju dodatnih količina vode za piće i njihovog uvođenja u sistem vodosnabdijevanja.

U planskom periodu potrebno je poduzimati aktivnosti na smanjenju gubitaka na primarnoj i sekundarnoj mreži vodosnabdijevanja. “

Član 55.

Član 92. mijenja se i glasi:

„Utvrdjuje se obaveza izrade katastra zagađivača radi praćenja i reagovanja na negativne uticaje, a posebno na eksczesne situacije.

Posebnu pažnju u pogledu kvaliteta voda treba posvetiti onim vodotocima na kojim se planiraju akumulacije.za višenamjensko korištenje vodotoka.“

Član 56.

Član 93. mijenja se i glasi:

„Nalazišta vode za piće štiti kontinuiranim uređenjem i održavanjem postojećih i planiranih izvorišta, donošenjem odluka kojim se određuju sanitarne zone zaštite (I, II ,III i IV) ili usklađivanjem postojećih sa odredbama u Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanja stanovništva („Službene novine FBiH“, br.88/12).

Za svako područje čija je zaštita definisana Odlukom neophodno je donijeti i provoditi Program provođenja sa definisanim nosiocima aktivnosti i načinom obezbjeđenja finansijskih sredstava i rokovima realizacije.

Usvajanjem odluka o zaštiti izvorišta vode za piće iste će se primjenjivati kao sastavni dio ovog Prostornog plana.“

Član 57.

U članu 95. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Neophodno je pokrenuti aktivnosti na izgradnji prije rata planiranih uređaja za tretman otpadnih voda čije su lokacije sada izvan Federacije, a zagađenje se disponira u Federaciju“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 58.

Iza člana 99. dodaje se novi član 99 a. koji glasi:

„Član 99 a.

Poduzeće se mjere za uređivanje dijela vodotoka u cilju sprečavanja plavljenja okolnog zemljišta.“

Član 59.

Iza člana 100. dodaje se novi član 100 a. koji glasi:

„Razvoj energetike Kantona Sarajevo realiziraće se kroz primjenu slijedećih mjera i aktivnosti:

- *uvođenje savremenih sistema upravljanja energetskim sistemima, posebno kroz promjenu filozofije – prodavati učinke energije, a ne energente,*
- *uspostavljanje sistema upravljanja energijom na području Kantona Sarajevo i unaprijeđenje metoda upravljanja energetskim sistemima,*
- *maksimalnim korištenjem energetskih resursa – stepenasto korištenje toplotne energije za više namjena, te maksimalnim korištenjem otpadne energije i sirovina,*
- *Izgradnja kogeneracijskih postrojenja*
- *korištenje svih vidova obnovljivih izvora energije (hidro, solarna, geotermalna, biomasa, energija vjetrova, energije iz otpadaka – spaljivanje smeća, gas, te ostalih nekonvencionalnih vidova energije),*
- *sistematsko informisanje i educiranje potrošača, upućivanjem na načine i mogućnosti spriječavanja rasipanja energije, racionalnog korištenja i štednje, te uvođenje stimulativnih mjera,*
- *ulaganjima u smanjenje potrošnje energije,*
- *postizanje specifičnog utroška energije po jedinici proizvoda i kod potrošača, korištenjem svih raspoloživih i novih načina i tehnologija, koje vode ka smanjenju energijskih gubitaka i efikasnijim i racionalnijim postupcima u svim fazama dobave, transporta, transformacije, distribucije i potrošnje energije,*

- donošenje propisa u oblasti građenja objekata u cilju smanjenja toplotnih gubitaka, odnosno dovođenja specifičnog toplotnog opterećenja na nivo europskog prosjeka (manje od 100 kWh/m² godišnje),
- uvođenjem energetski manje intenzivnih proizvodnih tehnologija, pri izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih kapaciteta,
- korištenje savremenih naučnih metoda dugoročnog planiranja energijskih potreba i tokova, te metoda optimizacije rješenja, na bazi tehnoeкономskih analiza i naučnog programiranja, korištenja opreme i energenata, uzimajući u obzir planska predviđanja razvoja svih drugih, energijski zavisnih segmenata društva,
- uspostavljanje i izgradnja jedinstvene baze podataka komunalne infrastrukture i podataka komunalnih usluga,
- uvođenjem mjerenja i kontrole energije na mjestu potrošnje,
- harmonizacija zakonske i tehničke legislative u BiH, u okviru aktivnosti zemalja jugoistočne Europe, kroz energetsku zajednicu (liberalizacija energijskog tržišta u okviru Energetske zajednice zemalja JIE, kojoj je pristupila i BiH),
- donošenje odgovarajućih normativnih i zakonskih akata, kojima će se obezbjediti sprovođenje planirane energetske politike, posebno u obaveznoj primjeni i kontroli mjera racionalizacije,
- aktivnom i selektivnom tarifnom politikom usmjeravati energetske tokove, u skladu sa zacrtanim ciljevima i raspoloživim resursima,
- usmjeravanje i praćenje razvoja centralnog toplifikacionog sistema, kao najvećeg potrošača energije u Kantona Sarajevo, mora biti kontinuiran proces, putem opsežnih istraživanja, koja bi uzela u obzir sve osobenosti Kantona Sarajevo i šire regije, ekološke uslove, fizičke karakteristike prostora, postojeća rješenja u oblasti opskrbe toplotnom energijom – snabdijevanja gasom, mogućnost sistema za korištenje različitih oblika energije, racionalizaciju korištenja postojećeg sistema,
- dovođenje skladišnih kapaciteta za tečna goriva, na zadovoljavajući nivo,
- definisanje i uspostava tarifne politike cijena energije i energenata, za sve energente i kategorije potrošača,
- povećanje energetske efikasnosti, na svim nivoima se može postići primjenom sistema upravljanja razvojem Kantona Sarajevo, preciznim definisanjem nadležnosti ministarstava, uloge komunalnih organizacija, politike cijena itd. Donošenje odluka u sferi gospodarenja energijom mora biti u skladu sa realnim interesima Kantona Sarajevo. Navedeno se može ostvariti kroz osiguranje stalne saradnje sa odgovarajućim institucijama, u kreiranju i sprovođenju jedinstvene energetske strategije na nivou Kantona.“

Član 60.

U članu 101. briše se stav 2.

Član 61.

Član 102. se mijenja i glasi:

„U cilju zaštite ljudi, imovine, te objekata elektroenergetskog sistema na teritoriji BiH uspostavlja se zona sigurnosti za nadzemne elektroenergetske vodove (dalekovode), nazivnog napona od 110 do 400 kV.

Pravilnikom o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 110 do 400 kV definišu se područja, odnosno zone sigurnosti, kao pravila koja su na snazi u zoni sigurnosti.

Širina područja zone sigurnosti horizontalne ravnine za dalekovode iznosi :

- DV 400 kV ----- širina područja sigurnosti 40 m

- DV 220 kV ----- širina područja sigurnosti 30 m
- DV 110 kV ----- širina područja sigurnosti 20 m“

Zavješnja krajnjih faznih provodnika su podjednako udaljena od granica zone sigurnosti.“

Član 62.

Član 107. se briše.

Član 63.

U članu 108. briše se prva alineja.

Član 64.

U članu 109. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Minimalni preporučeni razmak između visokotlačnih cjevovoda (koji imaju radni pritisak iznad 1 bar) i objekata.“

Dosadašnji stavovi 1., 2. i 3. postaju stavovi 2., 3. i 4.

Član 65.

U članu 110. brišu se riječi na kraju teksta: „(Standard NEN 1092 i NEN 1093) i Tehničkim uslovima, koje određuje distributer gasa.“

Član 66.

U članu 111. brišu se riječi „Interni dokument distributera toplotne energije.“.

Član 67.

U članu 112. riječi „koji se nalaze uz kotlovnice“ zamjenjuju se riječima „koji se koriste za skladištenje tečnih goriva“.

Član 68.

Iza člana 112. dodaju se stavovi novi članovi 112 a. i 112 b. koji glase:

„Član 112 a.

Omogućiti što intenzivnije korištenje obnovljivih izvora energije (supstituciju konvencionalnih izvora nekonvencionalnim), u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima kako u oblasti proizvodnje i korištenja električne energije tako i u oblasti toplotne energije.

Uspostaviti monitoring kvalitete zraka i uvesti efikasne mjere protiv svih koji prekoračuju dopuštene granice emisije polutanata.

Član 112 b.

„U cilju unaprijeđenja energetske efikasnosti uvode se slijedeće preporuke:

- Izrada regulative za građevinske objekte koja definiše minimalni standard;
- Osnivanje radne grupe koja je zadužena za kontrolu ispunjavanja mjera regulative;
- Promocija i finansijska podrška gradnje i saniranja na većem energetskom nivou;
- Promocija i finansijska podrška za ugradnju novog efikasnog grijanja;
- Promocija i finansijska podrška za instaliranje uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.“

Član 69.

Podnaslov „3.3.15. Komunalna higijena/prikupljanje, uklanjanje i deponovanje otpada“ mijenja se i glasi „3.3.15. Komunalni objekti i površine“.

Član 70.

U članu 114. brišu se alineje 5, 7, 10 i 14, a alineja 23. se mijenja i glasi:

„- izgradnjom deponije inertnog, građevinskog otpada - zbrinjavanjem recikliranog inertnog, građevinskog otpada na eksploatacionom polju predviđenom za rekultivaciju, napuštenog kamenoloma ili nekog drugog eksploataisanog, devastiranog područja,“

Iza alineje 23. dodaje se nova alineja koja glasi:

„uspostavljanjem kafilerije otvorenog tipa u skaldu sa standardima BiH, odnosno Federacije BiH.“

Član 71.

U članu 116. u stavu 3. na kraju rečenice umjesto tačke stavlja se zarez i rečenica se nastavlja sljedećim riječima: *“te istražiti mogućnost izgradnje spalionice komunalnog otpada.“*

Član 72.

U članu 117. briše se alineja 4.

Član 73.

Član 118. se briše.

Član 74.

U članu 120. u stavu 1. riječi „grobalja“ zamjenjuje se riječina „*groblja Vlakovo*“, i na kraju se brišu dvije tačke, a upisuje se tačka.

Brišu se alineje 1.2 i 3.

Dodaje se novi stav koji glasi:

„Planovima prostornog uređenja nižeg reda odrediti se prema ostalim grobljima, prvenstveno sa stanovišta prostornog određenja, uređivanja i zaštite grobalja od značaja za Grad, lokalne zajednice i druga pravna lica.“

Član 75.

U podnaslovu „3.3.16. Mjere spriječavanja nepovoljnih uticaja na okoliš“ brišu se brojevi „3.3.16.“ i stavlja se u zagradu, a zajedno sa podnaslovom „Opće mjere“ ispod riječi „Član 121.“.

Član 76.

U članu 121. stav 1. alineja riječ „Uspostaviti“ zamjenjuje se riječju „*Formirati*“, a na kraju teksta se briše tačka i dodaju se riječi: „*u skladu sa zakonskom regulativom.*“, a briše se alineja 4.

Član 77.

U članu 122. u stavu 1. briše se zadnja alineja.

U stavu 2.:

- Briše se alineja 4.

- U alineji 5. riječi „Sanacija ili izgradnja“ zamjenjuju se riječima „*Dovođenje u funkciju*“.

- U alineji 7. riječ „izgradnja“ zamjenjuje se riječima „*Dovođenje u funkciju*“.

U stavu 3.:

- druga alineja mijenja se i glasi: „- *Sanacija, održavanje i praćenje aktivnosti u zonama klizišta,*“.

- Dodaju se nove alineje 9, 10. i 11. koje glase:

- „*Smanjiti emisije buke i vibracija,*

- Ustanoviti monitoring buke načiniti kartu buke i mjere sanacije,
- Prostornim planovima posebnih područja, urbanističkim planovima urbanih područja i provedbenim planovima utvrditi mjere zaštite od buke.“

U stavu 4., u alineji 3., iza riječi „Izrada“ dodaju se riječi „liste zaštićenih vrsta“, a riječi „crvena lista“ stavljaju se u zagradu.

U istom stavu brišu se alineje 6 i 7.

Stav 5. se mijenja i glasi:

„Minimizirati proizvodnju otpada uz uspostavu sistema integralnog upravljanja otpadom. Uvođenje reciklaže komunalnog otpada, rješavanje problema inertnog industrijskog otpada te otpada životinjskog porijekla.“

U stavu 6. Alineja 1., riječi „industrijske proizvodnje“ zamjenjuju se riječima „privredne zone“, alineja 2. se briše, a u alineji 3. riječi „industrijskim i privrednim“ zamjenjuju se riječju „proizvodnim“.

U stavu 7. umjesto riječi „i industrijske“ upisuju se riječi „a posebno proizvodne“, brišu se riječi „kroz izradu planova nižeg reda odnosno regulacionim planovima“, riječ „strategijske“ zamjenjuje se riječju „dokumenta“, a iza riječi „okoliša,“ dodaju se riječi „u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite okoliša,“.

U istom stavu briše se druga rečenica: „Kroz procjenu utjecaja na okoliš za privredne i industrijske zone definisati namjene industrijskih i privrednih aktivnosti.“

U istom stavu, u trećoj rečenici umjesto riječi „i industrijske“ upisuju se riječi „a posebno proizvodne“, iza riječi „Plana,“ dodaju se riječi „za koji nije urađena“, brišu se riječi „nakon 2008. godine načiniti strategijske procjene“, iza riječi „uticaja“ dodaje se riječ „na“, a riječi „u kojima će biti definisane mjere i uslovi neophodni za zaštitu okoliša, neophodni za njihovo daljnje egzistiranje“ zamjenjuju se riječima „treba uraditi i definisati neophodne uslove za zaštitu okoliša.“

U istom stavu, u zadnjoj rečenici riječi „i industrijskih“ zamjenjuju se riječima „a posebno proizvodnih“, a brišu se riječi „za te zone“.

Briše se stav 8. zajedno sa naslovom.

Član 78.

Član 123. mijenja se i glasi:

„U cilju otklanjanja opasnosti od mina i minsko-eksplozivnih sredstava, obavezno provoditi aktivnosti prema Akcionom planu i programu za implementaciju Strategije protuminskog djelovanja u BiH za period 2009-2019 godina.“

Član 79.

U članu 129. doda je se novi stav 1. koji glasi:

„Površine posebne namjene koja će ostati u režimu posebne namjene, nakon definiranja potreba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za preostale površine, za kojima Oružane snage Bosne i Hercegovine ne iskažu potrebu, utvrdiće se namjena izmjenama i dopunama ovog Prostornog plana ili planovima nižeg reda ukoliko se nalaze u urbanim područjima.“

Dosadašnji stavovi 1. i 2. se spajaju u jedan stav i postaju stav 2.

Član 80.

U Članu 130. brišu se stavovi 1., 4., 5. i 6.

U stavu 3. brišu se riječi „s obzirom na vrlo izražen problem nezaposlenosti“.

Član 81.

Član 131. mijenja se i glasi:

„Mjere za provođenje zemljišne politike su:

- *Blagovremeno donošenje prostorno-planskih akata od strane za to nadležnih nivoa vlasti;*
- *Donošenje odluka o utvrđivanju građevinskih zemljišta (gradskih građevinskih i ostalih građevinskih zemljišta) od strane općinskih vijeća, a sve u skladu sa odredbama Zakona o građevinskom zemljištu FBiH;*
- *Donošenje odluka o naknadama za dodjeljivanje gradskog građevinskog zemljišta, naknadama za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta i naknadama za korištenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđenim odvojenim, međusobno izbalansiranim odlukama općinskih vijeća prema odredbama važećih propisa;*
Svrha ovakvog koncepta je stimulisanje investitora kroz povoljnije uslove građenja, a onda dugoročno plaćanje naknade pogodnosti korištenja zemljišta;
- *Uređivanje i opremanje građevinskog zemljišta utvrđuje se programima uređenja građevinskog zemljišta;*
- *U urbanističkoj sagalasnosti, u skladu sa utvrđenim uvjetima izgradnje i opremanja konkretnog zemljišta utvrđuje se obim i način plaćanja investitora, izuzetno investitori mogu uređivati i graditi taj propisani obim i na neuređenom zemljištu o svom trošku.“*

Član 82.

Član 132 se mijenja i glasi:

„Izmjene i dopune Prostornog plana se vrše:

- Nakon objavljivanja zvaničnih rezultata Popisa stanovništva,
- Radi usklađivanja Prostornog plana sa Prostornim planom Federacije BiH.
- U zavisnosti od rezultata iz Izvještaja stanja u prostoru.“

Član 83.

U članu 133. riječi „uzeti učešća“ zamjenjuju se riječima „nastaviti aktivnosti“, a iza riječi „područje“ dodaju se riječi „na temelju zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo vezanih za ovaj obuhvat u Prostornom planu Federacije BiH.“

Član 84.

U članu 135. u alineji 2. briše se riječ „Bijambare“, a dodaje se riječ „Misoča“, alineja 3. se briše, u alineji 4. brišu se riječi „Posebna obilježja“ i briše se alineja 5.

Član 85.

U članu 136. stav 1. brišu se riječi „ili izvršiti“, a riječi „sljedećih prostorno-planskih dokumenata“, zamjenjuju se riječima „sljedeće prostorno planske dokumente“.

U stavu 1., alineja 1. i 2. brišu se riječi „radi usklađivanja sa Prostornim planom Kantona Sarajevo“.

Ustavu 1. alineja 3. stavlja se tačka iza riječi „Hadžići“, a ostali tekst se briše.

U stavu 1. dodaje se nova alineja 4. koja glasi: „Urbanistički plan za urbano područje Trnovo.“

Dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Do donošenja novih urbanističkih planova, postojeći urbanistički planovi će se primjenjivati u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim planovima višeg reda.“

Član 86.

Član 137. se briše.

Član 87.

Član 138. se briše.

Član 88.

U članu 139. umjesto riječi „na temelju monitoringa za najmanje dvogodišnji period“ upisuju se riječi „u skladu sa važećim propisima“, iza riječi „postojećih“ upisuje se riječ „planskih“, a iza riječi „Sarajevo“ stavlja se tačka, a ostali tekst se briše.

Član 89.

Iza člana 139. dodaje se novi članovi 139 a. i 139 b. koji glase:

„Član 139 a.

Grafički prilozi utvrđeni u ovccim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo su relevantni za provođenje ovog planskog akta, kao i grafički prilozi iz Prostornog plana Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/06 u dijelu koji nisu u suprotnosti sa ovim Izmjenama i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo.

Član 139 b.

U slučaju najasnoća kod tumačenja Prostornog plana Kantona Sarajevo, povjerenje se daje tekstualnom dijelu prostornog plana Kantona Sarajevo.

Član 90.

Ove izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Mirjana Malić

Broj:

Datum:

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje odluke o provođenju Prostornog plana utvrđen je u članu 12. stav 1. tačke f) i l) i članu 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo i članu 48. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Članom 12. stav 1. tačke f) i l) Ustava Kantona Sarajevo regulisano je da je Kanton u okviru svoje nadležnosti, nadležan za donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta i zoniranje i stvaranje pretpostavki za optimalan razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini, a članom 18. stav 1. tačka b) regulisano je da Skupština Kantona Sarajevo donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona.

Članom 48. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo regulisano je da prostorni plan Kantona donosi Skupština Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju općina i Grada i prethodno pribavljenoj saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša.

Obrazloženje pravnih rješenja

Članovima 2. i 3. tekst se uređuje u tehničkom smislu.

Član 4. – ovim članom uvode se kao referentni propisi i propisi iz oblasti građevinskog zemljišta i propisi iz oblasti stavnih prava kao potreba da se naglasi potreba akcentiranja imovinsko-pravnih odnosa u prostornom planiranju.

Član 5. - tekst se uređuje u tehničkom smislu, te vrše određena preciziranja.

Član 6. – izvršeno je precizno opisivanje urbanog područja Hadžići.

Član 7. – izvršeno je precizno opisivanje urbanog područja Trnovo.

Član 8. – u članu 14. iz opisa urbanog područja Hadžići izdvojena su vanurbana područja Tarčin i Pazarić, radi stvaranja mogućnosti planiranja na vanurbanim područjima Tarčin i Pazarić, te je došlo do smanjenja površine urbanog područja Hadžići. Izdvajanjem ovih područja iz urbanog područja Hadžići stavljaju se pretpostavke da se gradeže na ovim područjima može vršiti i na osnovu plana parcelacije.

Član 10., 11. i 12. – izvršeno preciziranje opisa građevinskog zemljišta vanurbanog područja i područja namjenjenog za Sport i rekreaciju.

Član 13. – preciziranje uslova za građenje sa stanovišta stabilnosti terena.

Član 16. – ovim članom uvede se dva nova člana 18 a. i 18 b. kojima se precizira postupak donošenja stručnog mišljenja.

Član 19. – ovom izmjenom i dopunom se stvara mogućnost građenja i na drugim zemljištima u skladu sa važećim propisima iz oblasti građevinskog zemljišta i stavnih prava.

Član 20. – uvođenjem članova 36 a. i 36 b. naglašena je potreba da se donesu pravni dokumenti kojima će se određena zemljišta označiti od interesa za Federaciju BiH, Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, te je stvorena mogućnost da Kanton Sarajevo pokrene inicijativu za promjenu namjene zemljišta u građevinsko zemljište.

Član 22. - 24. – ovom izmjenom i dopunom preciziraju se pojmovi privredne zone, odnosno poslovne i proizvodne zone, te uslova za njihov smještaj.

Član 26. – ovom izmjenom i dopunom vrši se poboljšanje teksta u odnosu prema eksploataciji mineralnih sirovina.

Član 35. i 38. – ovim članovima se propisuje odnos prema dobrima kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i utvrđuju mjere za njihovo očuvanje.

Član. 43. – 50. Vrš se preciziranja u odnosu na važeće propise iz oblasti saobraćaja.

Član 52. – ovim izmjenama i dopunama se vrši poboljšanje teksta koji se odnosi na sistem pošte i komunikacijske i informacione tehnologije

Članovima 54. – 58. vrše se poboljšanje teksta koji se odnosi na problematiku snabdijevanja vodom za piće, te voda i vodnih površina.

Članovima 59. – 68. uređeni su odnosi u oblasti energetike obuhvatajući sve oblike energetike koja se koristi ili se planira koristiti, izvršeno je preciziranje i poboljšanje teksta.

Članovima 69. – 77. preciznije regulisana materija zaštite okoliša u svim segmentima, od zaštite od buke do zagađivanja zraka i tla, te deponovanja otpada.

Član 79. - ovim članom je propisano da će se za površine posebne namjene, nakon definiranja potreba Oružanih snaga BiH, utvrditi namjena i način utvrđivanja te namjene.

Član 80. i 81. – ovim članovima se poboljšava tekst koji obređuje odnose u vezi mjera ekonomske politike.

Član 82. – 89. – ovim članovima se poboljšava tekst koji obređuje odnose u vezi mjera zemljišne politike.

U ostalim odredbama, koje nisu posebno istaknute, vršene su izmjene i dopune u smislu usklađivanja teksta odluke sa važećim propisima iz oblasti na koju se odnose, te poboljšanja teksta u tehničkom smislu i u smislu njegove jasnoće, razumljivosti i logičnosti.

Iako izmjene i dopune to direktno ne pokazuju, njihov kvalitet se može sagledati kroz prečišćeni tekst odluke.

PRAVNI OSNOV ZA RAZMATRANJE IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO
ZA PERIOD 2003. DO 2023. GODINE



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1 4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijas, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona obuhvata dijelova teritorije radi pripajanja kantona ili prijelaza pojedinih državnih teritorija u kanton, Skupština može donijeti posebne

mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneku Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o etničkim, koje ti propisi i akta ne mogu imati učinak na ljudska prava i slobode.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni omogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Brjaj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti sa obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava posebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
- omogućiti pristup sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanje i izgradnje stambenih objekata;

e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguranja javnih službi;

f) donošenje propisa o konfiteriji lokalnog zemljišta, uključujući i zaeurjanje;

g) donošenje propisa o usagrtjeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;

b) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;

3) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;

3) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;

k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;

l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;

m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši sljedeće nadležnosti:

- jačanje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite okolišne okoline;
- komunikacijska i transportna infrastruktura;
- socijalna politika;
- provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- imigracija i azil;
- turizam;
- koristjenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obliku dogovaranja sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti direktno i samostalno.

Član 15.

Prenosnje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i ne predstavlja općeg Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbjeđilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odlika o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Propisi se smatraju donesenim ako sjednici prisustvuje najmanje 31% (pedesetjedanposto) poslanika i ako je za predloženi propis glasala većina od ukupnog broja izabranih poslanika.

Izuzetno, kada se radi o pitanjima vezanim za ostvarivanje posebnih nacionalnih, socijalnih ili drugih interesa određenih grupa građana, 15% (petnaestposto) poslanika može zatražiti da se odluka donese dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika u Skupštini.

Propisi koji imaju karakter općeg akta stupaju na snagu kako je to u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 22.

Provođenje istrage

Skupština ili njeni odbori mogu provoditi istrage radi raspravljanja određenih pitanja koja su se pojavila u odnosima unutar Kantona, a u kojima je učestvovao bilo koji od poslanika, članova Vlade odnosno organa ili službi kantonalne Vlade, te u tom cilju pozivati svjedoke ili prikupljati druge dokaze.

Postupak provođenja istrage u smislu prethodnog stava uređuje Skupština posebnim propisom.

B) IZVRŠNA VLAST

Član 23.

Opća odredba

Izvršnu vlast u Kantonu vrše Predsjednik (dalje: Predsjednik) i Vlada Kantona (dalje: Vlada).

Član 24.

Predsjednik Kantona

Predsjednika bira Skupština većinom glasova između kandidata koje predlože poslanici.

Predsjednik se bira na period od 2 (dvije) godine i ne može se na tu funkciju birati više od 2 (dva) puta uzastopno.

Član 25.

Nadležnosti Predsjednika Kantona

Predsjednik je nadležan za:

- a) imenovanje i smjenjivanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade;
- b) predlaganje sudija kantonalnih sudova;
- c) predstavljanje i zastupanje Kantona u zemlji i inostranstvu;
- d) zaključivanje ugovora i drugih akata kojima se preuzimaju prava i obaveze za Kanton, s tim da se za ugovore veće vrijednosti i ugovore iz oblasti međunarodne suradnje mora pribaviti suglasnost Skupštine sukladno ovom Ustavu;
- e) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
- f) razmatranje izvještaja ombudsmena i drugih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i obezbjeđivanje poduzimanja potrebnih mjera u zaštiti ljudskih prava i sloboda;

ostale vegetacije, voda, poljoprivrednog zemljišta, područja prirodnog i graditeljskog nasljedja, područja ugrožena erozijom, područje sporta i rekreacije u prirodi i njihove zaštitne zone.

Član 20.

U svrhu zaštite urbanog standarda, pri izradi planske dokumentacije i izgradnji naselja, obezbjeđuje se naročito:

- koeficijent izgrađenosti,
- spratnost,
- uvjeti za saobraćaj pješaka i vozila,
- uvjeti za kretanje invalidnih lica u kolicima,
- zaštita od požara,
- groblja,
- komunalna infrastruktura, urbana oprema i zelene površine,
- snabjevanje vodom,
- prečišćavanje otpadnih voda,
- sanitarna deponija,
- zaštita od buke,
- mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih dejstava,
- i drugo propisano posebnim zakonima.

Član 21.

Koeficijent izgrađenosti (odnos ukupne građevinske površine građevine prema odgovarajućoj površini građevinskog zemljišta) utvrđuje se provedbenim planom odnosno urbanističkim planom ako nije obavezno donošenje provedbenog plana.

Član 22.

Uvjeti za saobraćaj pješaka i vozila kao i spriječavanje ugrožavanja urbane sredine saobraćajem, utvrđuju se planom prostornog uređenja, a naročito:

- obavezno davanje prioriteta javnom saobraćaju,
- skretanje tranzitnog saobraćaja van određenih dijelova naselja, posebno van historijskog jezgra naselja,
- ostavljanje određenih dijelova naselja samo za pješački ili samo za pješački i javni saobraćaj, naročito u historijskom jezgru naselja,
- uvjeti za kretanje invalidnih lica u kolicima,
- kontrola djelatnosti koje predstavljaju jak izvor saobraćajnih tokova,
- obavezno građenje kolektivnih garaža u urbanim sredinama.

Član 23.

Planovima prostornog uređenja predviđaju se mjere zaštite od elementarnih nepogoda (zemljotres, poplave, požari, sniježne lavine, klizišta i slično), tehničkih katastrofa, mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti, zaštita poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnos prema nadzemnim i podzemnim vodama, zaštita vazduha i dr. u skladu sa posebnim zakonima za odnosne oblasti.

Član 24.

Zaštićena područja, cjeline i pojedinačne vrijednosti prirodnog i graditeljskog nasljedja unose se u planova prostornog uređenja, u skladu sa odredbama ovog i posebnih zakona.

Planom prostornog uređenja obavezno se preuzima graditeljsko i prirodno nasljedje zaštićeno po odredbama posebnog zakona o zaštiti tog nasljedja.

Dokumentacija o zaštiti kojom se, između ostalog, utvrđuje područje zaštite, režim i mjere zaštite, uvjeti građenja i korišćenja prostora na zaštićenom području, mjere održavanja i uređivanja zaštićenog područja su sastavni dio plana prostornog uređenja.

Član 25.

Pri izradi plana prostornog uređenja, koji se donosi za područje ili dijelove područja koja imaju karakteristike prirodnog ili graditeljskog nasljedja, te koja posjeduju urbanističke, vjerske, historijske, kulturne, etnografske i druge vrijednosti, kao i zaštićena područja, mora biti uzet u obzir

planom prostornog uređenja, nosilac izrade plana dužan je povjeriti izradu separata zaštite Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljedja (u daljem tekstu: kantonalna ustanova za zaštitu).

Član 26.

Zaštićeno dobro graditeljskog nasljedja ne može se uništiti niti napustiti. Izuzetno, kada to zahtijeva javni interes ili društvena potreba, planom prostornog uređenja može se predvidjeti prenošenje zaštićenog dobra graditeljskog nasljedja na prostora koji prirodno i historijski odgovara njegovoj prvobitnoj lokaciji.

IV - PLANOVİ PROSTORNOG UREĐENJA

Član 27.

Planom prostornog uređenja utvrđuje se uređenje prostora, a naročito: namjena i način korišćenja površina, trase infrastrukturnih sistema, zaštita okoliša, troškovi realizacije plana, te shodno nivou plana prostornog uređenja i troškovi pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, urbanističko- tehnički i drugi uvjeti za građenje.

Član 28.

Planovi prostornog uređenja su:

- a) prostorni planovi:
 - prostorni plan Kantona
 - prostorni planovi područja posebnih obilježja Kantona
- b) urbanistički planovi u Kantonu
- c) provedbeni planovi prostornog uređenja:
 - regulacioni planovi
 - urbanistički projekti.

Član 29.

Planovi prostornog uređenja iz prethodnog člana sastoje se iz grafičkog i tekstualnog dijela.

Sastavni dio planova prostornog uređenja iz prethodnog stava je i odluka o provođenju plana.

Član 30.

Prostorni plan Kantona preuzima i razrađuje planska opredjeljenja iz važećeg planskog dokumenta Federacije BiH.

Član 31.

Prostorni plan Kantona je osnova za izradu:

- prostornih planova područja posebnih obilježja Kantona,
- urbanističkih planova u Kantonu.

Član 32.

Urbanistički planovi u Kantonu su osnova za izradu:

- regulacionih planova
- urbanističkih projekata.

Regulacioni plan je osnova za izradu urbanističkog projekta. Ako izrada regulacionog plana nije obavezna, urbanistički projekat se može raditi na osnovu urbanističkog plana i projektnog programa donesenog na osnovu urbanističkog plana.

Sadržaj i način izrade projektnog programa bliže utvrđuje nosilac pripreme urbanističkog projekta.

Projektni program donosi Općinsko vijeće.

Član 33.

Planovi prostornog uređenja Kantona rade se na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i posebnog akta o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova prostornog uređenja.

Član 34.

Prostornim planom Kantona utvrđuju se osnovna načela prostornog uređenja, riljevi prostornog razvoja, organizacija, uređenje, korišćenje i namjena prostora, zaštita prirodnih i izgrađenih dobara u prostoru, a naročito:

- osnovna namjena prostora (građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište, zelene površine i dr.)
- osnovna namjena i uređenje prostora

- način osiguranja sredstava za izradu plana prostornog uređenja,
- odredbe o javnoj raspravi,
- nosioca pripreme za izradu, izmjenu i/ili dopunu plana prostornog uređenja,
- nosioca izrade, izmjene i/ili dopune plana prostornog uređenja,
- subjekte planiranja,
- drugi elementi ovisno od specifičnosti područja za koji se plan radi.

Odlukom o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja i provedbenog plana, ovisno o namjeni prostora, utvrđuju se i obavezni elementi plana.

Odlukom o pristupanju izradi provedbenog plana, može se utvrditi režim zabrane građenja za novu izgradnju na prostoru ili dijelu prostora za koji se provedbeni plan izrađuje.

Odluka o pristupanju izradi, odnosno izmjeni i/ili dopuni plana prostornog uređenja objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 41.

Nosilac pripreme za izradu plana prostornog uređenja za čije donošenje je nadležan Kanton, Grad i općine je: Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona), gradonačelnik i općinski načelnik (u daljem tekstu: nosilac pripreme).

Nosilac izrade plana prostornog uređenja je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: nosilac izrade plana).

Nosilac izrade plana može fazu izrade plana prostornog uređenja ili njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu vrstu djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme.

Pravno lice iz prethodnog stava dužno je da obezbijedi za pojedine faze plana prostornog uređenja stručno lice odgovarajuće struke koje ima formalne i stručne reference.

Nosilac izrade plana dužan je pravnom licu iz stava 3. ovog člana staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu plana prostornog uređenja, a naročito analitičko - dokumentacione osnove plana prostornog uređenja.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, nosilac pripreme može izradu urbanističkog projekta koji se radi na osnovu regulacionog plana povjeriti pravnom licu, kao nosiocu izrade plana registrovanom za tu vrstu djelatnosti uz obavezno raspisivanje natječaja za izbor pravnog lica kome se povjerava izrada urbanističkog projekta.

Član 42.

Za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja i utvrđivanja koncepta prostornih i urbanističkih planova, Vlada Kantona može formirati Savjet plana sastavljen od stručnih, naučnih, javnih i drugih lica.

Savjet plana formirat će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke o pristupanju izradi, izmjeni i/ili dopuni prostornih odnosno urbanističkih planova.

Član 43.

Izradu plana prostornog uređenja pokreće nosilac pripreme.

Inicijativu za izradu plana prostornog uređenja nosiocu pripreme mogu podnijeti zakonodavna tijela Kantona, Grada i općine, organi uprave i službe za upravu jedinica lokalne samouprave.

Član 44.

Nosilac pripreme utvrđuje nacrt plana prostornog uređenja i podnosi ga Skupštini Kantona, Gradskom vijeću i Općinskom vijeću, zavisno od nivoa nadležnosti za donošenje plana prostornog uređenja, uz obrazloženje, prijedloge i mišljenja na nacrt plana prostornog uređenja koja nisu mogla biti usvojena sa izjašnjenjem o razlozima neprihvatanja.

Na osnovu rezultata javne rasprave o nacrtu prostornog uređenja, nosilac pripreme utvrđuje konačni nacrt prostornog uređenja i podnosi ga Skupštini Kantona, Gradskom vijeću ili Općinskom vijeću na donošenje zavisno od nivoa nadležnosti.

Uz plan prostornog uređenja prilaže se i odluka o usvajanju.

Uz prijedlog plana prostornog uređenja, nosilac pripreme dužan je Skupštini Kantona, Gradskom vijeću ili Općinskom vijeću dostaviti, uz obrazloženje, prijedloge i mišljenja na nacrt plana prostornog uređenja koja nisu mogla biti usvojena sa izjašnjenjem o razlozima neprihvatanja.

Član 45.

Izmjena i dopuna plana prostornog uređenja vrši se po postupku za donošenje plana.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, izmjena i dopuna plana može se vršiti po skraćenom postupku, ako se izmjenom i dopunom plana bitno ne mijenja osnovni koncept plana.

Nosilac pripreme plana, u smislu odredbe prethodnog stava, podnosi Skupštini Kantona, Gradskom vijeću i Općinskom vijeću prijedlog izmjene i dopune plana.

Član 46.

U slučaju evidentnih nedostataka, nedorečenosti ili razlika u grafičkom i tekstualnom dijelu plana može se izvršiti korekcija provedbenog plana. Korekcijom provedbenog plana ne može se mijenjati osnovni koncept.

Korekciju provedbenog plana, na zahtjev općinskog načelnika, izrađuje nosioc izrade plana, a istu verifikuje općinski načelnik uz prethodnu pisanu saglasnost nadležnih ministarstava.

Za općine koje su u sastavu Grada općinski načelnik pribavlja i pisanu saglasnost gradonačelnika.

Odluka o korekciji provedbenog plana objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 47.

Planove prostornog uređenja iz člana 28. pod tač. a) i b) ovog zakona donosi Skupština Kantona.

Provedbene planove prostornog uređenja iz člana 28. pod tačkom c) donose:

- regulacione planove za područje općina u sastavu Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) donosi Gradsko vijeće,
- regulacione planove za područje općine izvan teritorije Grada, donosi Općinsko vijeće,
- urbanističke projekte donosi Općinsko vijeće.

Član 48.

Prostorni plan Kantona donosi Skupština Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju općina i Grada i prethodno pribavljenoj saglasnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša.

Prostorni plan područja posebnih obilježja Kantona donosi Skupština Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju općina koje obuhvata taj plan prostornog uređenja.

Član 49.

Urbanistički plan za urbano područje Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža i Vogošća donosi Skupština Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog vijeća i Općinskih vijeća tih općina.

Urbanističke planove za urbano područje Hadžići, Trnovo i Ilidža donosi Skupština Kantona po prethodno pribavljenom mišljenju općinskih vijeća tih općina.

Član 50.

Regulacione planove koji su u svom području planiranja obuhvataju prostorne dijelove općina ili Grada, općina koja nije u sastavu Grada donosi gradonačelnik i gradsko vijeće općine, a gradonačelnik i gradsko vijeće općine u sastavu Grada donosi gradonačelnik i gradsko vijeće Grada. Općinske regulacione planove za područje općina izvan teritorije Grada donosi općinski načelnik općine, a općinski načelnik općine u sastavu Grada donosi gradonačelnik i gradsko vijeće Grada.

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD OD 2003. DO 2023. GODINE

GRAFIČKI PRILOZI

Grafički prilozi su izrađeni u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine (saglasno članu 34. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo).

Grafički prilozi:

1. Osnovne namjene prostora
2. Sistem naselja i urbana područja
3. Privredne zone, eksploatacija mineralnih sirovina i infrastruktura
4. Druga infrastruktura
5. Zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa
6. Sintezna karta


Posebni grafički prilozi:

1. Odnos stanja PPKS 2003-2023/Postojeće stanje 2010. godine (orto-foto snimak 2010.)
2. Odnos prema inicijativama fizičkih i pravnih lica i izjašnjenjima pojedinih jedinica lokalne samouprave

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosna i Hercegovina
 KANTON SARAJEVO



ODJELJEK ZA URBANIZACIJU I PROSTORNO PLANIRANJE
 OD PUNOG DANA DO PUNOG DANA
 PREDMET: PLANA
 I. OPŠTINA: HAJDUČI



LEGENDA:

	Međunarodna granica		Nacionalna granica
	Međunarodni aerodrom		Željeznička stanica
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga
	Međunarodna cesta		Željeznička pruga

KANTON SARAJEVO
 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO
 ZA PERIOD OD 2015. DO 2024. GODINE
 S PRAZIMA


ODJELJEK ZA URBANIZACIJU I PROSTORNO PLANIRANJE
 1000:1
 1:100000
 1:1000000

PLANA KANTONA SARAJEVO
 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO
 ZA PERIOD OD 2015. DO 2024. GODINE
 S PRAZIMA

Služba za kartografiju
 Republika Srpska i Hercegovina
KANTON SARAJEVO

Služba za kartografiju
 Republika Srpska i Hercegovina
KANTON SARAJEVO

Služba za kartografiju
 Republika Srpska i Hercegovina
KANTON SARAJEVO



LEGENA:

	Prilika:	Državna granica:	Državna granica:	Državna granica:
	Prilika:	Državna granica:	Državna granica:	Državna granica:
	Prilika:	Državna granica:	Državna granica:	Državna granica:
	Prilika:	Državna granica:	Državna granica:	Državna granica:
	Prilika:	Državna granica:	Državna granica:	Državna granica:

KANTON SARAJEVO

Služba za kartografiju
 Republika Srpska i Hercegovina
KANTON SARAJEVO

Služba za kartografiju
 Republika Srpska i Hercegovina
KANTON SARAJEVO

Bosna i Hercegovina
 Federativna Bosna i Hercegovina
 KANTON SARAJEVO
 OBLIČNE I DOPUNE PRAVILNIKA
 KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD
 OD 2012. DO 2015. GODINE
 1:50000
 FEDERALNI PLAN
 U SKLADU SA OBLASTI IZ OBLASTI
 ZAPOSRETOG




LEGENDA:

	Urbanizirana područja		Vodena tijela
	Šumsko područje		Područja pod zaštitom
	Prostorni zeleni prostori		Administrativna područja
	Putni sustav		Graničnici katastarskih područja
	Ujedinjena voda		Graničnici katastarskih područja
	Starije i mlađe naseljena područja		Graničnici katastarskih područja
	Drugo		Graničnici katastarskih područja

KANTON SARAJEVO
 OBLIČNE I DOPUNE PRAVILNIKA
 KANTONA SARAJEVO
 ZA PERIOD OD 2012. DO 2015. GODINE
 1:50000
 FEDERALNI PLAN
 U SKLADU SA OBLASTI IZ OBLASTI
 ZAPOSRETOG

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosna i Hercegovina
 KANTON SARAJEVO
 UNIJNE I DRŽAVNE PRAVILNIK IZ OBLASTI
 KANTON SARAJEVO ZA PERIOD
 OD 2012. DO 2015. GODINE
 PREDVAJANJE
 OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I
 PROMETA NEKRETNIM PREDMETIMA
 PRAVILNICA I IZJAVLJIVANJE POSTOJANJE
 ZONIRANJE OBLASTI GRAĐEVINARSTVA



OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I PROMETA NEKRETNIM PREDMETIMA
 PRAVILNICA I IZJAVLJIVANJE POSTOJANJE
 ZONIRANJE OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
 ZA PERIOD OD 2012. DO 2015. GODINE
 PREDVAJANJE

LEGENDA:

<ul style="list-style-type: none"> Međunarodna linija Državna granica Granica Opštine Granica općinske zajednice Autobusna stajališta Autobusna linija Magnetska osovina Regulirana cesta Zubana Motorna cesta Vodovod 	<ul style="list-style-type: none"> Međunarodna linija Državna granica Granica Opštine Granica općinske zajednice Autobusna stajališta Autobusna linija Magnetska osovina Regulirana cesta Zubana Motorna cesta Vodovod
---	---

KANTON SARAJEVO
 UNIJNE I DRŽAVNE PRAVILNIK IZ OBLASTI
 KANTON SARAJEVO ZA PERIOD OD 2012. DO 2015. GODINE
 PREDVAJANJE
 OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I
 PROMETA NEKRETNIM PREDMETIMA
 PRAVILNICA I IZJAVLJIVANJE POSTOJANJE
 ZONIRANJE OBLASTI GRAĐEVINARSTVA